


JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC)

**KNJIGA PROCEDURA – INTERNI PRAVILNIK
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE
za 2025. godinu**


Bijelo Polje, br. 01-430-2440/24 od 31.12.2024. godine



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Sadržaj

| | |
|---|----|
| Sadržaj..... | 2 |
| UVOD | 3 |
| Poglavlje 1 | 4 |
| OBLAST I OBUHVAT FINANSIJSKIH REGULATIVA..... | 4 |
| Organizaciona struktura | 4 |
| Odgovornost | 5 |
| Svrha..... | 5 |
| Obuhvat finansijskih propisa..... | 5 |
| Finansijska i druga pitanja (interne procedure) Centra, treba da obuhvate sljedeće: | 6 |
| Poglavlje 2 | 7 |
| BUDŽETSKO PLANIRANJE..... | 7 |
| Uvod | 7 |
| Svrha..... | 8 |
| Odgovornost | 8 |
| Poglavlje 3 | 9 |
| INTERNE FINANSIJSKE PROCEDURE I FINANSIJSKO ZAKONODAVSTVO..... | 9 |
| Uvod | 9 |
| Svrha..... | 9 |
| Odgovornosti | 9 |
| Procedure koje se koriste u Centru | 9 |
| Poglavlje 4 | 12 |
| ORGANIZACIJA SLUŽBE ZA FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE SA OPISOM RADNIH MJESTA..... | 12 |
| Organizacija Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, sa opisom radnih mesta | 12 |
| Svrha..... | 12 |
| Odgovornost | 12 |
| Ključni zadaci Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 13 |
| Opisi radnih mjesta u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove..... | 13 |
| Poglavlje 5 | 19 |
| FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE UKLJUČUJUĆI UPRAVLJANJE NEIZMIRENIM OBAVEZAMA | 19 |
| Svrha..... | 19 |
| Odgovornost | 19 |
| Obrasci na kojim se sastavljaju finansijski izvještaji su: | 20 |
| Izvještavanje o neizmirenim obavezama | 20 |
| Interno izvještavanje | 20 |
| OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELA POLJE | 22 |
| Poglavlje 6 | 24 |
| FINANSIJSKO PRAĆENJE..... | 24 |
| Finansijsko praćenje | 24 |
| Svrha | 24 |
| Odgovornost..... | 24 |



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

UVOD

Usvajanje Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i pravilnika donijetih na osnovu tog zakona, predstavlja iskazanu spremnost države da se prihvati promjena koje se odnose na veću finansijsku kontrolu subjekata i upravljanje finansijskim sredstvima, poboljšanje upravljačke odgovornosti i uspostavljanje unutrašnje revizije. Finansijsko upravljanje i kontrola uvodi se radi unapređenja upravljanja i odlučivanja. Ono predstavlja pomoć i podršku rukovodiocima u javnom sektoru za poboljšanje kvaliteta usluga javnog sektora, transparentnosti u korišćenju sredstava poreskih obveznika i povećanja povjerenja u subjekte javnog sektora.

Svaki subjekt mora da preuzeme odgovornost za trošenje i upravljanje budžetom, kao i da obezbjedi postojanje odgovarajućih kontrola. Efektivne unutrašnje kontrole omogućavaju da se definisani ciljevi i ostvare.

Da bi se poboljšao sistem unutrašnje kontrole potrebno je da JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje usvoji FMC okvir, koji objedinjava sva finansijska pitanja od uticaja na postizanje ključnih ciljeva institucije. Cilj je da se formalizuje okvir za FMC, koji će se objediniti u formi internih pravila i procedura, koje daju smjernice za postupanje zaposlenih po svim pitanjima o FMC. To znači da sva finansijska pitanja moraju biti dokumentovana sa pravilima i procedurama, koje određene procese rada objašnjavaju korak po korak, a koje takođe sadrže i forme obrazaca, izvještaja, dopisa, itd.

Dakle, kako bi sistem finansijskih kontrola i upravljanja bio sproveden u Centru, neophodno je sačiniti set internih pravila i procedura u cilju pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog korišćenja budžetskih sredstava.

Skup internih pravila i procedura, kojim će se uspostaviti detaljan sistem upravljanja, interne kontrole i odgovornosti zaposlenih, razvija se u nekoliko odvojenih poglavija, koja objašnjavaju poslovne procese u Centru, i to:

- 1. Oblast i obuhvat finansijskih regulativa;**
- 2. Budžetsko planiranje;**
- 3. Interne finansijske procedure i finansijsko zakonodavstvo;**
- 4. Organizacija službe koja se bavi finansijskim poslovima sa opisima radnih mesta;**
- 5. Finansijsko izvještavanje uključujući upravljanje neizmirenim obavezama;**
- 6. Finansijsko praćenje.**

U svakom poglavlju postoji dovoljno informacija kao i spisak akata, izvještaja i propisa koji se primjenjuju u Centru, u cilju sprovođenju i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole. Različita poglavља internih pravila i procedura omogućiće svim zaposlenima smjernice za sva finansijska pitanja i pružiće FMC okvir za rad Centra na formalno propisan način.

Korišćenje internih pravila i procedura odobrava direktor Centra i treba da ih koriste svi rukovodioци i zaposleni kao osnovu za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Rukovodilac za finansijsko upravljanje i kontrolu (FMC menadžer) u Centru staraće se za uspostavljanje i sprovođenje internih pravila i procedura.

Za nepostupanje po internim pravilima i procedurama, zaposleni su odgovorni u skladu sa zakonom.



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Poglavlje 1

OBLAST I OBUXVAT FINANSIJSKIH REGULATIVA

Interna pravila i procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu treba da sadrže objašnjenje procesa rada za gore navedenih šest oblasti.

Interna pravila i procedure su „živi“ dokumenti koji se mogu objavljivati u fazama i ažurirati nakon odobrenja svakog dijela. Glavni ishod biće izrada unutrašnjih pravila i procedura za FMC, koja će uključiti sve detalje koji su značajni za finansijsko upravljanje i kontrolu. U Centru za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje prepoznat je značaj donošenja određenih internih pravila, procedura, odluka i uputstava koji se odnose na definisanje određenih pitanja, kao i ekonomičnije i racionalnije trošenje budžetskih sredstava i tačno preciziranje odgovornosti pojedinih zaposlenih u vezi sa trošenjem odobrenih sredstava, kao i izvještavanja o istom.

Kvalitet

Posvećenost postizanju utvrđenih ciljeva i prioriteta u Centru za socijalni rad.

Fokus zaposlenih

Posvećenost stručnom usavršavanju zaposlenih, jer se na taj način utiče na postizanje većeg nivoa znanja i sposobnosti kako pojedinaca tako i Centra u cjelini.

Timski rad

Vrednovanje doprinosa zaposlenih u ostvarivanju misije i podsticanje timskog rada i ličnog razvoja radi unapređenja stručnosti i znanja.

Integritet

Pružanje usluge profesionalno i etički, poštujući korisnike i zaposlene kao i slobodu razmjene ideja.

Upravljanje

Primjenjivanje pouzdanog finansijskog upravljanja i posvećenost obezbjeđenju efikasnog i efektivnog korišćenja sredstava.


Komunikacija

Komuniciranje sa korisnicima i saradnicima na način kako bi se upravljalo očekivanjima i obezbijedio najviši stepen zadovoljstva. Aktivno traženje mogućnosti saradnje-partnerstva i podsticanje komunikacije organa uprave sa građanima.

Organizaciona struktura

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, organizovan je u okviru tri organizacione jedinice (službe), kako slijedi:

- Služba za djecu i mlade, odrasla i stara lica;
- Služba za materijalna davanja i pravne poslove;
- Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Direktor i rukovodeći kadar

Centrom za socijalni rad rukovodi direktor.

Rukovodeća lica u Centru čine: rukovodioci službi (3).

Svi zaposleni imaju obavezu da se pridržavaju najviših standarda u radu.

Da bi se to omogućilo, naophodno je da su svi upoznati sa standardima u okviru kojih rade i sa kontrolama koje postoje.

Utvrđena interna pravila i procedure predstavljaju glavne standarde i inpute za kontrolu procedura.

Svaki rukovodilac organizacione jedinice dužan je da obezbijedi da su zaposleni u potpunosti upoznati sa tim standardima i kontrolama, kao i da tokom obavljanja posla rade u skladu sa tim standardima i kontrolama.

Odgovornost

- (a) Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove odgovorna je za stalan pregled finansijskih propisa;
- (b) Svi zaposleni su u obavezi da se pridržavaju ovih propisa u svim transakcijama koje se sprovode u Centru;
- (c) Ukoliko iz bilo kog razloga rukovodilac službe nije u mogućnosti da djeluje, onda lice koje ovlasti direktor ima ovlašćenja koja su mu povjerena da djeluje u njegovo ime;
- (d) Svi zaposleni su dužni da čuvaju tajnost poslovanja Centra i ne smiju otkriti povjerljive informacije o Centru.

Svrha

Finansijski propisi - pravila i procedure su osnova za upravljanje finansijskim poslovanjem Centra. Ovi propisi obezbeđuju raspodjelu jasnih i nedvosmislenih odgovornosti za sva finansijska pitanja.


Finansijski propisi sastavljeni su sa ciljem da se pokaže da oni čine ključni dio okvira interne kontrole putem kojeg se subjekat vodi i upravlja.

Obuhvat finansijskih propisa

Obuhvat finansijskog upravljanja budžetskih korisnika u Crnoj Gori je ograničen Zakonom o budžetu, Uputstvom o radu državnog trezora i ostalim podzakonskim aktima koji su utvrđeni od strane Ministarstva finansija.

Glavne oblasti date su u nastavku i biće detaljno opisane u odvojenim poglavljima. Neophodno je obezbijediti da rukovodstvo i zaposleni u potpunosti razumiju finansijske propise i pravila koja se primjenjuju u sljedećim poglavljima:

1. Budžetsko planiranje;
2. Interne finansijske procedure i finansijsko zakonodavstvo;
3. Organizacija službe koja se bavi finansijskim poslovima sa opisima radnih mesta;
4. Finansijsko izvještavanje uključujući i upravljanje nezmirenim obavezama;
5. Finansijsko praćenje.




JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

U Knjigu procedura, mogu se uključiti i druga finansijska pitanja, shodno potrebama Centra. Cilj donošenja određenih internih pravila, procedura, odluka i uputstava odnosi se na definisanje finansijskih i drugih pitanja u Centru, kao i ekonomičnije i racionalnije trošenje budžetskih sredstava i tačno preciziranje odgovornosti pojedinih zaposlenih u obavljanju poslova koji se odnose na trošenje odobrenih sredstava, kao i izvještavanje o istom.

Finansijska i druga pitanja (interne procedure) Centra, treba da obuhvate sljedeće:

1. Način evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura
2. Evidenciju državne imovine
3. Način trebovanja i evidenciju kancelarijskog i potrošnog materijala
4. Forma i način pripremanja i dostavljanja finansijskih izvještaja
5. Blagajničko poslovanje
6. Vrstu i način finansijskog praćenja
7. Način pripreme obračuna za isplatu zarada i ugovorenih naknada
8. Postupak odobravanja službenog putovanja
9. Uslove i način korišćenja službenih vozila
10. Potrošnju goriva i korišćenje službenih vozila
11. Normativ potrošnje goriva za službena vozila
12. Kućni red
13. Način praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama
14. Procedure postupanja u Službi za materijalna davanja i pravne poslove
15. Procedure za poslove arhive i prijemne kancelarije
16. Način potraživanja novčanih sredstava za funkcionisanje Centra
17. Način popune slobodnih radnih mesta
18. Pripremu Zahtjeva za budžetskim sredstvima
19. Način vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari
20. Ostvarivanje prava na reprezentaciju
21. Način korišćenja poslovnih platnih kartica
22. Korišćenje mobilnih telefona na teret Centra
23. Uputstvo o prijemu građana od strane zaposlenih
24. Postupak odobravanja stručnog usavršavanja
25. Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona
26. Interno pravilo za vođenje registra sponzorstva i donacija
27. Uređivanje internet stranice
28. Postupak sprovođenja usluga neodložne intervencije
29. Određivanje pripravnosti
30. Interno pravilo o postupku primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Centru
31. Interna procedura za pružanje usluge stanovanje uz podršku

Sva plaćanja u Centru za socijalni rad vrše se shodno sredstvima odobrenim Zakonom o budžetu za tekuću godinu i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne Gore, budžeta vanbudžetskih fondova i budžeta opština.



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Poglavlje 2 *

BUDŽETSKO PLANIRANJE

Uvod

Upravljanje budžetom obezbjeđuje da se, nakon odobrenja budžeta od strane Ministarstva finansija, dodijeljena sredstva koriste namjenski.

Budžetska kontrola je stalni proces, koji omogućava Ministarstvu da izvrši pregled i prilagodi budžetske ciljeve tokom finansijske godine.

Ukoliko dođe do odstupanja od budžetskih ciljeva, Ministarstvo ih može veoma brzo identifikovati i prilagoditi iste budžetom odobrenim sredstvima.


Izjava o misiji JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje:

Obezbeđivanje socijalne zaštite građanima sa teritorije opštine Bijelo Polje kroz omogućavanje pristupa pravima i uslugama iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Ključni ciljevi JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje:

- Otkrivanje i praćenje potreba građana i problema koji se odnose na socijalnu zaštitu;
- Identifikovanje potreba korisnika i međusistemski usklađeno planiranje usluga na različitim nivoima;
- Redovno servisiranje davanja korisnicima prava iz socijalne i dječje zaštite;
- Unapređenje zaštite lica i porodica u stanju socijalne potrebe;
- Pružanje stručne pomoći korisnicima;
- Procjena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica;
- Poboljšanje kvaliteta života korisnika u saradnji s drugim pružaocima usluga;
- Procjena podobnosti staraoca, hranitelja i usvojioца;
- Izrada i praćenje individualnih planova usluga;
- Razvoj usluga koje podržavaju život u zajednici;
- Uvođenje sistema kvaliteta u socijalnu i dječju zaštitu;
- Unaprijeđenje informacionog sistema socijalnog staranja;
- Pomoći i podrška licima koja traže azil, licima kojima je priznat status raseljenih lica i licima kojima je odobrena dodatna zaštita;
- Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije koja se obrađuje za potrebe korisnika;
- Razvoj tehničkih kapaciteta Centra.

Izjava o misiji i ključnim ciljevima JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, br. 01-430-2440/24-2 od 31.12.2024. godine data je u Prilogu.



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Svrha

Zahtjev za budžetskim sredstvima se sačinjava na osnovu smjernica Ministarstva finansija i stvarnih potreba u fiskalnoj godini.

Pravilnim planiranjem budžeta, omogućava se realizacija postavljenih ciljeva i zadataka, koji su definisani zakonima i strateškim dokumentima iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Imajući u vidu značaj planiranja budžeta, u procesu izrade, prijedloge mogu iznijeti rukovodioci službi i područnih jedinica, kako bi postavljeni zahtjevi bili precizno definisani.

Na ovaj način pripremljen Zahtjev za budžetskim sredstvima biće dobra osnova za praćenje realizacije postavljenih ciljeva tokom budžetske godine, kao i osnov da se početkom godine tačno odredi koji se ciljevi - zadaci mogu realizovati sa odobrenim sredstvima.

Ovo posebno iz razloga što prilikom odobravanja budžetskih sredstava Ministarstvo finansija ima limite do kojih može odobriti sredstva pojedinim potrošačkim jedinicama, zbog čega često dolazi do odstupanja zahtijevanog od odobrenog budžeta.


Odgovornost

Koordinator u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, na osnovu zahtjeva za potrebnim budžetskim sredstvima, koji su dostavljeni od strane direktora centra za socijalni rad, priprema prvu radnu verziju zahtjeva za budžetskim sredstvima za Program Centri za socijalni rad. Sa nacrtom se upoznaje Ministar i o istom se raspravlja na Kolegijumu, nakon čega se sačinjava konačna verzija predloga zahtjeva za budžetskim sredstvima za sljedeću godinu.

Procedura za budžetsko planiranje

Budžetsko planiranje u Centru uređeno je **Internom procedurom za pripremu Zahtjeva za budžetskim sredstvima JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje** br. 01-430-2440/24-36 od 31.12.2024. godine, a koja je sastavni dio Knjige procedura (u prilogu).

| Raspored za pripremu i podnošenje budžeta | | | |
|---|---|--|--|
| Datum | Aktivnost | Odgovorna osoba | Dokument |
| Posljednja nedjelja Maja | Prijem budžetskog cirkulara i uputstva od Ministarstva finansija | Ministar | Budžetske smjernice |
| Posljednja nedjelja Maja | Određivanja Koordinatora koji će upravljati procesom izrade prijedloga budžeta | Ministar | |
| Posljednja nedjelja Maja | Dostavljanje zahtjeva za pripremu Zahtjeva za budžetskim sredstvima Centru za socijalni rad | Koordinator u MRSS | Dopis |
| Prva nedjelja Juna | Priprema prve radne verzije Zahtjeva za budžetskim sredstvima | Rukovodilac službe za finansijskoadministrativne poslove u Centru za socijalni rad | Obrazac |
| Poslednja nedjelja Juna | Dostavljanje zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava za narednu godinu koordinatoru | Rukovodilac službe za finansijskoadministrativne poslove u Centru za socijalni rad | Dopis i prvi nacrt/zahtjeva za budžetskim sredstvima |



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Poglavlje 3

INTERNE FINANSIJSKE PROCEDURE I FINANSIJSKO ZAKONODAVSTVO

Uvod

Finansijske procedure su skup instrukcija u kojima bilo koja zainteresovana strana, uključujući i novozaposlene, može tačno pronaći: koji zadaci se izvršavaju shodno internim finansijskim procedurama, ko će uraditi te zadatke, kao i ko će osigurati da se zadaci izvrše tačno i efikasno.

Za rad i funkcionisanje Centra veoma je značajno napraviti detaljan skup finansijskih i drugih procedura.

Takođe je veoma bitno da se utvrđene i usvojene finansijske procedure pripreme u pisanoj formi kako bi se jasno definisale odgovornosti i zadaci u postupku internih finansijskih procedura.

Svrha

Ovo poglavlje uključuje različite procedure koje opisuju finansijsko i drugo poslovanje Centra, a obuhvata postojeće procedure, kao i one koje će biti donesene.

Procedure treba da definišu, korak po korak, koje aktivnosti zaposleni treba da urade kako bi izvršili zadatak, kao i koje aktivnosti predstavljaju osnovu finansijskih procedura koje se sprovode u Centru.


Odgovornosti

Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove je odgovoran za stalan pregled finansijskih procedura Centra i za podnošenje prijedloga izmjena direktoru u cilju unapređenja okvira kontrola, odnosno usaglašavanja sa zakonskom legislativom.

Procedure koje se koriste u Centru


U nastavku je naveden spisak internih pravila po kojima postupaju zaposleni u Centru, a posebno zaposleni u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, radi procesuiranja različitih finansijskih transakcija i provjere dokumenata koje prate transakcije.

| Finansijske i druge procedure koje postoje u Centru | | | |
|---|---|--|--|
| | Naziv | Priprema | Broj i datum |
| 1. | Izjava o misiji i ključnim ciljevima JU centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-2 od 31.12.2024. godine |
| 2. | Interni pravilo o formi i načinu pripremanja i dostavljanja finansijskih izveštaja | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-3 od 31.12.2024. godine |
| 3. | Interni pravilo o vrsti i načinu finansijskog praćenja | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-4 od 31.12.2024. godine |
| 4. | Interni pravilo o kućnom redu | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-5 od 31.12.2024. godine |
| 5. | Interna pravila i procedure u Službi za materijalna davanja i pravne poslove | Služba za materijalna davanja i pravne poslove | 01-430-2440/24-6 od 31.12.2024. godine |



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 6. | Interni pravila i procedure u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-7 od 31.12.2024. godine |
| 7. | Interni pravila i procedure za poslove arhive | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-8 od 31.12.2024. godine |
| 8. | Interni upustvo o načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-9 od 31.12.2024. godine |
| 9. | Interni pravilo o načinu vođenja registra sponzorstava i donacija i sadržini izveštaja o primljenim sponzorstvima i donacijama. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-10 od 31.12.2024. godine |
| 10. | Interni upustvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-11 od 31.12.2024. godine |
| 11. | Interni pravilo o ostvarivanju prava na reprezentaciju. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-12 od 31.12.2024. godine |
| 12. | Interni upustvo o blagajničkom poslovanju | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-13 od 31.12.2024. godine |
| 13. | Interni pravilo o načinu potraživanja novčanih sredstava za funkcionisanje Centra | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-14 od 31.12.2024. godine |
| 14. | Interni pravilo o načinu korišćenja poslovnih platnih kartica. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-15 od 31.12.2024. godine |
| 15. | Interni pravilo o evidenciji državne imovine | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-16 od 31.12.2024. godine |
| 16. | Interni procedura o načinu evidentiranja i praćenja ulaznih faktura | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-17 od 31.12.2024. godine |
| 17. | Interni pravilo o načinu pripreme obračuna i isplati zarada i ugovorenih naknada | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-18 od 31.12.2024. godine |
| 18. | Interni pravilo o načinu praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama. | Služba za materijalna davanja pravne poslove | 01-430-2440/24-19 od 31.12.2024. godine |
| 19. | Interni pravilo o postupku odobravanja službenog putovanja. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-20 od 31.12.2024. godine |
| 20. | Interni pravilo o načinu popune slobodnih radnih mjesta | Služba za materijalna davanja pravne poslove | 01-430-2440/24-21 od 31.12.2024. godine |
| 21. | Interni pravilo za korišćenje mobilnih telefona na teret JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-22 od 31.12.2024. godine |
| 22. | Interni pravilo o postupku odobravanja stručnog usavršavanja | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-23 od 31.12.2024. godine |
| 23. | Interni pravilo o načinu i postupku pružanja usluga neodložne intervencije | Služba za djecu, mlade, odrasla i stara lica | 01-430-2440/24-24 od 31.12.2024. godine |




JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 24. | Interno pravilo za uređivanje internet stranice. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-25 od 31.12.2024. godine |
| 25. | Odluka o visini blagajničkog maksimuma. | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-26 od 31.12.2024. godine |
| 26. | Upustvo o prijemu građana | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-27 od 31.12.2024. godine |
| 27. | Interno pravilo za potrošnju goriva i korišćenje službenih vozila JU Centra za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-28 od 31.12.2024. godine |
| 28. | Normativ potrošnje goriva za službena vozila | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-29 od 31.12.2024. godine |
| 29. | Količina goriva za korišćenje službenih vozila | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-30 od 31.12.2024. godine |
| 30. | Interno pravilo o načinu trebovanja i evidenciji kancelarijskog i potrošnog materijala | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-31 od 31.12.2024. godine |
| 31. | Određivanje pripravnosti | -Služba za materijalna davanja I pravne poslove, -Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | Odluka se donosi Svakog prvog u mjesecu |
| 32. | Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila JU Centra za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-32 od 31.12.2024. godine |
| 33. | Odluka o rasporedu korišćenja službenih vozila Centra | Direktor Centra | 01-430-2440/24-33 od 31.12.2024. godine |
| 34. | Internu proceduru za poslove pisarnice, prijemne kancelarije i administrativne poslove na prijemu | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-34 od 31.12.2024. godine |
| 35. | Internu proceduru za pružanje usluge stanovanje uz podršku | Služba za djecu, mlade, odrasla I stara lica | 01-430-2440/24-35 od 31.12.2024. godine |
| 36. | Internu proceduru za pripremu zahtjeva za budžetskim sredstvima | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-36 od 31.12.2024. godine |
| 37. | Interno pravilo o načinu potraživanja mjesечnih novčanih davanja centra | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-37 od 31.12.2024. godine |
| 38. | Interno pravilo o načinu postupanja po prijavi zvizdača | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-38 od 31.12.2024. godine |
| 39. | Interno pravilo o sklapanju, nadzoru i izvještavanju o ugovorima o djelu i Ugovorima o privremenim i povremenim poslovima | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2440/24-39 od 31.12.2024. godine |
| 40. | Interno pravilo o načinu korišćenja I čuvanja pečata I štambilja | Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove | 01-430-2499/23 od 27.12.2022. godine |

Navedena pravila nalaze se u prilogu ove knjige.

Svi zaposleni u Centru su u obavezi postupati u skladu sa istim.



Poglavlje 4

ORGANIZACIJA SLUŽBE ZA FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE SA OPISOM RADNIH MJESTA

Organizacija Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, sa opisom radnih mesta

Finansijsko-računovodstveni poslovi Centra, vrše se u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

U ovoj Službi, za obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova angažovan je na jedno sistematizovano radno mjesto jedan izvršilac i to:

- Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove je organizaciona jedinica Centra, koja obezbeđuje finansijske informacije, procesuira transakcije vezane za finansijsko poslovanje, računovodstvene zadatke i pruža usmjerena za finansijsko upravljanje, kao i obavljanje tehničkih poslova vezanih za rad centra.

Zaposleni u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove treba da unapređuju svoje stručne kvalifikacije i vještine, kako bi sve finansijske poslove mogli obavljati na tačan i profesionalan način i moraju biti obučeni da koriste sve finansijske sisteme koji su im na raspolaganju u cilju dobijanja precizne finansijske informacije.

Opisi radnih mesta za obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova, koji su dati u prilogu, odražavaju ono zašto je ta osoba zadužena.

Svrha


Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vrši prijem, obradu, plaćanje i arhiviranje cjelokupne finansijske i druge dokumentacije, pruža sve finansijske informacije za izvještavanje i praćenje, kao i podršku u procesu budžetskog planiranja.

Odgovornost

Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove dužan je, uz saglasnost direktora, da obezbijedi da zaposleni budu obučeni u cilju ispunjavanja potreba Centra vezano za finansijska pitanja.

Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove izvještava direktora o zadacima koje Služba dobija.

Uloga Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove je da obezbijedi da se sve finansijske transakcije evidentiraju i procesuiraju na vrijeme.




JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Ključni zadaci Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

Ključni zadaci predstavljaju ujedno glavne aktivnosti zaposlenih u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.


Opisi radnih mesta u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, – radna mjesta pod rednim brojem 8 do 15 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje.

| SLUŽBA ZA FINANSIJSKO – ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE | | | |
|--|--|---|---|
| 8 | Rukovodilac službe -Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK -VII1 nivo kvalifikacije obrazovanje -Ekonomskog smjera, 3 godine radnog iskustva -Položen strucni ispit | 1 | -Organizuje rad radnika u okviru službe; -Stara se o zakonitom i efikasnom vršenju finansijskih i drugih poslova u okviru zlužbe u Centru; -Sarađuje sa drugim službama u Centru i van njega u okviru poslova službe; -Prati finansijske propise i stara o njihovoj primjeni; -Radi analize, izvještaje i sačinjava informacije o finansijskom poslovanju, -Analizira promjene na stanjima konta i provjerava ispravnost unijetih podataka, -Prati poslove blagajne; -Kontaktira i sarađuje sa institucijama iz oblasti finansija i računovodstva; -Organizuje i učestvuje u popisu imovine Centra; -Vrši kompletiranje baze osnovnih sredstava i usaglašava sa glavnom knjigom i popisom; -Obavlja poslove kontiranja i vrši knjiženje finansijskih dokumenata; -Vrši pripremu podataka koji se dostavljaju nadležnoj službi Ministarstva rada i socijalnog staranja u svrhu obračuna i isplate zarada radnika i drugih primanja; -Obavlja poslove gotovinske i virmanske likvidature; -Evidentira ulazno-izlaznu dokumentaciju; -Vrši i isplatu pojedinih materijalnih davanja na osnovu rješenja; -Obavlja pregled dokumentacije i obezbjeđuje podizanje gotovine na blagajni |




JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>poslovne banke;</p> <p>-Vodi blagajnu i vrši zaduženje gotovine u kasi i pravi specifikaciju novca;</p> <p>-Vrši isplatu zaposlenih po raznim osnovama (dnevnice, putni nalozi, ugovori i drugo);</p> <p>-Vodi blagajnički dnevnik, koji sa pratećom dokumentacijom priprema i predaje na knjiženje;</p> <p>-Vrši nabavku kancelarijskog materijala i drugog potrebnog materijala za potrebe Centra;</p> <p>-Vodi evidenciju administrativnih i drugih obustava i vrši naplate istih;</p> <p>-Popunjava potrebnu dokumentaciju za PIO;</p> <p>-Sarađuje sa bankama i drugim finansijskim organizacijama u okviru svoga posla;</p> <p>-Obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p> |
| 9 | <p>Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja</p> <p>-Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK</p> <p>-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja</p> <p>- Socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, defektolog, sociolog i andragog</p> <p>-1 godina radnog iskustva</p> <p>-Licenca za rad</p> | 1 | <p>-Priprema godišnje i druge operativne planove rada Centra;</p> <p>-Vrši procjenu socijalnih potreba građana u jedinici lokalne samouprave, informisanje lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima Centra;</p> <p>-Prati kvalitet pruženih usluga, izvještava o kvalitetu pruženih usluga;</p> <p>-Učestvuje u iniciranju, razvoju i unapređenju usluga, uspostavljanju međusistemske koordinacije i saradnje, kao i u drugim aktivnostima vezanim za unapređenje rada Centra;</p> <p>-Pribavlja podatke za ostvarivanje matalijalnog davanja,</p> <p>-Procjenjuje stanje i potrebe korisnika, posebno da li korisnik pripada grupama koje se posebno štite, u skladu sa zakonom,</p> <p>-Organizuje i realizuje ostvarivanje prava pruzanje usluga i obezbjedjuje mјere zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</p> <p>-Sačinjava nalaz i mišljenje;</p> <p>-Motivise i uključuje korisnika u odgovarajuće vidove aktivacije, učestvuje u otklanjanju prepreka za uključivanje u zajednicu i aktivaciju i obezbjedjuje odgovarajuću podršku;</p> <p>-zajedno sa korisnikom sačinjava individualni plan aktivacije, prati</p> |




JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <p>sprovodjenje plana, sagledava i evaluira njegove ishode;</p> <p>-pruža podršku voditelju slučaja i učestvuje kao član tima u sprovodjenju aktivnosti iz individualnog plana usluga;</p> <p>-daje preporuke za dodatne usluge i mјere koje su potrebne za stabilizovanje stanja korisnika;</p> <p>-Vrši prijem koji obuhvata: prijem podnesaka, prijem telefonskih poziva ili lični kontakt sa korisnikom, pomoć u sastavljanju odgovarajućeg podneska podnosiocu zahtjeva, prijemnu procjenu podneska, pružanje potrebnih informacija podnosiocu zahtjeva, upućivanje na druge nadležne organe i organizacije, kao i otvaranje slučaja u centru,</p> <p>-Obavlja i druge poslove po nalogu direktora</p> |
| 10 | Radnik na administrativnim poslovima – poslovni sekretar -Srednje opšte obrazovanje -IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja -1 godina radnog iskustva | 1 | <p>-Vrši tehničke poslove u vezi prijema stranaka direktora;</p> <p>-Obavlja administrativne poslove za direktora Centra;</p> <p>- Vodi evidenciju odluka i zaključaka koje donosi direktor i organi upravljanja;</p> <p>-Pruža tehničku podršku stručnim radnicima koji vrše poslove prijema;</p> <p>-Pruža tehničku podršku podnosiocu zahtjeva u sastavljanju odgovarajućeg podneska;</p> <p>-Vrši tehničku podršku vezi prijema podnesaka za osnovna materijalna davanja;</p> <p>-Radi sve administrativne poslove u Službi</p> <p>-Vodi blagajnu Centra</p> <p>-Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.</p> |
| 11 | Radnik na administrativnim poslovima – arhivski tehničar - Srednje opšte ili stručno obrazovanje - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja - 1 godina radnog iskustva - Položen stručni ispit | 1 | <p>-Vodi arhivsku evidenciju;</p> <p>-Vodi evidenciju o pasivnim predmetima;</p> <p>-Po obavljenom prijemu odlaže nove zahtjeve, tj. formirane spise predmeta za materijalna davanja i usluge u arhivu Centra;</p> <p>-Kontinuirano vrši kooperaciju sa radnicima koji obavljaju poslove prijema;</p> <p>-Kontinuirano vrši kooperaciju sa radnicima na stručnim poslovima;</p> <p>-Izdaje predmete na zahtjev stručnih radnika i vodi stalnu evidenciju o</p> |




JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | <p>predmetima;</p> <ul style="list-style-type: none">-Prilaže novu dokumentaciju u već formirane spise predmeta;-Stara se o uništavanju službene dokumentacije koja se ne čuva u arhivi po nalogu komisije ili direktora Centra;-Obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog. |
| 12 | <p>Radnik na administrativno-tehničkim poslovima</p> <ul style="list-style-type: none">-Srednje opšte ili stručno obrazovanje-IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja-1 godina radnog iskustva | 3 | <ul style="list-style-type: none">- Zavodi dokumentaciju u djelovodne knjige-Čuva I rukuje pečatima I štambiljima Centra-Pruža tehničku podršku stručnim radnicima koji vrše poslove prijema;-Vrši kopiranje dokumentacije za potrebe Centra, štampanje rješenja I drugih akata za potrebe Centra-Vrši tehničku podršku vezi prijema podnesaka za osnovna materijalna davanja;- Radi administrativne poslove u Centru-Prima poštu i nakon pregleda od strane direktora istu zavodi u djelovodnik i vrši dostavljanje nadležnom radniku lično ili preko interne dostavne knjige;-Trebuje i pravda poštanske marke;-Stara se o blagovremenoj i urednoj ekspediciji pismenih pošiljki koje se šalju iz centra-Ovjerava rješenja i druga akta, uvjerenja, potvrde i druge izvode iz evidencije koja se vodi u centru-Otprema rješenja i druga akta i dostavlja ih korisnicima i drugim nadležnim subjektima;-Pruža podršku na poslovima prijema stručnom radniku na osnovnim stručnim poslovima socijalne i dječje zaštite;-sprovodi postupak za ostvarivanje prava na njegu i pomoć drugog lica;-prima zahtjeve stranaka za ostvarivanje prava na njegu i pomoć drugog lica;-vodi računa o ispravnosti zahtjeva medicinske i druge dokumentacije;-formira predmete za rad prvostepene socio-ljekarske komisije;-sastavlja izvještaj o kretanju predmeta za korisnike njege i pomoći drugog lica;-priprema i dostavlja drugostepenom organu predmete po žalbama i postupa po rješenjima tog organa;-pruža pomoć građanima vezanu za |



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje


| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <p>ostvarivanje prava na njegu i pomoć drugog lica;</p> <p>-vrši unos podataka u postupku automatske obrade za nosioce i korisnike prava na njegu i pomoć drugog lica;</p> <p>-vrši kontrolu i ispravke pogrešnih podataka obuhvaćenih automatskom obradom;</p> <p>-čuva mjesecne spiskove uputnica, predmete i registre predmeta njege i pomoći drugog lica;</p> <p>-vodi računa o promjenama broja korisnika;</p> <p>-sprovodi postupak za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu;</p> <p>-vodi evidenciju o korisnicima lične invalidnine;</p> <p>-dostavlja drugostepenom organu predmete po žalbi i postupa po odlukama tog organa</p> <p>-pruža pomoć građanima nezaru za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu;</p> <p>-vrši unos podataka vezanih za korišćenje i isplatu lične invalidnine;</p> <p>-obraduje, vodi evidenciju i čuva podatke vezane za povlastice u saobraćaju, (rješenja, broj putovanja, potvrde i karte i sl.);</p> <p>-provodi postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika MOP-a, lične invalidnine i smještenih u ustanove socijalne i dječje zaštite, a koji nijesu zdravstveno osigurani po drugom osnovu;</p> <p>-pruža pomoć građanima vezano za ostvarivanje zdravstvene zaštite korisnika MOP-a, lične invalidnine i smještenih u ustanove socijalne i dječje zaštite, a koji nijesu zdravstveno osigurani po drugom osnovu;</p> <p>-vodi evidenciju korisnika zdravstvene zaštite;</p> <p>-vodi računa o promjenama broja korisnika;</p> <p>-obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p> |
| 13 | <p>Radnik na tehničkim poslovima - vozač</p> <p>-Srednje opšte obrazovanje</p> <p>-IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja</p> <p>-Vozačka dozvola B ili C kategorije</p> | 1 | <p>-Upravlja motornim vozilima Centra kojima je zadužen, čuva i održava vozila;</p> <p>-Vodi internu i servisnu knjigu u kojoj registruje radove i popravke na vozilima;</p> <p>-Pravda primljene i potrošene bonove za gorivo i mazivo računima i pređenim kilometrima puta;</p> |



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | -Vodi evidenciju o korišćenju vozila i istu redovno podnosi na ovjeru direktoru; -Registruje i vodi evidenciju o registraciji kola, vrši redovne mjesecne i godišnje servise vozila, kojim upravlja; -Obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog |
| 14 | Radnik na tehničkim poslovima higijeničara/kurira -Osnovno opšte obrazovanje -1 godina radnog iskustva | 1 | -Stara se o održavanju čistoće poslovnog prostora, prilaza i prostora oko zgrade, održavanje inventara, namještaja i sl; -Stara se o potrebama materijala za čišćenje i drugog potrošnog materijala neophodnog za rad; -Stara se o otpremanju, preuzimanju i dostavljanju pošte -Stara se o uništavanju službene dokumentacije koja se ne čuva u arhivi po nalogu komisije ili direktora Centra; -Obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog |
| 15 | Radnik na tehničkim poslovima-ložač/portir - Srednje opšte obrazovanje - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja | 1 | -Stara se o imovini Centra i stanju objekta, -Stara se o grijanju objekta u grejnoj sezoni i održava grijanje u i van sezone, -Upućuje i usmjerava stranke u kancelariju za prijem, kod pojedinih izvršilaca i direktora -Vodi računa o udaljavanju korisnika i drugih lica iz centra nakon obavljenog posla -Obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog. |

Svi zaposleni u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove moraju se stalno stručno usavršavati i biti upoznati sa svim propisima iz ove oblasti, kako bi zadatke završavali na tačan, profesionalan i zakonit način.



Poglavlje 5

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE UKLJUČUJUĆI UPRAVLJANJE NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Finansijski izvještaji pomažu internim (direktoru i rukovodiocima službi) i eksternim korisnicima (Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Ministarstvu finansija, Vladi Crne Gore i drugim organima državne uprave), tako što im pružaju finansijske informacije koje koriste za donošenje ekonomskih odluka.

Priprema i obezbeđenje finansijskih izvještaja ima za svrhu da pruži finansijske informacije državnom organu kojem Centar podnosi izvještaje, da li se u Centru odobrena sredstva koriste na efikasan, efektivan i ekonomičan način.

Svrha

Radi pravilnog raspoređivanja finansijskih upravljačkih odgovornosti, rukovodiocima su potrebni interni finansijski izvještaji kako bi:

- donijeli odluku o preraspodjeli sredstava;
- vršili praćenje realizacije postavljenih ciljeva, kao i finansijsku opravdanost trošenja budžetskih sredstava;
- pokazali na koji način upravljaju finansijskim sredstvima koja su im opredijeljena i za koja su odgovorni.

S obzirom da su njihove odluke zasnovane na finansijskim informacijama, proces donošenja odluka zavisi od značaja i pouzdanosti finansijskog izvještavanja.

Pored toga, potrebno je postupati u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave („Sl. list CG“, br. 32/10, 14/11 i 16/13).


Korisnost internih finansijskih izvještaja za gore navedene svrhe, zavisi od njihovog kvaliteta, značaja i pravovremenosti. Da bi bili od koristi, interni finansijski izvještaji (i informacije koje sadrže) moraju da budu relevantni, poredivi, pouzdani i razumljivi.

Odgovornost

Za tačnost finansijskih informacija-podataka potrebne za rad Centra odgovoran je direktor i Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

Izvještavanje prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu finansija

Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, odnosno Ministarstvu finansija dostavljaju se informacije navedene u Pravilniku o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, a dostavljaju se kvartalno (kvartalni finansijski izvještaji) i godišnje (godišnji finansijski izvještaj).

Obrasci na kojim se sastavljaju finansijski izvještaji su:

- Izvještaj o novčanim tokovima - Obrazac 3 i 4;
- Izvještaj o neizmirenim obavezama - Obrazac 5;
- Izjava o načinu utroška sredstava nakon isteka fiskalne godine - Obrazac 8
- (do 10. februara izjava se dostavlja Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji),

Pored ovih izvještaja propisana je obaveza dostavljanja Izvještaja o realizaciji programskog budžeta za prethodnu godinu, na obrascima koje u elektronskoj formi dostavi Ministarstvo finansija.

Navedeni izvještaji dostavljaju se Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, koje je u obavezi da prikupi i obradi izvještaje i za centre za socijalni rad, i to:

- Kvartalno, do 10. u mjesecu za prethodni kvartal (na obrascima 3, 4 i 5),
- Godišnje, do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu (na obrascima 3, 4 i 5).

Ove informacije su većinom dostupne Državnom trezoru, izuzev obrasca o neizmirenim obavezama, koje mora da dostavi svaka potrošačka jedinica putem spiska svih neizmirenih faktura koje nijesu plaćene do kraja obračunskog perioda.

Izvještavanje o neizmirenim obavezama

Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije redovno izvještava Ministarstvo finansija o neizmirenim obavezama, tako što na unaprijed pripremljenom obrascu koje je dostavilo Ministarstvo finansija, obaveštava Državni trezor o strukturi neizmirenih obaveza, na mjesечnom nivou do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec, a na godišnjem nivou do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Centar za socijalni rad dužan je Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije dostaviti strukturu neizmirenih obaveza na dan 31.12. prethodne godine, najkasnije do 15. januara tekuće godine.

Pregled neizmirenih obaveza dostavlja se po budžetskim pozicijama, a u okviru svake budžetske pozicije daje se pregled neizmirenih obaveza po dobavljačima.


Na kraju mjeseca zaduženi radnik koji obavlja finansijsko-računovodstvene poslove povlači iz knjigovodstvenih evidencija spisak neizmirenih obaveza i isti unosi na obrazac koji je dostavljen od strane Ministarstva finansija. Nakon pripreme, izvještaj se dostavlja direktoru.

Direktor, nakon upoznavanja sa istim, kao i obrazloženjem zbog čega navedene obaveze nijesu plaćene, upoznaje Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

Uspostavljene knjigovodstvene evidencije pored već navedenog, pružaju i sve druge finansijske informacije kao što su: vrste troškova, iznos utrošenih sredstava, iznos sredstava po vrsti troškova u blagajni, potreban iznos sredstava koji je podignut sa jedne pozicije, a utrošen na drugu, koji treba opravdati i sl.

Interni izvještavanje

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove treba da sačinjava mjeseci izvještaj koji prikazuje stvarne i budžetske troškove koji su povezani sa odstupanjima, *u roku od sedam dana od*



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

završetka mjeseca, kako bi direktor iste mogao da razmotri. Centar ima odgovornost za sproveđenje finansijske kontrole, tako da je od osnovnog značaja da se vrši praćenje tih izveštaja kao i da se preduzmu akcije vezano za odstupanja.


Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove sačinjava redovne finansijske izveštaje koji se dostavljaju direktoru. Izveštaj sadrži pregled trenutno raspoloživih sredstava, sa pregledom svih plaćenih faktura, kao i nivo neizmirenih obaveza. Direktor izveštaj razmatra sa rukovodiocem službe i radnikom na finansijsko-administrativnim poslovima, a isti predstavlja smjernicu za buduće aktivnosti.

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, prati i priprema sljedeće finansijske izveštaje:

- Zbirni izvještaj po troškovnim mjestima;
- Izvještaj analitika/sintetika;
- Analitičke kartice dobavljača;
- Pregled faktura po dobavljaču;
- Izvještaj o stanju imovine;
- Izvještaj o količini i vrijednosti utrošenog kancelarijskog materijala, kao i praćenje potrošnje u odnosu na ugovorene količine;
- Izvještaj o potrošnji goriva;
- Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki;
- Izvještaj o utrošku gotovine iz blagajne, po mjestu troška;
- Izvještaj o stanju u blagajni i na računima Centra;
- Mjesečni izvještaj o dospjelim obavezama i dr.

Po potrebi se može pripremiti i kombinovani izvještaj od naprijed navedenih izvještaja.

Interni pravilo o formi i načinu pripremanja i dostavljanja finansijskih izveštaja br. 01-430-2440/24-3 od 31.12.2024. godine, dato je u Prilogu.



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Cilj - Osnovni cilj okvira za finansijsko izvještavanje je davanje uputstava o načinu prikupljanja, pripremanja i distribuiranja finansijskog izvještaja (Obrazac 5 – Izvještaj o neizmirenim obavezama).

Pripremanje Izvještaja o neizmirenim obavezama je obavezno i potrebno ga je dostaviti Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, najkasnije do 10. u prvom mjesecu narednog kvartala tekuće godine za prethodni kvartal.

Prikupljene informacije unose se u tabelu koja je u Excel formatu.

Izvor – Informacije se crpe iz neplaćenih faktura, koje se čuvaju u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, odnosno kod Rukovodioca službe, koji i vrši procesuiranje fakture za plaćanje.

Format – Radi prikupljanja podataka, priprema se Tabela u Excel formatu koju koristi Rukovodilac službe, kako bi unio podatke i informacije sa fakture.

Informacije koje sadrži navedena tabela su: redni broj/naziv računa (dobavljača)/broj računa dobavljača/arhivski broj pod kojim je zaveden račun u Centru/datum fakture/ iznos/napomena.

Na osnovu navedene tabele popunjava se propisani Obrazac 5 i prosleđuje Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji.


Rizik – Prilikom pripreme i dostavljanja Izvještaja o neizmirenim obavezama mogu se pojaviti sljedeći rizici:

- Neuključivanje svih faktura u izvještaj;
- Pogrešno unesene informacije u tabelu u Excel formatu;
- Greška u obračunu;
- Dostavljanje pogrešnih informacija Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

U cilju smanjenja navedenih rizika, u Centru za socijalni rad, vrše se sljedeće **provjere i kontrole**:

- Rukovodilac službe sa zaposlenima koji su uključeni u pripremu finansijskog izvještaja, provjerava da li su sve fakture uključene;
- Vrši se prebrojavanje ukupnog broja faktura koje treba unijeti i provjeravanje broja faktura unesenih u tabelu u Excel formatu;
- Obračun ukupne vrijednosti faktura koje treba unijeti upoređuje se sa ukupnim iznosom koji je dobio u tabeli;
- Rukovodilac službe povremeno vrši provjeru faktura u odnosu na podatke unijete u tabelu kako bi se uvjeroio u tačnost izvještaja;
- Rukovodilac službe provjerava da li su službe dostavili fakture.

U nastavku je dat **detaljan opis obaveza i aktivnosti** zaposlenih koji pripremaju Izvještaj o neizmirenim obavezama:



JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

- Prebrojavanje faktura koje treba uključiti u listu neizmirenih dospjelih obaveza;
- Provjeravanje da li su sve službe dostavili svoje izvještaje;
- Sabiranje ukupne vrijednosti svih faktura kako bi se taj iznos uporedio sa ukupnim iznosom iz tabele u Excel formatu;
- Uzimanje podataka iz svake fakture i unošenje istih u odgovarajuću kolonu u Tabeli u Excel formatu;
- Nakon unošenja svih podataka, potrebno je provjeriti da li se ukupan iznos poklapa sa iznosom iz aktivnosti 2;
- Ukoliko se podaci poklapaju, potrebno je sačuvati dokument; ukoliko se ne poklapaju treba pronaći uzrok i ispraviti podatke dok se iznos ne poklopi;
- Objedinjene informacije se sabiraju i podaci se unose u Obrazac 5 koji je propisalo Ministarstvo finansija;
- Nakon ovjere od Rukovodioca službe, dokument se uz kopiju objedinjene Tabele u Excel formatu, dostavlja direktoru Centra na potpis.
- Ovjereni Obrazac 5, prosleđuje se Ministarstvu rada i socijalnog staranja odnosno rukovodiocu Biroa za finansijsko - računovodstvene poslove.


Ishod – Prikupljenje i obrađene informacije se u formi Obrasca 5 šalju Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, do 10. u mjesecu nakon isteka kvartala.

U proceduri pripreme finansijskog izvještaja o neizmirenim obavezama uključeni su **sljedeći službenici**:

- Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove i Direktor/ca Centra.

Dokumenti koji se koriste tokom pripreme finansijskog izvještaja o neizmirenim obavezama:

- Obrazac 5 koji je propisan od strane Ministarstva finansija;
- Tabela u Excel formatu za unos informacija.



Poglavlje 6

FINANSIJSKO PRAĆENJE

Upravljanje budžetom obezbjeđuje da se nakon odobrenja budžeta od Ministarstva finansija dodijeljena sredstva koriste namjenski i u skladu sa postavljenim ciljevima.

Budžetska kontrola je stalan i kontinuiran proces, koji omogućuje subjektu da preispita i koriguje budžetske ciljeve tokom finansijske godine. Takođe pruža i mehanizam koji poziva na odgovornost rukovodioce koji su odgovorni za određene elemente budžeta.

Finansijsko praćenje

Stalnom identifikacijom i objašnjavanjem odstupanja od budžetskih ciljeva, Ministarstvo može identifikovati promjene u trendovima i zahtjevima za sredstvima čim se za to ukaže prilika.

U svrhu budžetske kontrole, budžet će se planirati po troškovima za svaku oblast poslovanja.

Svrha

Značajno je da svi subjekti imaju potpunu kontrolu nad upravljanjem budžetom, posebno u periodu strogih budžetskih ograničenja-limita.

Sistem unutrašnjih **finansijskih** kontrola (PIFC) je zasnovan na preuzimanju odgovornosti, pa se u Centru moraju organizovati redovni sastanci finansijskog praćenja, na kojima će se razmatrati odgovornosti svakog zaposlenog, koji je zadužen za konkretnu oblast.

Odgovornost

Direktor sa svojim saradnicima mora da ima tačne i ažurirane informacije kako bi donosili odluke i preduzeli aktivnosti, u slučaju da stvarna potrošnja prevazilazi budžet.

Izvještaje treba sačinjavati jednom mjesечно i isti treba da budu dostupni radi njihovog razmatranja. Finansijska informacija može biti potrebna iz specifičnog razloga ili vrste troška, zbog toga je važno da je ista dostupna, uključujući i neplaćene fakture.


Potrebno je upravljati nivoom neizmirenih obaveza i gdje je moguće, treba ga smanjiti na minimum. Odnosno, ne treba planirati troškove ukoliko nijesu obezbijeđena sredstva za izmirenje obaveza koji nastaju po istim.

Ključne komponente finansijskog praćenja i pregleda su:

- Redovno finansijsko izvještavanje dopunjeno efektivnim procedurama budžetske kontrole;
- Stalan, nezavisan pregled finansijskih izvještaja i operativnog učinka koje sprovodi interna kontrola;
- Poređenje učinka i troškova, što se može uraditi radi poređenja troškova za tekuću godinu i troškova prethodnih godina i/ili poređenja sa budžetom i/ili drugim subjektima.

Pregled poslovanja se vrši na osnovu pomenutih izvještaja. To omogućava poređenje troškova za tekuću godinu u odnosu na prethodnu, a prati ga planiranje troškova za narednu godinu.

Rukovodioci organizacionih jedinica (službi), na godišnjem nivou, mogu dostavljati svoje sugestije za planirane troškove. Dodatno, vrši se analiza troškova u skladu sa odobrenim budžetom, pojedinačno za svaku budžetsku stavku.




JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Pregled finansijskih izvještaja i operativnog učinka može biti izvršen od strane Državne revizorske institucije, bilo kroz opštu reviziju ili reviziju u okviru završnog računa budžeta.

Interni pravilo o vrsti i načinu finansijskog praćenja br. 01-430-2440/24-4 od 31.12.2024. godine, dato je u Prilogu.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-2
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine


IZJAVA O MISIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINU BIJELO POLJE

MISIJA: Obezbeđivanje socijalne zaštite građanima u Bijelom Polju kroz omogućavanje pristupa pravima i uslugama iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

KLJUČNI CILJEVI:

- Otkrivanje i praćenje potreba građana i problema koji se odnose na socijalnu zaštitu;
- Identifikovanje potreba korisnika i međusistemski usklađeno planiranje usluga na različitim nivoima;
- Redovno servisiranje davanja korisnicima prava iz socijalne i dječje zaštite;
- Unapređenje zaštite lica i porodica u stanju socijalne potrebe;
- Pružanje stručne pomoći korisnicima;
- Procjena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica;
- Poboljšanje kvaliteta života korisnika u saradnji sa drugim pružaocima usluga;
- Procjena podobnosti staraoca, hranitelja i usvojioca;
- Izrada i praćenje individualnih planova usluga;
- Razvoj usluga koje podržavaju život u zajednici;
- Uvođenje sistema kvaliteta u socijalnu i dječju zaštitu;
- Unaprijeđenje informacionog sistema socijalnog staranja;
- Pomoć i podrška licima koja traže azil, licima kojima je priznat status izbjeglice i licima kojima je odobrena dodatna zaštita;
- Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije koja se obrađuje za potrebe korisnika;
- Razvoj tehničkih i kadrovskih kapaciteta Centra.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-3
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

Interni pravilo o formi i načinu pripremanja i dostavljanja finansijskih izvještaja

Član 1

Ovim internim pravilom uređuju se pitanja u vezi sa vrstom, formom i načinom pripremanja i dostavljanja izvještaja u Centru i drugim organima.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove vodi i redovno ažurira sve knjigovodstvene i pomoćne evidencije: knjigu ulaznih faktura, evidenciju dobavljača (analitičku karticu za svakog dobavljača), glavnu knjigu sa pregledom svih troškova i prenešenih obaveza iz prethodne godine, registar zahtjeva za plaćanje, evidenciju blagajničkog poslovanja, evidenciju i potrošnju kancelarijskog materijala, evidenciju potrošnje goriva, kao i evidenciju državne imovine.

Član 4

Navedene knjigovodstvene i pomoćne evidencije omogućavaju izvještavanje koje će obezbijediti donošenje odluka i procjenu da li se odobrena sredstva koriste na efikasan, efektivan i ekonomičan način.


Član 5

Na osnovu knjigovodstvenih i pomoćnih evidencija, Rukovodilac službe priprema i obezbjeđuje sljedeće finansijske izvještaje:

- interne , koji se koriste u Centru,
- eksterne, koji se dostavljaju Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, Ministarstvu finansija, a po potrebi i Vladi Crne Gore i drugim državnim organima.

Član 6

Interni finansijski izvještaji dostavljaju se direktoru, a po potrebi i ostalim zaposlenima



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

radi:

- donošenja odluka o preraspodjeli sredstava;
- praćenja realizacije postavljenih ciljeva, kao i finansijsku opravdanost trošenja budžetskih sredstava;
- praćenja na koji način se upravlja finansijskim sredstvima, koja su im opredijeljena i za koja su odgovorni.

Interni finansijski izvještaji (i informacije koje sadrže) moraju da budu relevantni, uporedivi, pouzdani i razumljivi.

Član 7

Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove sačinjava mjesечni izvještaj, koji prikazuje stvarne i budžetske troškove, kao i odstupanja, u roku od sedam dana od završetka mjeseca, kako bi direktor mogao da iste razmotri. Izvještaj treba da sadrži procenat utrošenih budžetskih sredstava, kao i poređenje utrošenih sredstava sa istim mjesecom u prethodnoj godini.

Član 8

Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove, prati i priprema sljedeće finansijske izvještaje:


- Zbirni izvještaj po troškovnim mjestima;
- Izvještaj analitika /sintetika;
- Analitička kartica dobavljača;
- Pregled faktura po dobavljaču;
- Izvještaj o stanju imovine;
- Izvještaj o količini i vrijednosti utrošenog kancelarijskog materijala, kao i praćenje potrošnje u odnosu na ugovorene količine;
- Izvještaj o potrošnji goriva;

Član 9

Rukovodilac službe dužan je da sačinjava izvještaj o izmirenim i neizmirenim obavezama, jednom sedmično, i da isti ponедeljkom dostavlja direktoru. Izvještaj sadrži pregled trenutno raspoloživih sredstava (na žiro-računu i u blagajni) sa pregledom svih plaćenih faktura, kao i iznos neizmirenih obaveza. Izvještaj razmatra direktor sa Rukovodiocem službe, a isti pruža smjernice za buduće aktivnosti. Forma izvještaja data je u prilogu Pravila. Rukovodilac službe dužan je da sačini godišnji i kvartalni izvještaj o finansijskom poslovanju Centra i realizaciji plana javnih nabavki i da godišnji izvještaj prezentira na sjednici Upravnog odbora.

Član 10

Eksterni finansijski izvještaji dostavljaju se Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, („Sl. list CG“, br. 32/10 i 14/11), a dostavljaju se kvartalno (kvartalni finansijski izvještaji) i godišnje (godišnji finansijski izvještaj).

Obrasci na kojim se sastavljaju finansijski izvještaji su:

- Izvještaj o novčanim tokovima - Obrazac 3;
- Izvještaj o novčanim tokovima - Obrazac 4;
- Izvještaj o neizmirenim obavezama – Obrazac 5;
- Izjava o načinu utroška sredstava nakon isteka fiskalne godine – Obrazac 8.

Kada direktor da saglasnost, odnosno Upravni odbor usvoji izvještaj, isti se uz propratni akt dostavlja Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, ili nekom drugom organu u štampanom, a po potrebi i u elektronskom obliku, i to za:

- Kvartalne, do 10. u mjesecu za prethodni kvartal,
- Godišnje izvještaje do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Pored ovih izvještaja, Centar dostavlja Upravi za imovinu, Izvještaj o stanju i vrijednosti imovine kojom raspolaze (do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu).


Član 11

Rukovodilac Službe, dužan je da redovno da prati rad radnika na finansijsko – administrativnim poslovima, te da u slučaju nepostupanja istih na način kako je to propisano, direktoru ukaže na uočene greške i propuste.

Član 12

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-4

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

INTERNO PRAVILO O VRSTI I NAČINU FINANSIJSKOG PRAĆENJA

Član 1

Ovim internim pravilom uređuju se vrsta i način finansijskog praćenja u Centru.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vodi i redovno ažurira sve knjigovodstvene i pomoćne evidencije:

- knjigu ulaznih faktura,
- evidenciju dobavljača,
- glavnu knjigu sa pregledom svih troškova i prenešenih obaveza iz prethodne godine,
- elektronsku evidenciju blagajničkog poslovanja,
- evidenciju i potrošnju kancelarijskog materijala,
- evidenciju potrošnje goriva,
- evidenciju državne imovine.

Redovno evidentiranje i ažuriranje knjigovodstvenih i pomoćnih evidencija omogućava praćenje realizacije postavljenih ciljeva.


Član 4

Navedene knjigovodstvene i pomoćne evidencije omogućavaju:

- praćenje izvršenja budžeta u odnosu na plan,
- praćenje pojedinih vrsta troškova u odnosu na planirane troškove tekuće godine,
- praćenje visine troškova tekuće godine u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Finansijsko praćenje treba da obezbijedi tačno i blagovremeno izvještavanje direktora, u cilju donošenja finansijskih i drugih odluka.

Navedena praćenja će omogućiti da se procijeni da li se sredstva odobrena Centru, koriste na efikasan, efektivan i ekonomičan način.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 5

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, vrši redovno finansijsko praćenje:

- utrošenih sredstava u odnosu na sredstva odobrena budžetom,
- visine utroška sredstava po vrstama troškova (budžetskim pozicijama),
- potrebnih sredstava za realizaciju postavljenih ciljeva, kao i njihovo obezbjeđenje preusmjerenjem između budžetskih pozicija i programa,
- potrošnje kancelarijskog materijala, kao i praćenje potrošnje istog u odnosu na ugovorene količine,
- potrošnje goriva u odnosu na utvrđene limite,
- troškova fiksnih i mobilnih telefona u odnosu na utvrđene limite,
- visine troškova reprezentacije u odnosu na utvrđene limite,
- neizmirenih obaveza,
- kao i drugo finansijsko praćenje, shodno nastaloj potrebi u Centru.

Član 6


Osnovna svrha finansijskog praćenja je, pored praćenja trošenja budžetom opredijeljenih sredstava, sačinjavanje kvalitetnih finansijskih izvještaja, kako internih, tako i eksternih.

Član 7

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje.

VD DIREKTOR

mr Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-5

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

KUĆNI RED

Opšte odredbe

Kućnim redom propisuju se pravila za održavanje reda u službenim prostorijama JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Pravila o kućnom redu obavezujuča su za sve zaposlene, korisnike i druga lica (u daljem tekstu korisnici) koja se bilo kojim povodom nađu u službenim prostorijama. O održavanju reda prilikom prijema korisnika stara se ovlašćeni radnik određen od strane direktora.

Korišćenje službenog prostora


Zaposleni su dužni da službeni prostor koriste u svrhe kojima su namijenjene i da savjesno i odgovorno čuvaju kancelarijski namještaj i ostalu opremu. Službeni prostor-kancelarije moraju biti uredne i bez dokumentacije na stolovima, koja se trenutno ne koristi. U službenom prostoru nije dozvoljeno stvaranje buke, galama, dovikivanje, preglašan razgovor i smijeh koji bi ometali rad zaposlenih.

U skladu sa Zakonom o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, zabranjuje se njihova upotreba u prostorijama Centra, kao i ispred ulaznih vrata. Za prostor za pušače određuje se dvorište ispred objekta.

Zadržavanje u službenom prostoru

Prilikom ulaska korisnika u službeni prostor, korisnik je dužan da se javi u prijemnu kancelariju, a ukoliko je korisnik zakazao razgovor sa direktorom, rukovodiocem službe, stručnim radnikom ili stručnim saradnikom, prijemni radnik je dužan prethodno da provjeri da li je istom odobren prijem.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju rasporeda radnog vremena (07-15 h) – dolaska na posao, rada sa korisnicima, korišćenja pauze i odlaska sa posla. Sve službene izlaska u toku rada dužni su da prijave Rukovodiocu službe ili Direktoru, radi vođenja evidencije, a u slučaju privatnih izlazaka moraju se javiti prepostavljenom. Ulazak u službeni prostor van radnog vremena nije dozvoljen bez predhodne saglasnosti direktora.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Obezbeđenje službenog prostora

Poslije radnog vremena, službeni predmeti i materijal, pečat, štambilji, kancelarijski materijal i sredstva veće vrijednosti se zaključavaju. Takođe po isteku radnog vremena, zaposleni su dužni da provjere da li su u njihovim radnim prostorijama zatvoreni prozori, ugašena svjetla, električni uređaji i aparati. Ključeve od ulaznih vrata zadužuju zaposleni koje direktor odredi i koji su odgovorni za njihovo čuvanje.

Posebne odredbe - Pravila odijevanja

Zaposleni su dužni da u službenom prostoru budu prikladno i uredno odijeveni i da vode računa o urednom izgledu. Dužnost je svakog radnika da korisnicima koji su neprikladno odijeveni zabrani pristup službenim prostorijama, osim u slučajevima kada je korisniku potrebno pružiti uslugu neodložne intervencije.


Ukoliko je zaposleni došao na posao odijeven suprotno navedenim pravilima svaki radnik je dužan o tome odmah obavijestiti njegovog neposrednog rukovodioca ili direktora.

Završne odredbe

Sa pravilima kućnog reda biće upoznati zaposleni i korisnici isticanjem istog na oglasnoj tabli Centra.

Ovaj kućni red stupa na snagu objavljivanjem na oglasnoj tabli Centra.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-6
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

Interna pravila i procedure u Službi za materijalna davanja i pravne poslove

Opis poslovnog procesa

U službi se obavljaju stručni poslovi u socijalnoj i dječjoj zaštiti, i to:

- poslovi prijema;
- poslovi stručnog radnika na materijalnim davanjima i
- poslovi stručnog radnika na pravnim poslovima.

Poslovni proces u službi po prijemu zahtjeva za ostvarivanje prava na materijalno davanje (SWIS), obuhvata:

1. prijem zahtjeva;
2. raspoređivanje zadatka od strane rukovodioca službe;
3. provjera zahtjeva od strane pravnika – nalaz i mišljenje stručnog radnika (MO, DNJP, LI, JNP) kada je potrebno – izvještaj pravnika – kreiranje rješenja.

Poslovni proces u službi po pokretanju revizije prava na materijalno davanje (SWIS), obuhvata:


1. raspoređivanje zadatka od strane rukovodioca službe;
2. nalaz i mišljenje stručnog radnika (kod MO, DNJP i LI) – izvještaj pravnika kreiranje rješenja

I. Interna procedura za prijem zahtjeva

Prijem zahtjeva, kako usmenih tako i pisanih obavlja se u prijemnoj kancelariji, u vremenu od 08:00 do 12:30 časova, izuzev u vremenu pauze (11:00 - 11:30).

Radnik koji obavlja poslove prijema dužan je:

- da korisniku pruži prve korisne informacije o pravu za koje se interesuje;
- da postupak za ostvarivanje određenog prava pokrene nakon što korisnik potpiše izjavu (obrazac Z-I) koja je sastavni dio zahtjeva;
- da, osim u SWIS-u, formira dosije korisnika u papirnoj formi u koji će odložiti sve relevantne dokaze i da nakon toga isti dostavi radniku na administrativno tehničkim poslovima-poslovi arhive do 14 sati za svaki dosije iz prethodna 24 časa;



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

- da u slučajevima kada su potrebne bliže stručne informacije telefonskim putem se konsultuje sa ovlašćenim stručnim radnikom, odnosno uz dogovor sa stručnim radnikom zakaže poseban razgovor po određenom pitanju.

II. Interna procedura za rukovođenje

Dužnost je rukovodioca da vrši dodjelu i preraspodjelu zadatka stručnim radnicima na materijalnim davanjima (NM) po unaprijed utvrđenoj podjeli predmeta po MZ/Regionu, kao i pravnicima (provjere zahtjeva, izvještaji pravnika u reviziji), vodeći računa o podjednakoj opterećenosti svakog stručnog radnika. Pored zadatka u SWIS-u rukovodilac vrši raspoređivanje zadatka - predmeta i u pisanoj formi. Rukovodilac vrši provjeru dopisa i propratnih akata koje obrađuju stručni radnici na materijalnim davanjima, po potrebi ih koriguje i iste parafira, nakon čega ih predaje na potpis direktoru.

III. Interna procedura za obavještavanje Biroa rada o novim korisnicima prava na MO


Rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove, dužan je da odredi zaposlenog koji će svakog mjeseca, nakon izvršenog obračuna, Birou rada, uz propratni akt, dostaviti podatke o novim, radno sposobnim, korisnicima prava na materijalno obezbjedjenje. Isti zaposleni je dužan da nakon dobijenog odgovora od Biroa rada, rukovodiocu Službe, dostavi spisak predmeta za koje je potrebno pokrenuti reviziju, uz obrazloženje za pokretanje revizije.

IV. Interna pravila za stručne poslove na materijalnim davanjima

Dužnost je stručnog radnika na materijalnim davanjima:

- da obavlja poslove prijema u prijemnoj kancelariji nakon dobijanja naloga od strane prepostavljenog;
- da redovno obilazi korisnike na terenu, po unaprijed određenom rasporedu; da prilikom obilaska korisnika, iste identificuje uz pomoć ličnih identifikacionih dokumenata;
- da nalaze i mišljenja sačinjava savjesno i stručno i da iste, u novim predmetima, završava u roku od 10 dana od dana dodjele zadatka; da potpisane nalaze i mišljenja u štampanoj formi i pisane dokaze koje pribavi tokom obrade predmeta odlaže u dosije korisnika; da nalaze i mišljenja koje sačinjava na zahtjev Vlade Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja završava u roku od 15 dana od dana dobijanja zahtjeva;
- da strogo vodi računa da pravniku dostavlja sve potrebne dokaze, te da se ne dešava da pravnik vraća na doradu zadatka i dopunu dokumentacije, a sve u cilju efikasnosti postupka;
- da sve akte koji se upućuju institucijama, dostavlja Direktoru, na potpis/paraf.

U svakom trenutku rad stručnog radnika može biti predmet interne kontrole od strane



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

stručnih radnika koje direktor odredi formiranjem komisije.

V. Interna pravila za pravne poslove. Dužnost pravnika je:

- da postupa savjesno i stručno i da u skladu sa zakonom vrši provjeru i validaciju dokaza (SWIS);
- da odluke u upravnim stvarima, za nove predmete, završava u roku od 15 dana od dana dobijanja nalaza i mišljenja sa kompletним dokazima;
- da u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć koju Centar odobrava prije kreiranja rješenja o priznavanju prava predhodno utvrdi opravdanost zahtjeva, kao i validnost svih dokaza koji zahtjev za ostvarivanje tog prava čine osnovanim (neplaćen račun za komunalije, medicinska dokumentacija, rješenje o korišćenju socijalno-zaštitnog prava, nalog za putovanje radi liječenja koje se ne refundira preko Fonda za zdravstveno osiguranje, zapisnik o šteti nastaloj uslijed elementarne nepogode, nalaz i mišljenje stručnog tima za žrtvu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, zahtjev MUP-u za izdavanje neophodnih ličnih dokumenata i potvrda o učešću na sportskim i drugim aktivnostima);
- da rješenja o priznavanju prava na JNP završava u roku od 3 dana od dana dobijanja nalaza i mišljenja sa kompletnim dokazima, a samo u opravdanim slučajevima odmah i to kada su dostavljeni dokazi koji opravdavaju hitnost takvog postupanja;
- da sve akte koji se upućuju institucijama, dostavlja direkotru na potpis/paraf.


VI. Interno pravilo za korišćenje naloga u SWIS-u i službenih email adresa

Stručni radnici su dužni da redovno provjeravaju svoje korisničke naloge u cilju praćenja i blagovremenog završavanja zadataka. Lozinku za pristup nalogu dužni su da čuvaju u tajnosti, kako ne bi došlo do neovlašćenog rada u sistemu. Za slučaj da je zaposleni odsutan, a da je pristup njegovom nalogu iz nekih razloga neophodan, formiraće se evidencija korisničkih nalogu i lozinki u koju će uvid imati službenik kojeg rješenjem odredi direktor i obaveže na čuvanje podataka iz evidencije. Redovna provjera i ažuriranje službenih email adresa od strane zaposlenih je obavezna, jer iste su neophodne za nesmetano obavljanje povjerenih poslova i radnih zadataka.

VII. Odgovornost zaposlenih

Za nepostupanje po zakonu, utvrđenim pravilima i procedurama zaposleni u službi odgovorni su u skladu sa zakonom.


Stručni radnik na materijalnim davanjima odgovoran je za zakonitost svakog nalaza i mišljenja, a stručni radnik na pravnim poslovima za zakonitost svakog završenog rješenja.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Ova interna pravila i procedure stupaju na snagu danom potpisivanja i sastavni su dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-7
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

Interna pravila i procedure u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

1. Interna procedura vezana za plaćanje računa, prenos, odnosno podizanje novčanih sredstava i izvode banaka

Zaposleni iz službe zaduženi za obavljanje finansijsko-administrativnih poslova dužni su:

- da plaćanje svih računa vrše po predhodno dobijenom potpisu direktora;
- da za sve naloge za prenos, odnosno podizanje sredstava sa žiro računa Centra dobiju potpis direktora, prije izvršenja transakcije ili podizanja novčanih sredstava;

Nijedan nalog za plaćanje, prenos i podizanje sredstava, a za koji je potrebna saglasnost Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, odnosno Upravnog odbora Centra, ne može biti realizovan ukoliko predhodno navedena saglasnost nije dobijena. O tome isključivo vodi računa i odgovoran je Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne poslove koji je ovlašćen da vrši finansijske transakcije.


2. Interna procedura za isplatu jednokratnih novčanih pomoći

Isplatu jednokratnih novčanih pomoći zaposleni u računovodstvu obavlja nakon uvida u doneseno rješenje Centra kojim je navedeno pravo priznato, što potvrđuje potpisom ili parafom na poleđinu rješenja.

U postupku isplate JNP koje je odobrilo Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, zaposleni u računovodstvu je dužan povodom donesenih rješenja za prenos novčanih sredstava od strane Ministarstva, da sve novčane pomoći isplaćuju isključivo na ruke korisnicima, odnosno na žiro račune ukoliko ih isti imaju, takođe nakon uvida u doneseno rješenje, što potvrđuje potpisom ili parafom na poleđinu istog.

3. Interna pravila i procedure za korišćenje službenih vozila

Ovim pravilima se bliže uređuju uslovi i način korišćenja službenih vozila Centra za potrebe terenskog rada, u cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i sigurnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Centra. Zaposleni koji koriste službena vozila, dužni su da ista koriste u skladu sa njihovom namjenom, tehničkim karakteristikama i službenim potrebama. Odobrenje za korišćenje vozila daje rukovodilac službe za administrativno-finansijske i tehničke poslove, koji vodi računa o njihovom pravilnom i svrshishodnom korišćenju, pa je dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovih internih pravila i procedura da izvrši raspored vozila, tj. da sa istima zaduži radnike na tehničkim poslovima - poslovima vozača.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Rukovodilac zadužuje nekog od zaposlenih u službi da vodi evidenciju o vozilima koja se odnosi na:

1. registraciju vozila;
2. osiguranje vozila prema zaključenim polisama sa osiguravajućom organizacijom;
3. servisiranje i opravku ili remont vozila;
4. zamjena guma, akumulatora i drugih djelova i
5. utrošak goriva i maziva prema vrsti, kilometraži, relacijama.

Radnici raspoređeni na poslovima vozača dužni su da uredno vode knjigu putnih naloga i da nakon svakog točenja goriva dostavljaju račun Rukovodiocu i da na njemu jasno naznače kilometražu.

Nakon što stručni radnici Centra naprave plan terenskog rada, obraćaju se rukovodiocu službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, koji pravi raspored vozača i potrebnih vozila vodeći računa o prioritetima kako bi se što efikasnije i blagovremeno završavale terenske obaveze. Nakon određenog rasporeda stručni radnici, kao i vozači se obavještavaju o vremenu i raspoloživom vozilu.

Radnici koji obavljaju poslove vozača dužni su prije početka vožnje da izvrše pregled vozila, prateće dokumentacije i da preduzmu mjere radi otklanjanja eventualnih uočenih nedostataka. Službena vozila se na kraju radnog dana parkiraju na parking prostoru koji Centar koristi.

Za vrijeme pripravnosti kada su predstavnici Centra dužni da se odazovu pozivu državnih organa, institucija i ustanova, kao i pozivima građana u slučajevima hitnog postupanja, vozila koristi vozač koji je po unaprijed utvrđenom rasporedu određen za pripravnost.

4. Interno pravilo o evidenciji, odnosno popisu imovine

Ovim pravilom se uređuju pitanja vezana za pokretnu imovinu kojom Centar raspolaze.

Pokretnu imovinu Centra sačinjavaju:

1. putnička motorna vozila;
2. kancelarijska oprema;
3. telekomunikaciona oprema i kompjuterska oprema.


Takođe, Centar raspolaze i nepokretnom imovinom koja nije obuhvaćena ovim pravilom.

Nabavka pokretne imovine, tj sredstava rada vrši se u skladu sa pravilima i procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

Otpremnica je obavezan prilog fakture o isporučenim sredstvima na osnovu koje se vrši upoređivanje količine opreme sa količinom koja je fakturisana (potpisuju je lice koje je isporučilo i lice koje je primilo sredstvo). Zaposleni koji je zadužen za prijem i evidenciju sredstava po osnovu dostavljene fakture i otpremnice vrši inventarisanje sredstava (dodjeljuje inventarne brojeve) i evidentira ih u elektronsku evidenciju osnovnih sredstava. U Službi su dužni da vode evidenciju o svim promjenama koje se odnose na osnovna sredstava, kao i da vode računa da se popis osnovnih sredstava vrši u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Rješenje o formiranju komisije za popis imovine donosi direktor Centra.

Popisna komisija vrši fizički popis i usaglašavanje stvarnog stanja imovine sa popisom.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Evidencija pokretnih stvari i drugih dobara vodi se u knjigovodstvu na osnovu izvršenog popisa sa stanjem na dan 31. decembar, godine za koju se vrši popis, prema računovodstvenoj vrijednosti.

5. Interno pravilo o nabavci i snabdijevanju kancelarijskim materijalom

Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala se vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Zaposleni koji ima potrebu za kancelarijskim i potrošnim materijalom priprema spisak potreba za trebovanje tog materijala i isti dostavlja zaduženom radniku na administrativnim, odnosno tehničkim poslovima. Narudžba kancelarijskog i potrošnog materijala vrši se po predhodnoj saglasnosti, tj. od strane direktora potpisanoj narudžbi.

Zaposleni koji je zadužen za navedene poslove, na osnovu dostavljene fakture i otpremnice, evidentira kupljeni i izdati kancelarijski materijal i potrošni materijalu u elektronskoj Evidenciji kancelarijskog materijala.

Nadležna služba ima uvid u sve promjene u Evidenciji kancelarijskog i potrošnog materijala.

Spisak potreba zaposleni u Centru predaju zaduženom radniku koji je obavezan da materijal, ukoliko je njegova nabavka već izvršena, dostavi u roku od 3 dana.

Nakon izdavanja kancelarijskog i potrošnog materijala, zaduženi radnik evidentira izdati materijal u elektronskoj evidenciji kancelarijskog i potrošnog materijala.


Završne odredbe

Za nepostupanje po zakonu, utvrđenim pravilima i procedurama zaposleni u službi odgovorni su u skladu sa zakonom.

Ova interna pravila i procedure stupaju na snagu objavljivanjem na oglasnoj table Centra.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-8
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

Interni pravila i procedure za poslove arhive


Radnik koji je raspoređen na tehničkim poslovima-poslovima arhivara, odnosno koji obavlja poslove u arhivi dužan je:

- da nakon što od radnika na prijemu dobije dosije, tj predmet korisnika (do 14 sati za svaki predmet formiran u predhodna 24 časa) isti odlaže na predvidjeno mjesto u arhivi;
- da nalaze i mišljenja stručnog radnika na materijalnim davanjima i pisane dokaze koje stručni radnik pribavlja tokom rada redovno odlaže u predmete korisnika;
- da upravne akte (rješenja i zaključke) koja se donose u postupku ostvarivanja prava na materijalna davanja, takođe redovno odlaže u predmete;
- da prije odlaganja dokaza provjeri da li svaki sadrži potrebnii potpis stručnog radnika, pravnika i direktora, te da li je na rješenju ili zaključku stavljen pečat Centra;
- da vodi evidenciju o aktivnim i pasivnim predmetima i da se stara da je svaki dosije u arhivi na svom mjestu;
- da u slučajevima kada je predmet iznesen iz arhive to evidentira sa preciznim navođenjem razloga iznošenja predmeta i popisom dokaza koje sadrži, te da nakon vraćanja predmeta provjeri stanje dokaza u istom.

Zaposleni koji rade na poslovima arhive za nepostupanje po propisima i utvrđenim pravilima i procedurama Centra odgovorni su u skladu sa zakonom. Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove dužan je redovno da prati rad radnika koji obavljaju poslove arhive, te da u slučaju nepostupanja istih na način kako je to propisano ukaže na uočene greške i propuste.

Ova interna pravila i procedure stupaju na snagu danom potpisivanja.

VD DIREKTOR
mr/Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-9

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO UPUTSTVO O NAČINU VRŠENJA POPISA POKRETNIH I NEPOKRETNIH STVARI

Član 1

Ovim internim uputstvom uređuje se način vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari kojima raspolaže JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Popis iz člana 1 ovog Internog uputstva obuhvata pokretne i nepokretne stvari kojima raspolaže Centar koje se koriste za ostvarivanje funkcija Centra i stvari koje se po bilo kom osnovu nalaze kod drugog organa, pravnog ili fizičkog lica, kao i stvari drugog organa koje se na dan popisa nalaze kod organa koji vrši popis.

Predmet popisa su i stvari koje se vode u vanbilansnoj evidenciji, kao i sitan inventar. Sitnim inventarom u smislu ovog Internog uputstva, smatraju se stvari koje ne spadaju u opremu prema propisima o računovodstvu, koje Centar koristi za ostvarivanje funkcije, a čija vrijednost je manja od 300 eura i rok trajanja nije duži od godinu dana.


Član 4

Popis nepokretnih stvari obuhvata:

Građevinske objekte (službene zgrade i prostorije, reprezentativne objekte, službene stanove, garaže, skloništa i slično) i - investicije u toku.

Popis pokretnih stvari obuhvata:

- prevozna sredstva,
- opremu i kancelarijski namještaj,
- blagajnu i obaveze,
- sitan inventar i
- stanje na računima kod banaka.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 5

Prije početka popisa Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove (u daljem tekstu: Služba) vrši ažuriranje knjigovodstvene evidencije, pripremu podataka o tudioj imovini, kao i o sopstvenoj imovini koja se nalazi u posjedu drugih organa ili pravnih i fizičkih lica, inventarskih brojeva stvari, naziva stvari i jedinica mjere, odnosno količina.

Podaci o popisu nepokretnih i pokretnih stvari unose se u popisne liste.

Popis vrši Komisija za popis pokretnih i nepokretnih stvari (u daljem tekstu: Komisija).

Član 6

Popis se obavlja u prisustvu lica koje je materijalno zaduženo za stvari koje se popisuju.

Popisne liste se sačinjavaju u tri istovjetna primjerka koje potpisuju predsjednik, članovi komisije i lice zaduženo za stvari koje se popisuju.

Ukoliko komisija za stvar koja se popisuje utvrdi da nema lica zaduženog za stvar, tu činjenicu konstatuje u popisnim listama i izvještaju o izvršenom popisu.

Podaci iz Službe daju se na uvid Komisiji nakon završenog popisa.

Član 7

Komisija u popisne liste unosi naturalno stanje stvari, koje se utvrđuje njihovim brojanjem i vrši sravnjenje stanja dobijenog popisom sa stanjem u poslovnim knjigama i sačinjava izvještaj o izvršenom popisu.

Popisne liste Komisija dostavlja Službi u papirnoj formi.

Obračun amortizacije i revalorizacije stvari vrši Služba, elektronskom obradom podataka.

Popis se vrši na Obrascu PL, propisanim Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini.


Za primljene stvari (donacije, poklon) evidentiraju se njihove vrijednosti na osnovu tržišne vrijednosti ili angažovanjem procjenitelja ekonomski struke.

Član 8

Nakon izvršenog popisa i unošenja vrijednosti popisanih stvari po kojima se te stvari vode u Službi, Komisija upoređuje stanje dobijeno popisom sa stanjem iz knjigovodstva i utvrđuje razlike. Ukoliko Komisija utvrdi da stvar za koju je utvrđen manjak nije imala upotrebnu vrijednost, Komisija može u izvještaju da predloži otpis i isknjižavanje te stvari. Ukoliko Komisija prilikom popisa utvrdi i konstatuje eventualne viškove stvari, koji po ocjeni Komisije pripadaju Centru i potrebni su za njegov rad, može da predloži njihovo unošenje u poslovne knjige po nabavnoj ili procijenjenoj vrijednosti.

Stvari koje nemaju knjigovodstvenu vrijednost, a imaju upotrebnu vrijednost, popisuju se i evidentiraju u Službi.

Komisija u izvještaju o sprovedenom popisu predlaže otpis stvari koje se ne mogu dalje koristiti.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 9

Popis zemljišta i građevinskih objekata se vrši na osnovu uvida u dokumentaciju vlasništva, koju Služba dostavlja Komisiji na uvid.

Član 10

Prilikom popisa prevoznih sredstava u popisne liste unose se podaci o vrsti, tipu, modelu, serijskom broju, registarskom broju i sl.

Ukoliko popisana imovina nema vrijednosti i u slučaju nedostatka dokumentacije o vrijednosti popisane imovine, Služba vrši procjenu njene vrijednosti. Komisija je dužna da izvrši naturalni popis opreme i kancelarijskog namještaja i u popisne liste unese podatke po vrstama, inventarnim brojevima i sl.

Član 11

Popis zaliha kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara, vrši se za zalihe koje se nalaze u magacinu/skladištu na dan popisa.

Član 12

Nakon popisa Komisija sačinjava izvještaj o popisu na osnovu popisnih lista koje predaje direktoru Centra.

Izvještaj o popisu sadrži: stanje stvari, nalaz o utvrđenim razlikama (manjkovi i viškovi), predlog za otpis pojedinih stvari koje su izgubile vrijednost, primjedbe, mišljenja zaposlenih koji rukuju pokretnim stvarima.

Za tačnost popisa i Izvještaja o popisu odgovorni su članovi Komisije.

Član 13

Izvještaj Komisije razmatra se na sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor na osnovu Izvještaja Komisije i predloženih popisnih lista odlučuje o prihvatanju izvještaja o izvršenom popisu, otpisu i načinu rješavanja razlika na pokretnim stvarima.

Član 14


Izvještaj o izvršenom popisu, sa popisnim listama i odlukom Upravnog odbora, dostavlja se knjigovodstvu Centra i Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja posebne evidencije sa stvarnim stanjem.

Podaci o promjeni stanja pokretnih i nepokretnih stvari utvrđeni godišnjim popisom, dostavljaju se Upravi za imovinu radi ažuriranja do kraja februara tekuće za prethodnu godinu.

Član 15

Ovo interno uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-10

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O NAČINU VOĐENJA REGISTRA SPONZORSTAVA I DONACIJA I SADRŽINI IZVJEŠTAJA O PRIMLJENIM SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA

Član 1

Ovim internim pravilom propisuje se način vođenja registra sponzorstava i donacija, kao i sadržina izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama koji JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar) dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije.

Član 2

Registrar sponzorstava i donacija predstavlja elektronski vođenju bazu podataka o sponzorstvima i donacijama Centru.


Registrar sponzorstava i donacija vodi se za svaku kalendarsku godinu posebno, na obrascu koji je sastavni dio ovog pravila.

Član 3

Registrar sponzorstava i donacija sadrži: podatke o odgovornom licu u Centru koje je zaključilo ugovor o sponzorstvu ili donaciji (ime i prezime, prebivalište, odnosno adresa), datum zaključenja ugovora o sponzorstvu/donaciji, datum uručenja sponzorstva/donacije), podatke o sponzoru/donatoru (ime i prezime i prebivalište, odnosno adresa fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, PIB, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, prebivalište, odnosno adresa), podatak da li se radi o donaciji ili sponzorstvu, vrstu i kratak opis sponzorstva ili donacije (novac, stvar ili usluga), vrijednost sponzorstva ili donacije izraženu u eurima, vrstu protivusluge ukoliko se radi o sponzorstvu, podatke o odlukama koje su stavljene van snage u skladu sa članom 22 stav 3 Zakona o sprječavanju korupcije (broj i datum donošenja odluke koja je donijeta pod uticajem primljenog sponzorstva ili donacije, kratak opis odluke, broj i datum odluke o stavljanju van snage odluke koja je donijeta pod uticajem primljenog sponzorstva ili donacije), mjesto, datum i potpis odgovornog lica u Centru.

Član 4

Centar dostavlja izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama, Agenciji za sprječavanje korupcije, najkasnije do 31. januara za prethodnu godinu.




JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje


Član 5

Ovo pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić




A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bijelo Polje".



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Registrar sponzorstava i donacija

| | Redni broj | Datum uručenja sponzorstva/donacije | Datum zaključenja ugovora o sponzorstvu/donaciji |
|-----|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Podaci o organu vlasti | | |
| 1.1 | Naziv organa vlasti Adresa Ime i prezime odgovornog lica | | |
| 2 | Podaci o sponzoru/donatoru | | |
| 2.1 | Ime i prezime (ukoliko je sponzor/donator fizičko lice) Prebivalište (adresa) | | |
| 2.2 | Naziv pravnog lica (ukoliko je sponzor /donator pravno lice) Sjedište PIB*: Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu Prebivalište | | |
| 3 | Podatak da li se radi o sponzorstvu ili donaciji | a) sponzorstvo b) donacija | |
| 4 | Vrsta i kratak opis sponzorstva ili donacije | a) novac | b) stvar |
| 5 | Vrijednost sponzorstva/ donacije izražena u eurima | | |
| 6 | Vrsta protivusluge ukoliko se radi o sponzorstvu | | |
| 7 | Podaci o odlukama koje su stavljene van snage (član 22 stav 3 Zakona o spriječavanju korupcije) | | |
| 7.1 | Broj i datum donošenja odluke koja je donijeta pod uticajem primjenjene sponzorstva ili donacije | | |
| 7.2 | Kratak opis odluke | | |
| 7.3 | Broj i datum odluke o slavljanju van snage odluke koja je donijeta pod uticajem primjenjene sponzorstva ili donacije | | |



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-11

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO UPUTSTVO O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POKLONA

Član 1

Ovim internim uputstvom utvrđuje se sadržaj i način vođenja evidencije poklona koje primi zaposleni (u daljem tekstu: evidencija poklona), kao i sadržaj obrasca prijave poklona u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom uputstvu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Poklon obuhvata novac, stvar, pravo ili uslugu izvršenu bez naknade i svaku drugu korist stečenu u vezi sa obavljanjem zadatka na radnom mjestu u Centru, na koje je zaposleni raspoređen.

Član 4


Zaposleni koji primi poklon dužan je da u roku od osam dana od dana prijema, podatke o tome dostavi Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

Član 5

Zaposleni sa primljenim poklonom u vrijednosti do 50 eura, raspolaže samostalno.

Član 6

Zaposleni koji primi poklon u vrijednosti većoj od 50 eura dužan je da taj poklon, preda Centru. Centar sa poklonima iz stava 1 ovog člana, raspolaže u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje, upravljanje i raspolaganje stvarima i drugim dobrima koji pripadaju državi.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 7

Evidencija poklona sadrži ime, prezime i zvanje zaposlenog koji prijavljuje poklon, vrstu poklona, mjesto i datum primanja poklona i mjesto i datum prijave poklona.

Član 8

Evidencija poklona vodi se u elektronskoj formi, na osnovu podataka iz prijave poklona, koju zaposleni dostavljaju Službi za finansijsko - administrativne i tehničke poslove. Obrazac evidencije poklona sastavni je dio ovog internog uputstva


Član 9

Obrazac prijave poklona sadrži Grb Crne Gore, naziv ustanove kome se podnosi, ime, prezime i zvanje zaposlenog koji prijavljuje poklon, jedinstveni matični broj, prebivalište, odnosno boravište i adresu, vrstu poklona, podatke o poklonodavcu, procijenjenu vrijednost poklona, mjesto i datum primanja poklona, mjesto i datum prijave poklona i potpis zaposlenog. Obrazac prijave poklona sastavni je dio ovog internog uputstva.

Član 10

Ovo interno uputstvo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura - Internog pravilnika JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.






JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Obrazac 1

EVIDENCIJA POKLONA

Naziv ustanove: _____

| Podaci o primljenom poklonu | |
|---|---|
| Poklonodavac (ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište pravnog lica ili organa ukoliko je poklon dat u ime pravnog lica ili organa). | |
| Povod za uručenje poklona | |
| Datum prijema | |
| Vrsta poklona | a) protokolarni ili b) prigodni c) poklon koji nije mogao da odbije, odnosno vrati poklonodavcu stvar, pravo ili usluga (detaljan opis poklona) |
| Vrijednost poklona | manja od 50e , odnosno veća od 50e i slobodna procjena vrijednosti poklona |
| Podatak da li je poklon postao vlasništvo zaposlenog ili državna imovina | |
| Podaci o poklonima koje su, u vezi sa vršenjem javne funkcije, primili članovi zajedničkog domaćinstva zaposlenog | |



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Obrazac 2

(Naziv ustanove)

PRIJAVA POKLONA

(Ime, prezime i zvanje zaposlenog koji prijavljuje poklon)

(Jedinstveni maticni broj)
JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

(prebivalište-boravište i adresa)

(vrsta poklona)

(podaci o poklonodavcu)


(procijenjena vrijednost poklona u €)

(povod za uručenje poklona)

(Mjesto i datum primanja poklona)

(Mjesto i datum prijave poklona)

(Potpis zaposlenog)



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-12

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O OSTVARIVANJU PRAVA NA REPREZENTACIJU

Član 1

Ovim internim pravilom utvrđuju se pitanja u vezi sa troškovima reprezentacije i evidencija i način kontrole sprovođenja odredama ovog pravila u vezi sa korišćenjem sredstava reprezentacije u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Troškovi reprezentacije su troškovi nastali tokom:

- službenih posjeta domaćim i stranim delegacijama;
- vođenja razgovora i zaključenja memoranduma odnosno protokola o saradnji;
- održavanja radnih kolegijuma i sastanaka;
- održavanja socio-ljekarskih komisija,
- održavanja svečanih akademija, proslava (na kraju poslovne godine i dr.) i prigodnih prilika, organizovanih putovanja uposlenih, godišnjice rada Centra, obilježavanja jubileja i promocija (hraniteljstva i dr.)
- održavanja seminara, obuka i radionica zaposlenih u Centru.

Član 4


Troškovi reprezentacije obuhvataju troškove pruženih ugostiteljskih i hotelskih usluga, kupovinu prigodnih poklona i druge robe.

Član 5

Za reprezentaciju u Centru i van sjedišta Centra uposlenom je potrebna saglasnost direktora odnosno zaposlenog kojeg direktor ovlasti.

Pismeni zahtjev za reprezentaciju se podnosi direktoru ili zaposlenom kojeg direktor ovlasti radi odobrenja.

Zahtjev treba da sadrži osnovne podatke o razlozima korišćenja ugostiteljskih usluga, mjestu korišćenja ugostiteljskih usluga i procjeni vrijednosti usluge.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 6


Evidenciju o troškovima reprezentacije vodi Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove (u daljem tekstu: Služba) na osnovu mjesecnih računa.

Kontrolu trošenja odobrenih sredstava za reprezentaciju, u skladu sa ovim pravilom, vrši rukovodilac Službe. Lica iz člana 5 st.1 ovog Internog pravila potpisuju svaku fakturu troškova reprezentacije sa naznakom "odobravam", na koji način potvrđuju fakturu, a u skladu sa Internom procedurom o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura.

Član 7

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-13

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

Istovremeno uputstvo o blagajničkom poslovanju

Član 1

Ovim internim uputstvom uređuju se pitanja u vezi sa načinom obavljanja blagajničkog poslovanja koji je sastavni dio finansijskog poslovanja, kojim se vrši isplata potraživanja u gotovom novcu.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom uputstvu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Blagajničko poslovanje u smislu ovog uputstva podrazumijeva:

- pripremu dokumentacije za podizanje gotovog novca na šalterima poslovne banke,
- podizanje gotovog novca,
- kontrolu formalne ispravnosti dokumenta, koji su osnov za isplatu-uplatu gotovog novca (postojanje odobrenja od direktora Centra ili ovlašćenog lica),
- isplatu gotovog novca iz blagajne i uplate u blagajnu (povraćaj) na osnovu uredno ovjerene dokumentacije,
- knjiženje uplata (podizanje gotovog novca i povraćaj akontacije) u blagajnu i isplate iz blagajne,
- vrši isplatu zaposlenima po raznim osnovama (dnevница, putni nalozi, troškovi u radu, prevoz),
- vrši isplatu pojedinih materijalnih davanja na osnovu rješenja,
- vođenje pomoćne evidencije vezane za blagajničko poslovanje,
- sastavljanje godišnjeg izvještaja o utrošku sredstava iz blagajne,
- čuvanje gotovog novca u blagajni, čuvanje blagajničke dokumentacije, i dr.

Član 4

Blagajničke poslove u Centru obavlja radnik na administrativno finansijskim poslovima – poslovi blagajnika (u daljem tekstu: blagajnik), koji je lično odgovoran za čuvanje blagajne i jedini ima pristup novcu u blagajni.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 5

Nalog za podizanje novca odobrava direktor Centra a prilikom podizanja gotovog novca u poslovnoj banci blagajnik potpisuje Nalog za podizanje gotovog novca u dva primjerka, od kojih jedan zadržava ovlašćeni službenik banke, a drugi se knjiži i čuva u dokumentaciji Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

Član 6

Blagajnik vodi dnevnik blagajne u koji dnevno evidentira sve pojedinačne isplate i na kraju radnog dana iskazuje stanje novca u blagajni – saldo. Visinu blagajničkog maksimuma, utvrđuje direktor Centra posebnim aktom.

Član 7

Blagajničke izvještaje u kojima su evidentirani primici gotovine i isplate iz blagajne, sastavljaju se i potpisuju od strane blagajnika.

Rukovodilac Službe za finansijska administrativne i tehničke poslove (u daljem tekstu Rukovodilac Službe) je odgovoran za kontrolu blagajničkih izvještaja, i svojim potpisom dokumentuje da je obavljena kontrola blagajničkih izvještaja i dokumentacije na osnovu koje je obavljena isplata iz blagajne.

Član 8

Godišnji popis blagajne vrši se za potrebe sastavljanja finansijskog izvještaja za tekuću godinu (završnog računa). Poslednjeg dana obračunskog perioda blagajnik zaključuje blagajnički dnevnik. Nakon zaključenja blagajničkog dnevnika, popisna komisija vrši popis gotovog novca u blagajni i izvještaj dostavlja direktoru Centra.

Član 9


U slučaju privremenog ili trajnog raspoređivanja drugog zaposlenog na blagajničke poslove, vrši se primopredaja blagajne uz popis gotovog novca koji se nalazi u kasi.

Popis obavljaju blagajnik koji predaje blagajnu i zaposleni koji blagajnu preuzima, uz prisustvo rukovodioca Službe ili drugog ovlašćenog radnika. O izvršenoj primopredaji sastavlja se zapisnik u tri primjerka (po jedan za zaposlene koji vrše primopredaju i jedan za dokumentaciju službe).

Član 10

Ovo interno uputstvo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-14

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O NAČINU POTRAŽIVANJA NOVČANIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE CENTRA

Član 1

Ovim internim pravilom uređuje se način potraživanja novčanih sredstava za materijalne troškove Centra, na mjesecnom nivou, od resornog Ministarstva.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Trebovanje novčanih sredstava koja su potrebna za funkcionisanja Centra se vrši na osnovu pristigle dokumentacije tj. ugovora, rješenja, faktura, odluka i drugih pratećih dokumenata.

Član 4


Na osnovu dokumentacije, navedene u članu 3 ovog pravila, Rukovodilac službe kroz program ORS za materijalne troškove unosi pristiglu dokumentaciju za period od mjesec dana, koju nakon unosa odštampa i nosi direktoru na uvid i odobrenje, a nakon odobrenja direktora dostavljaju resornom Ministarstvu poštom i elektronskim putem.

Trebovanja novčanih sredstava neophodno je resornom Ministarstvu dostaviti najkasnije do šestnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 5

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-15
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O NAČINU KORIŠĆENJA POSLOVNIH PLATNIH KARTICA

Član 1

Ovim internim pravilom reguliše se način korišćenja poslovnih platnih kartica u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Poslovna platna kartica (u daljem tekstu: Kartica) može se koristiti na način i pod uslovima propisanim Uputstvom o radu Državnog trezora i ovim Internim pravilom.

Član 4

Karticom se mogu plaćati:


1. Naftni derivati ukoliko takvu karticu Centar posjeduje;
2. Troškovi koji su obuhvaćeni nalozima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu (prevoz, smještaj, ishrana, kotizacija, troškovi reprezentacije), ukoliko takvu karticu Centar posjeduje.

Član 5

Karticu koristi direktor i drugi zaposleni koje on ovlasti.

Član 6

Zahtjev za plaćanje troškova platnom karticom iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog Pravila, podnosi se na propisanom obrascu (Prilog 1).



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Odobrenjem za korišćenje platne kartice iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog Pravila, određuje se i limit potrošnje karticom. Odobrenje se izdaje na propisanom obrascu (Prilog 2).

Član 7

Korisnici kartice sredstva potrošena sa platne kartice pravdaju fiskalnim računima koje dostavljaju Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.


Član 8

Fiskalni računi se dostavljaju uz putni nalog, ako su nastali tokom službenog putovanja.

Član 9

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Prilog 1:

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje


Broj: _____

Bijelo Polje, _____

Zahtjev za korišćenje poslovne platne kartice

Molim vas da mi odobrite korišćenje poslovne platne kartice Centra, za službeno putovanje u _____ u period od _____ do _____, u maksimalnom iznosu od _____ eura, a u skladu sa Internim pravilom o načinu korišćenja poslovnih platnih kartica.

Podnositelj zahtjeva,



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Prilog 2

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Broj: _____

Bijelo Polje, _____


Odobrenje za korišćenje poslovne kartice

Odobrava se _____ korišćenje platne kartice Centra, broj
_____ izdate kod _____ banke, na službenom putu u _____ u period
od _____ do _____, u maksimalnom iznosu od _____ eura, u skladu sa Internim
pravilom o načinu korišćenja poslovnih platnih kartica.

Direktor,

Predao karticu:

Preuzeo karticu:



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-16
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18), člana 22 Statuta JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje i člana 4 Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem (“Sl. list RCG“, br.69/05 i “Sl.list CG”, br.21/09), direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i ,

INTERNO PRAVILO O EVIDENCIJI DRŽAVNE IMOVINE

Član 1

Ovim internim pravilom uređuju se pitanja u vezi sa pokretnom i nepokretnom imovinom kojom Centar raspolaze, načinom prijema i vođenjem evidencije o imovini i načinom prijema i obrade dokumentacije u vezi sa imovinom.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Imovinu Centra čini pokretna imovina koja se nalazi u okviru poslovnih prostorija i to:

- Sredstva transporta
- Kancelarijska oprema
- Telekomunikaciona oprema i kompjuterska oprema.

Nepokretnu imovinu čine poslovne prostorije u kojima funkcioniše Centar i nepokretnosti stečene po drugom osnovu.

Član 4

Nabavka imovine se vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Lice ovlašćeno za poručivanje imovine - opreme, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, u Centru za socijalni rad je Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove (u daljem tekstu: Rukovodilac Službe).


Prijem poručene opreme vrši Rukovodilac Službe. Rukovodilac Službe potpisuje otpremnicu koja prati imovinu - opremu. Otpremnicu potpisuje lice koje je tu opremu isporučilo.

Rukovodilac Službe može ovlastiti drugo lice za obavljanje ovih poslova, u njegovom odsustvu.

Član 5

Otpremnica je obavezan prilog fakture o isporučenoj imovini - opremi i na osnovu nje se vrši upoređivanje količine isporučene opreme sa količinom koja je fakturisana.

Prijem, obrada i plaćanje fakturna za isporučenu opremu vrši se u skladu sa Internom procedurom o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura JU Centar za socijalni rad za za opštinu Bijelo Polje. Rukovodilac Službe, na osnovu dostavljene fakture i otpremnice vrši



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

inventarisanje opreme (dodjeljuje novoj opremi inventarne brojeve) i evidentira kupljenu opremu u Elektronskoj evidenciji osnovnih sredstava.

Član 6

Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove ima uvid u sve promjene u Evidenciji osnovnih sredstava.

Član 7

Evidencija opreme vodi se u elektronskom obliku, a svako osnovno sredstvo koje se nalazi u Centru inventarisano je i vodi se po radnim prostorijama u kojima se nalazi.

Član 8

JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje vrši popis imovine – osnovnih sredstava u skladu sa članom 44 Zakona o državnoj upravi ("Sl.list CG" br.21/09), u vezi sa članom 4 Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem ("Sl. list RCG", br.69/05 i "Sl.list CG", br.21/09).

Direktor Centra donosi rješenje o formiranju Komisije za popis imovine. Popisna komisija vrši fizički popis imovine i usaglašavanje stvarnog stanja imovine sa popisom.

Ukoliko je popisom utvrđeno neslaganje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem osnovnih sredstava, Upravni odbor, na predlog Komisije donosi odluku o sknjižavanju opreme koja je utvrđena kao manjak, uknjižavanju opreme koja je utvrđena kao višak, kao i odluku o otpisu opreme koja je neupotrebljiva.

Član 9


Evidencija pokretnih stvari i drugih dobara vodi se u knjigovodstvu na osnovu izvršenog popisa sa stanjem na dan 31. decembar, godine za koju se vrši popis, prema računovodstvenoj vrijednosti.

Sva popisana imovina koja sadrži inventarski broj vodi se u evidencionoj popisnoj listi i to u papirnoj i elektronskoj formi. Popisne liste se do kraja februara dostavljaju Upravi za imovinu koja vodi jedinstvenu evidenciju za sve državne organe.

Član 10

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-17

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

Internu proceduru o načinu evidentiranja i praćanja ulaznih faktura

Ovom internom procedurom određuje se način isplate i praćenje ugovorenih obaveza JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Izrazi koji se u ovoj internoj proceduri koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

I OPIS INTERNE PROCEDURE

Ulagne fakture su sve fakture koje Centru za socijalni rad dostavljaju dobavljači po osnovu isporuke robe, materijala, kao i fakture za izvršene usluge i izvedene radove.

Fakture se dostavljaju putem pošte, ličnom dostavom, faksom, elektronskim putem ili uz primljenu robu.

Nakon prispjeća fakture, direktor Centra iste upućuje radniku na administrativno finansijskim poslovima – ovlašćenom računovođi, kako bi provjerio ispravnost pristiglih faktura. Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove sa pristiglim fakturama, upoznaje podnosioca zahtjeva za nabavkom, koji potvrđuje isporuku robe odnosno usluge.

Lice ovlašćeno za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava za higijenu, djelova za auta i tehničko održavanje, u Centru za socijalni rad je Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove. Ovo lice je dužno da u roku od dva dana potpiše fakturu, na koji način potvrđuje da je roba isporučena, odnosno usluga izvršena i te fakture dostavlja Rukovodiocu Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove.

Ukoliko su fakture ispravne, Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove ih dostavlja Pisarnici kako bi se upisale u Djelovodnik.

Radnik na pisarnici zavodi primljene fakture (originalne) u Djelovodnik, radi precizne evidencije o datumu dostavljanja fakture i drugih bitnih elemenata tog dokumenta.


Ukoliko podnositelj zahtjeva za nabavkom, smatra da fakturna ne odražava stvarnu isporuku, dužan je da u roku od dva dana vrati fakturu Rukovodiocu Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove nakon čega on u saradnji sa dobavljačem utvrđuje ispravnost fakture.

Izuzetno, ukoliko se radi o hitnim obavezama (hotelski smještaji, avio karte...), fakture dostavljene putem faksa ili elektronskim putem plaćaju se odmah po prijemu, uz obavezu pribavljanja originalnog dokumenta od strane službenika za koga se vrši plaćanje u roku od 5 dana.

Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove, ispravne i zavedene fakture uvodi u Knjigu ulaznih faktura, gdje se upisuje broj fakture, datum fakturisanja, naziv dobavljača i predmet fakturisanja.

Prilikom unosa u elektronsku evidenciju, vrši se pojedinačan unos svake fakture po dobavljaču, broju fakture, vrsti troška i na taj način, još jednom provjerava da li je ostavljena faktura ispravna.

Nakon upisa u knjigu ulaznih faktura, sve fakture se dostavljaju Rukovodiocu Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove u cilju plaćanja istih.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Rukovodiocu Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove vrši raspodjelu dobijenih faktura po programima/podračunima, sačinjava nalog za plaćanje u dva primjerka i dostavlja direktoru na odobrenje za plaćanje.

Nakon odobrenja plaćanja, faktura i jedan primjerak naloga za prenos se dostavlja poslovnoj banci, dok drugi sa propratnom dokumentacijom ostaje u Službi.

Primljene fakture za nabavljene proizvode, opremu i korišćene usluge treba platiti do datuma dospjeća plaćanja, s ciljem boljeg upravljanja i svrsishodnog korišćenja državnog novca. Izuzetno, rok za plaćanje se neće ispoštovati ako nedostaju novčana sredstva za izmirenje obaveza ove vrste. Po završetku knjiženja i plaćanja, račun se zajedno sa svim prilozima arhivira u registratore ulaznih računa.

Računovodstvena služba prilikom evidentiranja, knjiženja i plaćanja ulaznih računa koristi slijedeće dokumente/obrasce/pomoćne knjige/programska rješenja:

- Popunjeni obrazac trebovanja
- Ovjerena otpremnica dobavljača kao prilog ulaznom računu
- Ugovore o nabavci roba, radova i usluga Knjiga ulaznih faktura
- Program za finansijsko knjigovodstvo i
- Glavna knjiga.

II ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENJA

Rukovodilac Službe za finansijsko – administrativne i tehničke poslove, dužan je da svojim potpisom na fakturi, potvrdi prijem nabavke;

Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove je odgovoran za kontrolu ispravnosti dostavljenih faktura.


Ovlašćeno lice za javne nabavke je odgovorno za vođenje evidencije i praćenje plaćanja ugovorenih obaveza odnosno za tačnu evidenciju o usklađenosti potrošnje sa tenderom nabavke.

Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove je odgovoran za vođenje poslovnih knjiga i evidencija o prihodima i rashodima Ministarstva.

Rukovodilac Službe za finansijsko – administrativne i tehničke poslove, dužan je da redovno prati rad radnika na finansijsko – administrativnim poslovima, te da u slučaju nepostupanja istog na način kako je to propisano ukaže na uočene greške i propuste.

Ovo pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-18

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

INTERNO PRAVILO O NAČINU PRIPREME OBRAČUNA I ISPLATI ZARADA I UGOVORENIH NAKNADA

Član 1

Ovim internim pravilom određuje se način pripreme podataka za obračun i isplatu zarada zaposlenima, kao i ugovorenih naknada u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje kao i odgovornosti i ovlašćenja pojedinih zaposlenih u ovom procesu. Pod pojmom zaposleni, u smislu ovog pravila, podrazumijevaju se lica koja su u radnom odnosu u Centru, na neodređeno ili određeno vrijeme, i druga lica koja se mogu angažovati da obave poslove po osnovu ugovora o djelu i ugovora o povremenom-priremenom vršenju posla.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3


Podatke neophodne za obračun zarada (prisutnost na poslu, bolovanja, plaćena i neplaćena odsustva, podatke o novozaposlenim, odnosno zaposlenim kojim je prestao radni odnos, terenskom radu, pripravnosti, dežurstvu, prekovremenim satima rada) dostavljaju rukovodeća lica Službi za finansijsko – administrativne i tehničke poslove, najkasnije do 19-og u mjesecu za tekući mjesec.

Priprema podataka za obračun zarada vrši se u skladu sa Zakonom o radu i Granskim kolektivnim ugovorom za socijalnu djelatnost.

Član 4

Zaposleni ovog Centra su obavezni da u slučaju privremene spriječenosti za rad, zbog bolesti, povrede na radu ili u drugim slučajevima propisanim zakonom, u roku od tri dana od dana odsustva sa rada obavijeste neposrednog rukovodioca i Službu za finansijsko – administrativne i tehničke poslove.

Izvještaji o privremenoj spriječenosti za rad dostavljaju se rukovodiocu Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 5

Rukovodilac Službe za finansijsko – administrativne i tehničke poslove (u daljem tekstu Rukovodilac Službe), objedinjava:

- podatke potrebne za obračun zarada, koje su dostavili rukovodioci službi, na unaprijed pripremljenim obrascima,
- izvještaje o privremenoj spriječenosti za rad i administrativne i sudske zabrane i podatke obrađene tokom mjeseca (rješenja o zasnivanju radnog odnosa, rješenja o prestanku radnog odnosa, rješenja o fiksnom dijelu zarade, rješenje o uvećenju zarade, rješenja o neplaćenom odsustvu i sl.).

Navedene priloge, uz mjesecni izvještaj o pripravnosti, dežurstvu, terenskom radu i prekovremenim satima rada, koji se priprema u formi rješenja koje potpisuje odgovorno lice, a parafira rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, prilaže se u Sistem za centralizovani obračun zarada (COZ) do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Član 6

Rukovodilac Službe unosi podatke u Sistem za centralizovani obračun zarada (COZ), koji sadrži:


- naziv potrošačke organizacije,
- broj potrošačke organizacije,
- ukupan broj zaposlenih u organizaciji,
- kompjuterski broj,
- ime i prezime,
- žiro račun,
- jedinstveni matični broj,
- radno mjesto (zvanje i školska spremna),
- koeficijent zvanja,
- minuli rad,
- ukupan koeficijent i dodatak na zarade,
- ostvareni časovi (redovan rad, bolovanje do 60 dana, bolovanje preko 60 dana, trudničko bolovanje i povrede na radu, plaćeno i neplaćeno odsustvo),
- ukupan broj sati i napomene.

Član 7

Zaključen obračun zarada 20-og u mjesecu za tekući mjesec sa svom pratećom dokumentacijom se elektronski dostavlja Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i Ministarstvu finansija na kontrolu i odobrenje obračuna.

Kao prilog za isplatu zarada, dostavljaju se:

- rješenja zasnivanju i prestanku radnog odnosa,
- izvještaji o privremenoj spriječenosti za rad,
- rješenje o fiksnom dijelu zarade,



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

- rješenje za obustavu dijela isplate novčanih sredstava putem sudskog postupka (rješenja o izvršenju),
- rješenja o neplaćenom odsustvu.

Član 8

Nakon obračuna i kontrole unešenih zarada vrši se odobrenje obračuna od strane Ministarstva finansija i Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i slanje platnih spiskova poslovnim bankama za isplatu zarada.

Član 9

Zbog potreba Centra, mogu se angažovati lica po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenom-povremenom vršenju poslova.

Rukovodilac službe za materijalna davanja i pravne poslove, priprema ugovor o djelu ili ugovor o povremenom-privremenom vršenju poslova, koji sadrže sljedeće podatke:

- ime i prezime angažovanog lica,
- zanimanje/školska spremam
- jedinstveni matični broj,
- opis poslova koji treba obavljati,
- period obavljanja posla,
- iznos ugovorene naknade,
- žiro račun.

Nakon potpisivanja ugovora od strana ugovornica i zavođenja na pisarnici, isti se prosljeđuje izvršiocu posla, naručiocu posla i Rukovodiocu Službe. Rukovodilac Službe vrši obradu ugovora o djelu/privremenih-povremenih poslova (obračun poreza i prikeza), priprema nalog za plaćanje, kojeg nakon ovjeravanja od strane direktora, dostavlja poslovnoj banci na plaćanje.

Član 10

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-19

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O NAČINU PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O JAVnim NABAVKAMA

Član 1

Ovim internim pravilom uređuje način praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama u Centru.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Službenik za javne nabavke:

- Vodi evidenciju izvršenja ugovora o javnim nabavkama
- Prati ugovorene vrijednosti i ostvarene vrijednosti javnih nabavki
- Pravi izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki.

Službenik za javne nabavke neposredno po zaključenju ugovora o javnoj nabavci, ugovor dostavlja:


- Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove,
- drugim službama koje mogu biti uključene u praćenje izvršenja ugovora, koje su korisnici isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova ili na čije će aktivnosti uticati izvršenje ugovora.
- Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portal javnih nabavki.

Član 4

Komunikacija sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci odvija se isključivo pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.

Komunikaciju sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci može vršiti samo lice koje je ovlašćeno od strane direktora Centra.

Naručilac odmah po zaključenju ugovora o javnoj nabavci obavještava drugu ugovornu stranu o kontakt podacima lica koje je ovlašćeno da vrši komunikaciju u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 5

Direktor pisanim nalogom imenuje lice koje će vršiti kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, odnosno koje će vršiti ostale potrebne radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnoj nabavci, na predlog rukovodioca Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove. Prijem dobara, usluga i radova može se vršiti i komisijски. Komisiju rješenjem imenuje direktor Centra.

Član 6

Lice koje je imenovano da vrši kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, provjerava:

- da li količina isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovara ugovorenom;
- da li vrsta i kvalitet isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovaraju ugovorenim, odnosno da li su u svemu u skladu sa zahtijevanim tehničkim specifikacijama i ponudom.

Član 7

U slučaju kada lice koje je imenovano da vrši radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnim nabavkama utvrdi da količina ili kvalitet isporuke ne odgovara ugovorenom, sačinjava i potpisuje reklamacioni zapisnik, u kome navodi u čemu isporuka nije u skladu sa ugovorenim.

Službenik za javne nabavke dostavlja drugoj ugovornoj strani reklamacioni zapisnik i dalje postupa povodom reklamacije u vezi sa izvršenjem ugovora.

Postupanje po reklamaciji uređuje se ugovorom o javnoj nabavci, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.

Član 8


Služba Centra u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci dužna je da obavijesti službenika za javne nabavke ukoliko iznos nabavke prekorači ugovoreni iznos za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavci.

Službenik za javne nabavke sprovodi dalje postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i donosi predlog odluke koju dostavlja na potpis direktoru Centra.

Član 9

Službenik za javne nabavke je dužan da vodi evidenciju sprovedenih postupaka javne nabavke i evidenciju zaključenih ugovora o javnim nabavkama.

Evidencija se vodi na obrascima čiji sadržaj i način vođenja utvrđuje Ministarstvo finansija.




JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove je dužan da nakon prijema predračuna, odnosno računa iste dostavlja službeniku za javne nabavke, kako bi ispitao da li se odnose na sprovedeni postupak javne nabavke otvorenim postupkom, šopingom, ili neposrednim sporazumom, a zatim ih evidentirao.

Član 10

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo polje

Broj: 01-430-2440/24-20
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O POSTUPKU ODOBRAVANJA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Ovim internim pravilom određuje se postupak odobravanja službenog putovanja zaposlenima i direktoru u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.


I SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

Zaposleni odnosno direktor koji putuje u inostranstvo podnosi najavu službenog putovanja (Obrazac 1), za odobravanje službenog putovanja, koji za zaposlenog potpisuju direktor i zaposleni odnosno za odobravanje službenog putovanja direktora ovlašćeni predstavnik Upravnog Odbora i direktor.

Rješenje odnosno Odluku kojom se odobrava službeno putovanje i putni nalog za službeno putovanje zaposlenog, potpisuje direktor Centra a za direktora Centra ovlašćeni predstavnik Upravnog Odbora, nakon čega se isti zavodi i pečatira u arhivi. Najava službenog putovanja, rješenje odnosno odluka, putni nalog i avionska/vozna/autobuska karta se podnose blagajniku, koji određuje visinu troškova i isplaćuje akontaciju za službeno putovanje. Po povratku sa službenog putovanja, zaposleni odnosno direktor podnosi blagajniku sljedeće:

- Putni nalog;
- Odgovarajuće dokaze o visini troškova nastalih na službenom putovanju (avionska karta, računi za taksi, račun za smještaj i ostalo), koje odobrava direktor
- Kopija pozivnog pisma, ako je takvo pismo upućeno zaposlenom
- Izvještaj sa službenog putovanja koji je obavezan da podnese u roku od sedam dana, na propisanom obrascu (Obrazac 2)

Po podnijetoj dokumentaciji, blagajnik vrši kontrolu obračuna i isplatu stvarno nastalih troškova na službenom putovanju.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo polje

Zaposlenom koji ne podnese nalog za službeno putovanje sa obračunom putnih troškova u skladu sa stavom 5 ovog člana troškovi dnevnice i troškovi prevoza za službeno putovanje u inostranstvo neće se priznati.

II SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Nalog za službeno putovanje u zemlji odobrava i ovjerava Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove i direktor centra a za direktora ovlašćeni predstavnik Upravnog Odbora. Zaposleni je dužan da u roku od 3 dana od dana povratka sa službenog putovanja, blagajniku Centra podnese nalog za službeno putovanje sa obračunom putnih troškova, uz koji su priloženi odgovarajući dokazi o visini troškova (račun za smještaj, karta za prevoz i dr.) i Izvještaj o službenom putovanju na propisanom obrascu. (Obrazac 3).


Po podnijetoj dokumentaciji, blagajnik vrši kontrolu obračuna i isplatu stvarno nastalih troškova na službenom putovanju.

Zaposlenom koji ne podnese nalog za službeno putovanje sa obračunom putnih troškova u skladu sa stavom 2 ovog člana troškovi dnevnice i troškovi prevoza za službeno putovanje u zemlji neće se priznati.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo polje

Obrazac 1


OSNOVNE NAZNAKE I PODACI KOJI SE ODNOSE NA NAJAVU SLUŽBENOG PUTA

| | |
|--|--|
| Poziv na učešće na skupu ili događaju upućen od | |
| Razlozi (biletralni susret, međunarodna organizacija, Međunarodni ugovor, ili drugi) | |
| Period održavanja | |
| Vrijeme polaska/dolaska (datum i sat) | |
| Tema skupa/događaja | |
| Ko su učesnici skupa (države, nivo i sl.) | |
| Očekivani rezultati skupa/događaja | |
| Razlozi zbog kojih je važno prisustvo skupu/događaju | |
| Da li je planirano učešće u radu (diskusija, prezentacija) | |
| Osnovni elementi za učešće u radu skupa | |
| Osnovne naznake vezane za prezentaciju | |
| Da li prisustvo skupu može da utiče na poštovanje rokova za izvršavanje obaveza na radnom mjestu | |
| Mjesto održavanja skupa | |
| Troškovi / Pokriveni od strane organizatora skupa u cijelosti | |
| Ako su pokriveni djelimično, koje troškove u kom iznosu pokriva JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje | |
| Ako nisu pokriveni, procjena koliko će iznositi | |
| Prevozno sredstvo | |

U Bijelom Polju , _____ godine

(potpis službenika)

SAGLASNOST




JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo polje

Obrazac 2

IZVJEŠTAJ SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
PO NALOGU BR. _____ OD _____ GODINE

Ime i prezime službenika: _____

| | |
|---|---------------|
| I Svrha putovanja: | |
| _____ | |
| II Mjesto i država putovanja: | |
| Mjesto: | _____ |
| Država: | _____ |
| III Vrijeme provedeno na službenom putovanju: | |
| Od | _____ u _____ |
| Do | _____ u _____ |
| IV Aktivnosti u toku trajanja putovanja: | |
| _____ | |
| _____ | |
| 1. Teme o kojima se raspravljalo – Stav koji je zastupan | |
| _____ | |
| 2. Održani sastanci | |
| _____ | |
| 3. Zaključci i/ili preporuke | |
| _____ | |
| 4. Napomena | |
| _____ | |
| Potpis službenika: | |
| Napomena: Izvještaj sa službenog putovanja u inostarnstvu se dostavlja najkasnije u roku od 7 dana od dana povratka sa putovanja. | |
| Izvještaj (Poglavlje IV) treba biti na maksimum 2 strane. | |



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo polje

Obrazac 3


IZVJEŠTAJ SA SLUŽBENOG PUTA U ZEMLJI

Ime i prezime sluzbenika: _____

| | |
|--|--|
| Broj putnog naloga | |
| Polazak iz Bijelog Polja (tačno vrijeme polaska) | |
| Tema sastanka/ svrha putovanja/ tačno vrijeme početka sastanka | |
| Izvještaj sa sastanka (zaključci/izvršeni zadaci) | |
| Povratak u Bijelo Polje (tačno vrijeme dolaska) | |

Datum podnošenja izvještaja _____

Podnositelj izvještaja



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-21

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O NAČINU POPUNE SLOBODNIH RADNIH MJESTA

Član 1

Ovim internim pravilom se propisuje način pokretanja postupka za popunu slobodnih radnih mjesta, objavljivanje oglasa, konkursa, provjeru sposobnosti kandidata ukoliko se ista predviđi, te u tom slučaju ocjenjivanje kandidata i objavu rang liste istih, donošenje rješenja o zasnivanju radnog odnosa i unos podataka u Program za kadrove JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Slobodna radna mjesta u Centru popunjavaju se na osnovu javnog oglasa i javnog konkursa.


Popuna radnog mesta može se izvršiti raspoređivanjem.

Član 4

Služba za materijalna davanja i pravne poslove, sprovodi postupak:

- oglašavanja slobodnog radnog mesta u skladu sa Zakonom;
- utvrđivanja načina provjere sposobnosti, ocjenjivanja i rang liste kandidata, ukoliko se isto predviđi,
- popunjavanja obrasca E1, koji nakon potpisivanja od strane rukovodioca Službe, predaje Birou rada,
- pripreme dokumentacije za održavanje Komisije,
- utvrđivanja Rang liste kandidata,
- dostavljanja Odluke o izboru kandidata, kao i Obavještenja o ishodu oglasa kandidatima koji nijesu izabrani,
- pripreme Ugovora o radu i Rješenja o zaradi,
- unosa podataka o novozaposlenom radniku u Program za kadrove Centra.

Član 5



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa vodi se razgovor-intervju.

Intervju sprovodi komisija iz člana 4 ovog internog pravila.

Komisija sačinjava Zapisnik o prijavama kandidata i izvještaj o obavljenom intervjuu odnosno Rang listu, koje dostavlja direktoru Centra.

Član 6

Odluku o izboru kandidata donosi Direktor Centra. Ako se u postupku izbora vrši provjera sposobnosti, ocjenjivanja i rangiranja prijavljenih kandidata, direktor vrši izbor najbolje rangiranog kandidata. Izuzetno od stava 2 ovog člana, Direktor, nakon obavljenog intervjuja sa svim kandidatima, može izabrati drugog kandidata sa rang liste i dužan je da u obrazloženju odluke o izboru navede razloge za takvu odluku.

Direktor prilikom donošenja odluke o izboru kandidata, vodi računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, o rodno balansiranoj zastupljenosti, kao i o zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Član 7

Direktor je dužan da odluku o izboru kandidata doneše u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste od strane Komisije.


Član 8

Na osnovu odluke o izboru iz člana 6 ovog internog pravila, Direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Član 9

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Centra.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-22
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

INTERNO PRAVILA ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH TELEFONA NA TERET JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Član 1

Ovim internim pravilom određuje se dozvoljena mjesечna potrošnja telefonskih impulsa koji padaju na teret JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Određuju se limiti za potrošnju telefonskih impulsa zaposlenima, na teret Centra, stim da donji limit iznosi 7,00 eura.

Član 4

Direktor Centra može na osnovu posebnog akta povećati limit za potrošnju telefonskih impulsa zaposlenima u slučaju povećanja obima posla.


Član 5

Rukovodilac službe za administrativne finansijske i tehničke poslove vodi evidenciju o potrošnji telefonskih impulsa, koja se odnosi na:

- prezime i ime zaposlenog,
- jedinstveni matični broj zaposlenog, broj telefona zaposlenog,
- odobreni limit.

Član 6

Zaposleni mogu koristiti telefonske impulse za mobilne telefone i preko dozvoljenog limita. Utrošene telefonske impulse iznad dozvoljenog limita zaposleni plaćaju sopstvenim sredstvima.




JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 7

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-23

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Opšte odredbe

Član 1

Ovim internim pravilom određuje se postupak odobravanja stručnog usavršavanja zaposlenima u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Usavršavanje u skladu sa Programom Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

Član 3

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizuje i sprovodi stručno usavršavanje zaposlenih stručnih radnika i stručnih saradnika u Centru, radi unaprijeđenja vještina za obavljanje poslova radnog mesta.

Odobrenje za stručno usavršavanje daje direktor Centra, na prijedlog neposrednog rukovodioca a za direktora Centra ovlašćeni predstavnik Upravnog Odbora.

Usavršavanje u skladu sa Programom Uprave za kadrove.

Član 4

Zaposleni kome je neposredni rukovodilac dao predlog za stručno usavršavanje u cilju unaprijeđenja znanja i vještina za obavljanje poslova radnog mesta, odnosno zaposleni koji želi da se usavršava u skladu sa Programom stručnog usavršavanja Uprave za kadrove, popunjava obrazac za stručno usavršavanje koji je propisala Uprava za kadrove i podnosi ga direktoru Centra.

Odobrenje za stručno usavršavanje daje direktor Centra, a za direktora Centra na njegov predlog ovlašćeni predstavnik Upravnog Odbora. Direktor Centra isti dostavlja Upravi za kadrove.

Usavršavanje od strane drugih institucija ili organizacija

Član 5

Ukoliko je u pitanju stručno usavršavanje u organizaciji drugih institucija ili organizacija, zaposleni odnosno direktor je dužan da o stručnom usavršavanju obavijesti direktora odnosno ovlašćenog predstavnika Upravnog odbora, dostavljajući sljedeće podatke: ime i prezime



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

zaposlenog, vid stručnog usavršavanja, temu ili naziv stručnog usavršavanja, naziv organizatora i datum i mjesto održavanja stručnog usavršavanja. Pored toga, potrebno je dostaviti i kopiju prijave i poziva organizatora, ukoliko isti postoje. Odobrenje za stručno usavršavanje zaposlenom daje direktor Centra, a za direktora Centra ovlašćeni predstavnik Upravnog Odbora.

Posebno usavršavanje

Član 6

Zaposleni odnosno direktor može da se kandiduje za posebno usavršavanje kada je to od značaja za rad Centra. Odobrenje za stručno usavršavanje daje direktor Centra, a za direktora Centra ovlašćeni predstavnik Upravnog Odbora. Nakon odobravanja zahtjeva za posebno usavršavanje, zaposleni odnosno direktor prosljeđuje saglasnost Službi za finansijsko – administrativne i tehničke poslove.

Troškovi stručnog usavršavanja

Član 7

U slučaju da je za stručno usavršavanje, neophodno uplatiti kotizaciju ili izdati putni nalog za službeno putovanje radi stručnog usavršavanja, zaposleni odnosno direktor je dužan da pored dobijanja odobrenja od strane direktora odnosno ovlašćenog predstavnika Upravnog odbora, provjeri sa Rukovodiocem Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove raspoloživost finansijskih sredstava za tu namjenu.

Evidencija stručnog usavršavanja

Član 8


Zaposleni je dužan da nakon završetka stručnog usavršavanja, obavijesti direktora, odnosno ovlašćenog predstavnika Upravnog odbora da je završio stručno usavršavanje i da dostavi kopiju sertifikata ili drugog akta kojim se potvrđuje da je završio stručno usavršavanje, ako su isti izdati.

Radnik ovlašćen od strane direktora, vodi evidenciju stručnog usavršavanja službenika koje organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Uprava za kadrove i druga institucija ili organizacija, kao i evidenciju posebnog usavršavanja zaposlenih.

Član 9

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-24
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

Interni pravilo o načinu i postupku pružanja usluga neodložne intervencije

Predmet pravila

Član 1

Ovim internim pravilom propisuje se pojam i način procjene neodložnih intervencija, kao i postupanje u slučaju neodložne intervencije od strane Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.

Organizacijom rada Centra obezbijedjeno je da građani - korisnici imaju 24 časa dnevno nesmetan pristup uslugama neodložnih intervencija, u skladu sa Zakonom.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Neodložne intervencije

Član 3

Usluge neodložne intervencije pružaju se radi osiguranja bezbjednosti u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i razvoj korisnika (kada je potrebno zaštiti dijete, odraslu ili staru osobu) i kada je potrebno zaštiti korisnika odnosno kada postoje opravdani razlozi da bi nepreduzimanjem hitnih mjera i usluga iz nadležnosti Centra došlo do ugrožavanja života, zdravlja i razvoja osobe kojoj je potrebna zaštita.

Rukovodilac odgovarajuće službe određuje prioritet postupanja.

U tom smislu, ako prikupljeni podaci ukazuju da je dijete, odrasla ili stara osoba u visokom riziku, postupak početne procjene započinje odmah, a neodložna intervencija se mora sprovesti što prije, a najduže u roku od 24 sata od saznanja.

Postupanje zaposlenih


Član 4

Usluge neodložne intervencije pruža Centar za socijalni rad uz obaveznu saradnju sa drugim službama i organima u lokalnoj zajednici (MUP - Uprava policije, zdravstvene službe - Hitna pomoć, Dom zdravlja, prosvjetne ustanove, pravosudni organi: Osnovni sud, Sud za prekršaje, ODT ili VDT i ostali).

Određivanje prioriteta postupanja.

Član 5

Stručni radnik na prijemu dužan je da svaki podnesak procijeni sa stanovišta prioriteta postupanja i ukoliko ocijeni da je potrebno neodložno postupanje, preduzima radnje za organizovanje neodložne intervencije. Prijemni radnik mora da procijeni i da li je neophodno



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

preduzeti hitne mjere zaštite, odnosno takozvanu uslugu neodložne intervencije, odnosno da li postoje opravdani razlozi da se smatra da bi nepreduzimanjem hitnih mjera došlo do ugrožavanja života, zdravlja i razvoja žrtve.

Stručni radnik na prijemu ukoliko zaključi da je moguće da postoji nasilje ili zlostavljanje, posle eventualne neodložne intervencije, mora da proslijedi prijemni list odnosno pisano prijavu nadležnoj službi u Centru odnosno rukovodiocu nadležne službe, koji će odrediti voditelja slučaja, koji će obaviti procjenu i donijeti plan pomoći žrtvi.

Stručni radnik na prijemu, nakon izvršene procjene, u Prijemni list upisuje predlog prioriteta postupanja i predmet prosleđuje rukovodiocu odgovarajuće službe odnosno zaduženom voditelju slučaja.

Član 6

Postupak početne procjene je osnova za određivanje sadržaja rada sa djetetom, odraslim ili starom osobom i porodicom, radi pružanja adekvatnih i blagovremenih usluga. Početna procjena je prikupljanje podataka o osobi kojoj je potrebna pomoć, iz svih mogućih izvora, u cilju planiranja daljih usluga i aktivnosti.

Član 7

Okolnosti koje se uzimaju u obzir pri određivanju prioriteta postupanja i koje se obrazlažu, jesu:


1. Potrebe za podrškom ili osiguranjem bezbjednosti, uzrast, odnosno ranjivost djeteta, odrasle ili stare osobe;
2. Posebne odlike situacije i težina okolnosti koja ugrožava dijete, odraslu ili staru osobu;
3. Da li je dijete, odrasla ili stara osoba povrijeđena;
4. Prethodna saznanja Centra o slučaju;
5. Kvalitet saradnje roditelja ili staratelja djeteta, odnosno odrasle ili stare osobe i članova porodice;
6. Postojeći stresovi koji ugrožavaju dijete, odraslu ili staru osobu i porodicu;
7. Neodložnost postupanja.

Stepeni prioriteta postupanja

Član 8

Na osnovu okolnosti navedenih u prethodnom članu ovog internog pravila, rukovodilac odgovarajuće službe odnosno stručni radnik na prijemu, određuje prioritet postupanja na jedan od sljedećih načina:

1. „neodložno“ – ako prikupljeni podaci ukazuju da je dijete, odrasla ili stara osoba u visokom riziku, postupak početne procjene započinje odmah, a neodložna intervencija se mora sprovesti što prije, a najduže u roku od 24 sata;
2. „hitno“ ako prikupljeni podaci ukazuju da je dijete, odraslo ili staro lice u umjerenom riziku, postupak početne procjene treba početi što prije, najdalje u roku od tri (3) dana odnosno u roku od 72 sata ako je slučaj hitan;
3. „redovno“ ako prikupljeni podaci ukazuju da bezbjednost djeteta, odraslog i starog lica nije ugrožena, ili da su rizici niski, postupak početne procjene treba početi što prije, najdalje u roku od sedam (7) radnih dana po prijemu obavještenja ili drugih saznanja o slučaju.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Sa rezultatima procjene moraju se upoznati (osim ako to ne bi ugrozilo bezbjednost korisnika ili policijsku istragu) ugrožena osoba i osoba koja se o njoj stara.

Pripravnost i rad po pozivu

Član 9

U Centru za socijalni rad pripravnost je poseban oblik rada van radnog vremena, kod kojeg zaposleni mora biti stalno dostupan (u pripravnosti) da bi, ako zatreba, pružio uslugu korisnicima ili obezbijedio pružanje usluga neodložnih intervencija.

Plan pripravnosti donosi direktor Centra za socijalni rad.

Rad pripravnih radnika, određuje se prema spisku zaposlenih i rasporedu pripravnih radnika.

U slučaju spriječenosti zaposlenog da prema zadatom rasporedu, obavi pripravnost, neposredni rukovodilac zaposlenog je dužan da mu obezbijedi zamjenu.

Član 10

Pripravnost je poseban oblik rada van radnog vremena kod kojeg zaposleni ne mora biti prisutan u ustanovi, ali mora biti stalno dostupan radi izvršenja neodložne intervencije ili druge usluge korisnicima.

Zaposleni – pripravni radnik se mora javiti odmah na telefonski poziv radi izvršenja neodložne intervencije.

Pripravnost radnim danima traje od 15 časova do 7 časova narednog dana (16 sati), a u dane vikenda 24 sata.

Postupanje pripravnog radnika


Član 11

Pripravni radnik, u terminima naznačenim u članu 10 ovog internog pravila, u cilju blagovremenog, cjelovitog i kontinuiranog obezbjeđivanja usluga korisnicima, dužan je da:

- se odazove pozivu i pristupi u Upravu policije, Tuzilaštvo i Sud za prekršaje, kako bi prisustvovao uzimanju izjave od maloljetnog lica, kojem se u tom trenutku nije moglo doći do roditelja odnosno staratelja, odnosno kad je potrebna podrška i zaštita i roditelju i djetetu odnosno u situacijama kada između djeteta i njegovog zakonskog zastupnika postoje suprotni interesi,
- zbrine dijete odnosno odraslu ili staru osobu na adekvatan način (usluga privremenog smještaja u neodložnim intervencijama),
- na osnovu raspoloživih podataka u momentu postupanja, izvrši procjenu i planiranje daljih usluga i intervencija,
- sačini službenu zabilješku o svom postupanju u konkretnom slučaju i istu dostavi rukovodiocu nadležne službe koji će zadužiti voditelja slučaja, kako bi nastavio rad sa djetetom odnosno odrasлом ili starom osobom i sačinio plan pomoći i odredio mjere zaštite,
- uredno vodi Knjigu pripravnosti.

Član 12

Službena zabilješka pripravnog radnika, u slučaju da sadrži razlog za dalje postupanje i aktivnosti Centra, ima karakter formalnog i obavezujućeg obavještenja za stučnog radnika na prijemu, rukovodioca nadležne službe i zaduženog voditelja slučaja.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Pripravni radnik je dužan da, stručnom radniku na prijemu odnosno neposrednom rukovodiocu i stručnom saradniku za upravljanje ljudskim resursima, dostavi službenu zabilješku o izvršenom radu na terenu za vrijeme pripravnosti, kao i Knjigu pripravnosti na uvid.

Član 13


Pripravnom radniku se isplaćuje naknada shodno odredbama Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost.

Završne odredbe

Član 14

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-25
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

INTERNO PRAVILO ZA UREĐIVANJE INTERNET STRANICE

Član 1

Ovim internim pravilom utvrđuju se način uređivanja internet stranice JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Zaduženi stručni radnik Centra redovno vrši dostavljanje svih informacija koje se objavljaju na sajtu, ovlašćenom licu firme koja je angažovana za održavanje internet stranice Centra (<https://www.csrgc.me/>).

Akta koja se dostavljaju za objavu su:

- Akta koja promovišu određene konkretne mjere, aktivnosti i inicijative Centra za socijalni rad i multimediji sadržaj;
- Skenirani zahtjevi o slobodnom pristupu informacijama i rješenja/obavještenja donijeta po istim;
- Akta koja promovišu opštu sliku (imidž) institucije u javnosti.

Član 4


Zaposleni u Centru su dužni da prate informacije objavljene na internet stranici, kako bi zainteresovanim licima ili korisnicima dali potpunu informaciju ili eventualno dali predlog da se određena informacija objavi.

Član 5

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura

- Internog pravilnika JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-26

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18), člana 7 Internog uputstva o blagajničkom poslovanju br. 01-430-2761/23-13 od 29.12.2023. godine i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Opšte odredbe

Član 1

Ovom odlukom određuje se visina blagajničkog maksimuma u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, PIB 02047853, sa sjedištem u ulici Slobode br 27, Bijelo Polje (u daljem tekstu Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovom uputstvu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Definisanje blagajničkog maksimuma

Član 3


Pod blagajničkim maksimumom podrazumijeva se iznos gotovog novca koji se može držati u blagajni radi plaćanja gotovim novcem.

Za iznos dozvoljenog blagajničkog maksimuma zadužuje se blagajna, a iznos preko dozvoljenog maksimuma, do kraja radnog dana, a najkasnije narednog radnog dana do 14:00 h, blagajna uplaćuje na žiro račun.

Određivanje visine blagajničkog maksimuma

Član 4

Blagajnički maksimum u Centru, iznosi 2.000,00 eura.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 5

Blagajnički maksimum se utvrđuje na osnovu visine iznosa i vrste isplate izvršenih u gotovom novcu, kao i posebne specifičnosti Centra koja utiče na potrebu držanja gotovog novca u blagajni kada je u pitanju novac za isplatu jednokratnih novčanih pomoći korisnicima socijalne zaštite, za koje nije moguće unaprijed utvrditi tačno vrijeme isplate.

U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac podignut sa žiro- računa pod uslovom da se taj novac ne zadržava u blagajni duže od 2 (dva) dana od njegovog podizanja.


Završne odredbe

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.

VD-DIREKTOR
mr Vesna Minić





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-27
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

UPUTSTVO O PRIJEMU GRADJANA

I JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, prima građane radnim danima od 8.00 -12.30 časova, izuzev u vrijeme pauze od 11.00 do 11.30 časova .


II Izuzetno, prijem starih, invalidnih ili iznemoglih lica, vršiće zaposleni ovlašćeni za preduzimanje radnji iz odgovarajućih oblasti i izvan vremena utvrđenog ovim uputstvom.

III Svaki građanin mora biti legitimisan na prijavnici zgrade i prijavljen zaposlenom kod koga želi prijem.

IV Zahtjeve za ostvarivanje određenih prava iz nadležnosti ove ustanove građani mogu podnosi svakog radnog dana u vremenu od 08-12.30 časova. Zahtjevi iz oblasti socijalne i dječje zaštite zaštite se predaju u Prijemnoj kancelariji br. 3 i br. 4 u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, ul. Tršova br. 27, 84000 Bijelo Polje.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-28

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILO ZA POTROŠNJU GORIVA I KORIŠĆENJE SLUŽBENIH VOZILA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Ovim internim pravilom propisuje se potrošnja goriva i korišćenje službenih vozila u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar), čiji je cilj njegova ekonomična potrošnja u skladu sa unaprijed utvrđenim količinama.

I KRATAK OPIS INTERNE PROCEDURE


U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, radnici na administrativno tehničkim poslovima - vozači koji koriste službeno vozilo prema datim količinama, a radi obavljanja službenih poslova, dužni su da:

- prethodno pribave nalog za službeno putovanje,
- nalog daju na potpis direktoru odnosno rukovodiocu Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove (Obrazac Putni nalog), naloge popune u dva primjerka,
- nalog razduže do završetka službenog putovanja, a najduže nakon tri dana od isteka službenog putovanja,
- vode evidenciju o utrošenim količinama goriva.

Odobrenje za korišćenje vozila daje rukovodilac Službe za administrativno-finansijske i tehničke poslove, koji vodi računa o njihovom pravilnom i svrsishodnom korišćenju, pa je dužan da izvrši raspored vozila, tj. da sa istima zaduži radnike na administrativno tehničkim poslovima - poslovima vozača.

Nakon što stručni radnici Centra naprave plan terenskog rada, obraćaju se rukovodiocu Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, koji pravi raspored potrebnih vozila, vodeći računa o prioritetima kako bi se što efikasnije i blagovremeno završavale terenske obaveze.

Stručni radnici, kao i vozač, se od strane rukovodioca Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, obavještava o "zakazanom terenu".



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, vodi evidenciju i kontrolu putnih nalogu, po korisnicima, mjestima i količini utrošenog goriva.

Količina goriva ne može biti veća od dozvoljene i planirane količine, shodno opredijeljenim sredstvima za Centar.

Izuzetno, u okviru opredijeljenih sredstava direktor može, zbog potreba posla, izvršiti preraspodjelu količina goriva.

Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove utvrđuje mjesecnu potrošnju goriva u okviru ukupne dozvoljene količine, na osnovu normativa potrošnje goriva i prirode posla (obimnosti planiranog terenskog rada).

Normativ potrošnje goriva, na pređenih sto kilometara utvrđuje se jednom godišnje za svako vozilo.

Obračun potrošnje goriva prema normativu vrši se na način što se ukupan broj pređenih kilometara u toku mjeseca pomnoži sa potrošnjom goriva po normativu i dobijeni proizvod podijeli sa sto.

II ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA


- Direktor Centra, Odlukom zadužuje uposlene, određenim vozilom.
- Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove utvrđuje normative potrošnje goriva za svako vozilo.
- Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove je odgovoran za upućivanje i izdavanje naloga za službeno putovanje.
- Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove, odlukom utvrđuje mjesecnu potrošnju goriva u okviru ukupne dozvoljene količine. Zaposleni koji koriste gorivo za službena putovanja dužni su da vode evidenciju o utrošku goriva.

Ova Procedura stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura Centra.

VD DIREKTOR

mr Vesna Minić





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-29
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine


Na osnovu člana 22 Statuta JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje i internih pravila i procedura u Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, donosim

NORMATIV POTROŠNJE GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE ZA 2023. GODINU

Normativ potrošnje goriva službenih vozila, na pređenih 100 km, utvrđuje se prema tipu i tehničkim karakteristikama vozila, starosti vozila i različitih uslova vožnje, i to:

| Tip vozila | Snaga motora u KW | Zapremina u cm ³ | Godina proizvodnje | Reg. proizvodnoznaka | Gorivo | Potrošnja na 100km |
|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|
| Toyota Raw 4x4 | 110 KW | 2200 | 2012 | BP CG 154 | DIZEL | 11 lit |
| Renault Megan | 66 kw | 1500 | 2010 | BP CG 120 | DIZEL | 8 lit |
| Peugeot 206 | 55 kw | 1400 | 2010 | BP CG 096 | BENZIN | 10 lit |
| Dacia Duster Com | 66 kw | 1500 | 2022 | BP CG 230 | DIZEL | 8 lit |

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-30
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

KOLIČINA GORIVA ZA KORIŠĆENJE SLUŽBENIH VOZILA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Na osnovu normativa potrošnje goriva za upotrebu službenih vozila, planiranog terenskog rada odnosno potreba Centra, prethodnog iskustva i opredijeljenih sredstava za nabavku goriva, utvrđuje se godišnja potrošnja goriva u iznosu do 7.500,00 eura.

Za vozila koja koristi Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, određuje se prosječan mjesecni iznos potrošnje goriva oko 500,00 eura.

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vodi evidenciju i kontrolu putnih naloga.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-31
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNO PRAVILLO O NAČINU TREBOVANJA I EVIDENCIJI KANCELARIJSKOG I POTROŠNOG MATERIJALA

Član 1

Ovim internim pravilom uređuju se pitanja u vezi sa načinom trebovanja kancelarijskog i potrošnog materijala od strane zaposlenih, kao i vođenja evidencije i obrade dokumentacije u vezi sa kancelarijskim i potrošnim materijalom.

Član 2

Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala se vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Prijem kancelarijskog i potrošnog materijala vrši Rukovodilac Službe za finansijskoadministrativne i tehničke poslove (u daljem tekstu: Rukovodilac Službe). Rukovodilac Službe potpisuje otpremnicu koja prati kancelarijski i potrošni materijal. Otpremnicu potpisuje i lice koje je tu opremu isporučilo.

Rukovodilac Službe, na osnovu dostavljene fakture i otpremnice, evidentira kupljeni i izdati kancelarijski i potrošni materijal u Elektronskoj evidenciji kancelarijskog materijala.


Rukovodilac Službe može ovlastiti drugo lice za obavljanje ovih poslova, u njegovom odsustvu.

Član 4

Zaposleni koji ima potrebu za nabavkom kancelarijskog i potrošnog materijala, priprema Zahtjev za trebovanje kancelarijskog i potrošnog materijala.

Zaposleni mogu trebovati kancelarijski i potrošni materijal koji je naveden u Listi kancelarijskog i potrošnog materijala, koja je data u prilogu ovog internog pravila.

Navedeni Zahtjev, zaposleni potpisuje i predaje Rukovodiocu Službe odnosno licu koje je on/a ovlastio/la, najkasnije do 10-og u mjesecu za naredni mjesec.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Ukoliko je neophodno hitno pribaviti određeni kancelarijski materijal, zavisno od potrebe posla, zaposleni o tome obaveštava usmenim putem Rukovodioca Službe, koji odmah poručuje potreban materijal.

Član 5


Po izvršenoj nabavci trebovanog kancelarijskog i potrošnog materijala, Rukovodilac Službe izdaje materijal zaposlenom koji je predao Zahtjev.

Rukovodilac Službe popis izdatog materijala evidentira u elektronskoj Evidenciji kancelarijskog i potrošnog materijala.

Član 6

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.






JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje


Lista kancelarijskog i potrošnog materijala

| Redni broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|------------|--|--|----------------|----------|
| | | | | |
| 1 | Fascikla PVC- tanja | ubušena (providna kosuljica za dokumenta) 1/100 | kom | |
| 2 | Fascikla prešpan (obična) | Hrom karton | kom | |
| 6 | Nalog za prenos 1 | žuti | Bl | |
| 7 | Nalog za isplatu 2 | plavi | Bl | |
| 8 | Nalog za uplatu | crveni | Bl | |
| 9 | Nalog za knjiženje A3 | | list | |
| 10 | Nalog za službeno putovanje | | kom | |
| 11 | Knjiga službenih putovanja | | kom | |
| 12 | Nalog za putničko vozilo A5 | | Bl | |
| 13 | Kartica FK 132 | | kom | |
| 14 | Fotokop papir | A4 80GR bijeli 80gr/m2 500l | Ris | |
| 15 | Karo papir | Dupli dvolisnice | ris | |
| 16 | Registrar A4 | uski | kom | |
| 17 | Registrar A4 | široki | kom | |
| 18 | Municija za heft masinu | 24/6 bakarna | kom | |
| 20 | Heft masina stona | 60 listova | kom | |
| 21 | Heft masina | velika | kom | |
| 22 | Fax rolna 30 M | | kom | |
| 23 | Spajalice | No3 | kom | |
| 24 | Spajalice | No5 | kom | |
| 25 | Rasheftivač | obični | kom | |
| 26 | Koverte sa povratnicom | bijele | kom | |
| 28 | Koverte | žuta velika (sudska) | kom | |
| 29 | Koverte | bijela A4 velika | kom | |
| 30 | Koverta | bijela srednja | kom | |
| 31 | Koverta | bijela mala | kom | |
| 32 | Korektor | tecnici | kom | |
| 33 | CD-R | 700 MB slim pakovanje | kom | |
| 34 | DVD-R | 4,7GB slim pakovanje | kom | |
| 35 | Flomaster za CD | | kom | |



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

| | | | | |
|----|---|---|------|--|
| 36 | Baterije manje | 1,5 V pak 1/4 | kom | |
| 37 | Upisnik izdatih potvrda o ostvarenom putovanju | A4, 200 listova | kom | |
| 38 | Upisnik za prvočepeni upravni postupak | A4, 200 listova | kom | |
| 39 | Knjiga dežurstva | A4, 200 listova | kom | |
| 40 | Personalni dosije | | kom | |
| 41 | Obrazac prijava za slobodno radno mjesto E1 | 1/100 | blok | |
| 42 | Obrazac prijava o zasnivanju-prestanku radnog odnosa E# | 1/100 | blok | |
| 44 | Datumar | | kom | |
| 45 | Popisna lista osnovnih sredstava | 1/100 | blok | |
| 46 | Djelovodnik | B4 tvrdi povez | kom | |
| 47 | Interna dostavna knjiga | A4 tvrdi povez | kom | |
| 48 | Knjiga primljenih računa | A4 tvrdi povez | kom | |
| 49 | Rokovnik | B5 300 lista | kom | |
| 50 | Rokovnik | A4 - abecednik | kom | |
| 51 | Traka 13mm pm | Za elek. digitron | kom | |
| 52 | Tekst markeri | u bojama | kom | |
| 53 | Marker | Plavi ili crni | kom | |
| 54 | Tuš za jastuce za pečat | Plava boja | kom | |
| 56 | Hemija olovka | Obična plava sa mehanizmom | kom | |
| 57 | Hemija olovka | Gel-mastiljava 0,7 mm raznih boja sa mehanizmom | kom | |
| 58 | Hemija olovka "Pilot" | Plava boja | kom | |
| 59 | Grafitne olovke | HB | kom | |
| 62 | Gumice | 3 x 2.5 | kom | |
| 63 | Samolepljivi indeksi -stikeri | u bojama, 100 lista | kom | |
| 64 | Samolepljivi indeksi -stikeri | u bojama, 400 lista florescentni | kom | |
| 65 | Selotejp | 15x33 providni | kom | |
| 66 | Selotejp | 48x50 | kom | |
| 67 | Stalak za selotejp | 15x33 | kom | |
| 68 | Čaša za olovke | Crna metalna | kom | |
| 69 | Kutije za spajalice | magnetne | kom | |
| 70 | Nož za hartiju | Metalni za otvaranje pošte | kom | |
| 71 | Makaze | 22 cm sa gumiranom drškom | kom | |
| 72 | Jutani kanap tanki | 500gr | kom | |




JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

| | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------|------|--|
| 73 | Jutani kanap debeli | 500gr | kom | |
| 74 | Bušač za papir | kapacitet 60 listova | kom | |
| 76 | Kompjuterski miš | USB | kom | |
| 77 | Flash memorija USB | 8GB, 16GB, 32 GB i 64GB | kom | |
| 78 | Police za dokumenta - mreza | | kom | |
| | Zidne drvene table | | kom | |
| | lastike gumene | | pak. | |
| | Indigo | 100/1 | kom | |
| - | Sveske A4 | - | kom | |
| | Sveske male | | kom | |
| | Zastava CG | | kom | |

Napomena:

Specificirane količine robe nijesu fiksne, moguća su odstupanja u smislu većih ili manjih količina, zavisno od potrebe Naručioca, a sve u okviru procijenjene vrijednosti predmetne robe.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-32
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 5 stav 1 Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore („Sl. list CG“, br. 21/10, 57/11, 63/12, 17/13, 19/13 i 11/15), i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Član 1

Ovim Pravilnikom bliže se utvrđuju uslovi i način korišćenja službenih i drugih vozila JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar) i vozila koja su uzeta u zakup ili na lizing, u cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i sigurnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Centra.

Član 2

Službena i druga vozila (u daljem tekstu: vozila) koja se uključuju u saobraćaj moraju biti registrovana, tehnički ispravna i snabdjevena opremom u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Vozilom može da upravlja zaposleno lice koje ima važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i ispunjava druge propisane uslove za učešće u saobraćaju.


Član 3

Vozila se mogu koristiti u sjedištu Centra, kao i van tih sjedišta kada to zahtijeva vršenje službenih i drugih poslova.

Član 4

Za vršenje poslova u sjedištu Centra, vozila se mogu koristiti za:

- službena putovanja,
- vršenje poslova i zadataka koji iziskuje terenski rad odnosno posjetu korisnicima prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite,
- potrebe smještaja i obilaska korisnika na smještaju u ustanovama socijalne i dječje zaštite;
- potrebe ljekarskih komisija;
- dostavljanje različitih materijala, izvještaja i druge dokumentacije ukoliko to nalaže potreba hitnosti dostave,



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

- učestvovanje na seminarima, savjetovanjima, kursevima i slično,
- obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Centra, kada ekonomičnost, hitnost i efikasnost obavljanja poslova nalaže upotrebu vozila Centra,

Član 5

Vozilo Centra može se koristiti i u slučaju saobraćajne ili druge nesreće, ili povrede na radu, kada je hitno potrebno prevesti ugroženog službenika ili drugo lice do najbliže zdravstvene ustanove. Vozilo Centra može se, na zahtjev Vlade Crne Gore/Ministarstva finansija i socijalnog staranja ili drugog državnog organa dati na korišćenje, u skladu sa odredbama člana 7 i 8 Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore.

Član 6

Radi obavljanja službenih i drugih potreba iz nadležnosti Centra, direktor može odobriti i korišćenje auto-taksi prevoza u gradskom i prigradskom prevozu.

Član 7

Radi vršenja službenih poslova iz člana 4 i 5 ovog Pravilnika, vozilima upravljaju radnici na administrativno tehničkim poslovima – vozači, koji su zaduženi vozilom.

Nalog – odobrenje za korišćenje vozila Centra, radi obavljanja službenih poslova iz člana 3 i 4 ovog Pravilnika, izdaje i potpisuje direktor Centra ili rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

Zaposleni koji koriste vozilo, dužni su da vozila koriste u skladu sa njihovom namjenom i tehničkim karakteristikama, službenim potrebama i potrebama iz nadležnosti organa i da se staraju o njegovoј tehničkoj i drugoj ispravnosti.


Član 8

Vozilo se ne može koristiti u privatne svrhe.

Ukoliko se utvrdi da je zaposleni, koristio službeno vozilo u privatne svrhe, tj. suprotno namjeni i načinu korišćenja vozila koji su utvrđeni ovim pravilnikom, odgovornom zaposlenom, će se oduzeti ovlašćenje za korišćenje vozila i preuzeti mјere za utvrđivanje odgovornosti u smislu odredaba Zakona o radu.

Član 9

Direktor ima pravo da koristi vozilo sa ili bez vozača.



JU Centar za socijalni rad za opština Bijelo Polje

Član 10

Centar može nabaviti vozilo do maksimalnog iznosa od 20.000 eura, sa radnom zapreminom motora od 1300 do 2000 cm³, osim za vršenje pomoćnih poslova (poslovi kurira i sl.), za koje se može nabaviti vozilo sa radnom zapreminom motora do 1900 cm³.

Član 11

Direktor može, za potrebe pružanja usluga neodložne intervencije radi osiguranja bezbjednosti u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i razvoj korisnika, posebnim aktom dati na stalnu upotrebu (24 časa) vozilo sa ili bez vozača.

Član 12

Vozila Centra, osim vozila datih na stalnu upotrebu, na kraju radnog dana parkiraju se na parking prostoru koje koristi Centar, odnosno drugom parking prostoru koji obezbijedi Centar.

Član 13

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vodi evidencije o vozilima Centra, a koje se odnose na:

- registraciju vozila prema odgovarajućim propisima,
- osiguranje vozila prema zaključenim polisama sa osiguravajućom organizacijom,
- servisiranje i opravka ili remont vozila (po vremenu, vrsti, vrijednosti i izvođaču radova na vozilu),
- zamjenu guma, akumulatora i drugih djelova (po vremenu, vrsti, broju i vrijednosti pojedinih djelova),
- utrošak goriva i maziva prema vrsti, količini i vrijednosti,
- eksploataciju vozila po vremenu, kilometraži, relacijama, korisnicima vozila i sl.


Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vodi materijalno knjigovodstvo o vrijednosti i vrsti izvršenih popravki po pojedinim vozilima tokom godine.

Član 14

Svaki zaposleni koji koristi vozilo Centra, dužan je da vodi evidenciju o korišćenju vozila i to upisivanjem podataka u za to utvrđeni obrazac odnosno knjigu. Za svako vozilo vodi se posebna knjiga putnih naloga.

Član 15

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, vodi evidenciju i kontrolu putnih naloga, po korisnicima, mjestima i količini utrošenog goriva. Količina goriva ne



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

može biti veća od dozvoljene i planirane količine, shodno opredijeljenim sredstvima za Centar odnosno organizacione jedinice.

Izuzetno, u okviru opredijeljenih sredstava direktor može, zbog potreba posla, izvršiti preraspodjelu količina goriva.

Član 16

Radnik na administrativno tehničkim poslovima - vozači koji su zaduženi vozilima Centra, dužni su da vozila na osnovu predjenih kilometara i u zavisnosti od zahtjeva iz Tehničkog uputstva, vozila blagovremeno predaju na servisiranje. Radnici na administrativno tehničkim poslovima - vozači dužni su da nadležnom pretpostavljenom prijave svaku uočenu promjenu na vozilima u cilju sprovođenja tekućih opravki ili zamjene određenih dijelova na vozilima.

Član 17

Prije početka vožnje, vozač je obavezan da izvrši pregled vozila, obezbijedi dokumenta koja prate vozilo i da preduzme mjere radi otklanjanja eventualnih uočenih nedostataka.

Član 18


Za korišćenje vozila, direktor ili drugo ovlašćeno lice izdaje putni nalog za korišćenje vozila (u daljem tekstu: putni nalog – obrazac PN), radi obavljanja određenog zadatka ili kao mjesecni nalog.

Uz nalog iz stava 1 ovog člana, starješina organa ili drugo ovlašćeno lice izdaje nalog za kontrolu upotrebe službenog ili drugog vozila i potrošnju goriva (u daljem tekstu: obrazac za kontrolu – OK).

Nalog iz stava 1 i 2 ovog člana popunjava se u dva primjerka i važi do završetka službenog ili drugog zadatka za koji su izdati, a najduže do isteka tekućeg mjeseca.

Član 19

Obračun potrošnje goriva i maziva za vozila Centra vrši Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove – radnica na finansijsko administrativnim poslovima, a na osnovu odgovarajuće dokumentacije, najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec i izveštaj dostavlja rukovodiocu Službe i direktoru. Zaposleni zaduženi vozilima u područnim jedinicama, dužni su da najkasnije do 5-og u mjesecu dostave podatke o potrošnji goriva i maziva, službenih vozila, Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Nepostupanje ili neblagovremeno postupanje po ovim odredbama, predstavlja povredu radne obaveze i povlači disciplinsku odgovornost odgovornih lica, shodno Zakonu o radu.

Član 20

Obračun potrošnje goriva i maziva za službena vozila Centra vrši se na bazi normativa potrošnje na 100 kilometara pređenog puta.

Normativ potrošnje goriva i maziva na pređenih 100 kilometara utvrđuje se jednom godišnje, za svako vozilo i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Na osnovu normativa potrošnje goriva, prirode posla koju obavljaju zaposleni u Centru uz korišćenje vozila utvrđuje se mjesečna potrošnja goriva na teret Centra.

Obračun potrošnje goriva i maziva prema normativu, vrši se na način što se ukupno pređeni broj kilometara na mjesечnom nivou pomnoži sa potrošnjom goriva i maziva po normativu i proizvod podijeli sa 100.

Član 21

Ako to nalaže razlozi hitnosti obavljanja posla ili drugi opravdani razlozi (nedostatak dovoljnog broja vozila i sl.) zaposleni/stručni radnici, uz saglasnost direktora ili drugog odgovornog lica, mogu koristiti privatni automobil u službene svrhe.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, zaposlenom pripada naknada troškova u visini 25% cijene litra goriva po pređenom kilometru.


Član 22

Za sve što nije regulisano ovim pravilnikom primjenjivaće se odredbe zakonskih i podzakonskih akata koje regulišu odnosnu materiju.

Član 23

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura Centra.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-33
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu čl. 22 st. 1 alineja 10 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar) i člana 7 Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje br. 01-430-2761/23-32 od 29.12.2023. godine, donosim

O d l u k u o rasporedu korišćenja službenih vozila Centra

Član 1

Raspored korišćenja službenih vozila Centra vrši se na sljedeći način:

Enes Bajramspahić, vozač JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje se zadužuje sledećim putničkim vozilima:


- Renault Megan, proiz. 2010. godine, reg. oznake BP CG 120,
- Peugeot 206, proiz. 2010. godine, reg. oznake BP CG 096 i
- Toyota Raw 4x4, proiz. 2012. godine, reg. oznake BP CG 154 i
- Dacia Duster Comfort , 2022. godine, reg. Oznake BP CG 230.


Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VD DIREKTOR

mr Vesna Minić





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-34
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

Interni procedura za poslove prijemne kancelarije i administrativno-tehničke poslove

Član 1

Ovom internom procedurom određuje se tok kretanja dosijea korisnika, uloge i odgovornosti zaposlenih na poslovima prijemne kancelarije i administrativno-tehničkih poslova.

Član 2

Radnik koji je raspoređen na administrativnim poslovima-poslovni sekretar, dužan je da:


- Vrši tehničke poslove u vezi prijema stranaka direktora;
- Obavlja administrativne poslove za direktora Centra;
- Vodi evidenciju odluka i zaključaka koje donosi direktor i organi upravljanja;
- Pruža tehničku podršku stručnim radnicima koji vrše poslove prijema;
- Pruža tehničku podršku podnosiocu zahtjeva u sastavljanju odgovarajućeg podneska;
- Vrši tehničku podršku vezi prijema podnesaka za osnovna materijalna davanja;
- Radi sve administrativne poslove u Službi
- Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Član 3

Prijem zahtjeva, kako usmenih tako i pisanih obavlja se u prijemnoj kancelariji, u vremenu od 08:00 do 12:30 časova, izuzev u vremenu pauze (11:00 - 11:30).

Radnik koji obavlja poslove prijema dužan je:

- da korisniku pruži prve korisne informacije o pravu za koje se interesuje;
- da postupak za ostvarivanje određenog prava pokrene nakon što korisnik potpiše izjavu (obrazac Z-I) koja je sastavni dio zahtjeva;
- da, osim u SWIS-u, formira dosije korisnika u papirnoj formi u koji će odložiti sve relevantne dokaze i da nakon toga isti dostavi radniku na administrativno tehničkim poslovima-arhivskom tehničaru do 14 sati za svaki dosije iz prethodna 24 časa;
- da u slučajevima kada su potrebne bliže stručne informacije telefonskim putem se konsultuje sa ovlašćenim stručnim radnikom, odnosno uz dogovor sa stručnim radnikom zakaže poseban razgovor po određenom pitanju.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 4

Administrativno-tehnički radnik - zadužen za pripremu rada Socio-ljekarske komisije za DNJP, LI, ORS i SRV, dužan je da:

- od radnika na poslovima prijamne kancelarije, preuzme dosije korisnika koji je zahtijevao izlazak na Socioljekarsku komisiju,
- nakon toga popunjava i stranicu Nalaza i mišljenja Socio-ljekarske komisije, i istu u dva primjerka odlaže u već pripremljeni dosije,
- pripremi spisak sa svim zaprimljenim zahtjevima za Socioljekarsku komisiju koji će se slagati sa brojem spisa predmeta koji su preuzeti iz prijamne kancelarije,
- Shodno pripremljenom spisku, isti zaposleni (ili shodno potrebi, više njih), pravi raspored i priprema pozive sa naznačenim razlogom pozivanja, datumom i vremenom održavanja komisije, a koji će se putem pošte uputiti korisnicima.
- Takođe, dužan je da nakon održane komisije, evidentira korisnike koji su pristupili komisiji, kao i da li su njihovi zahtjevi odobreni ili ne i da o istom pripremi izvještaj, koji dostavlja Direktoru i rukovodiocu Službe.
- Zaposleni je dužan da rukovodiocu Službe dostavi spisak lica koji se nisu odazvali pozivu da pristupe Socio-ljekarskoj komisiji, uz dokaz da su isti primili poziv.
- kompletan spisak sa svim podacima (broj pozitivno, negativno i neodazvanih lica, itd.) kao i sve dosije predmeta preda radniku kojeg će rukovodilac službe odrediti (Stručni radnik na pravnim poslovima) koji će nakon odradjenih rješenja dosjea predati radniku koji je raspoređen na administrativno-tehničkim poslovima - arhivskom tehničaru a koji iste odlaže u arhivi.

Član 5

Zaposleni, koji je zadužen za prijem i evidentiranje uputnica, dužan je da evidentira sve informacije koje je od strane Pošte Crne Gore dobio putem dostavljenih uputnica.


Zaposleni je dužan da rukovodiocu Službe, dostavi spisak predmeta za koje je potrebna revizija, uz obrazloženje za pokretanje revizije. Zaposleni, koji je zadužen za prijem i evidentiranje uputnica, spiskove dobijene od Pošte i vraćene uputnice, dužan je da čuva najmanje 5 godina.

Vraćene uputnice se ne smiju izdavati korisnicima.

Član 6

Zaposleni koji rade na administrativno-tehničkim poslovima obavljaju i sledeće poslove:

- Zavodi dokumentaciju u djelovodne knjige;
- Čuva i rukuje pečatima i štambiljima Centra;
- Vrši tehničku podršku vezi prijema podnesaka za osnovna materijalna davanja;
- Prima poštu i nakon pregleda od strane direktora istu zavodi u djelovodnik i vrši dostavljanje nadležnom radniku lično ili preko interne dostavne knjige;
- Stara se o blagovremenoj i urednoj ekspediciji pismenih pošiljki koje se šalju iz centra



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

- Ovjerava rješenja i druga akta, uvjerenja, potvrde i druge izvode iz evidencije koja se vodi u centru
- Otprema rješenja i druga akta i dostavlja ih korisnicima i drugim nadležnim subjektima;
- vrši kontrolu i ispravke pogrešnih podataka obuhvaćenih automatskom obradom;
- obrađuje, vodi evidenciju i čuva podatke vezane za povlastice u saobraćaju, (rješenja, broj putovanja, potvrde i karte i sl.);
- provodi postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika MOP-a, lične invalidnine i smještenih u ustanove socijalne i dječje zaštite, a koji nijesu zdravstveno osigurani po drugom osnovu;
- pruža pomoć građanima vezano za ostvarivanje zdravstvene zaštite korisnika MOP-a, lične invalidnine i smještenih u ustanove socijalne i dječje zaštite, a koji nijesu zdravstveno osigurani po drugom osnovu;
- vodi evidenciju korisnika zdravstvene zaštite;
- vodi računa o promjenama broja korisnika;
- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.

Član 7

Zaposleni koji rade na administrativno-tehničkim poslovima i poslovima na prijemu, za nepostupanje po propisima i utvrđenim pravilima i procedurama Centra odgovorni su u skladu sa zakonom.


Član 8

Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove i Rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove dužni su da redovno prate rad radnika koji obavljaju poslove u prijemnoj kancelariji i administrativno-tehničke poslove, te da u slučaju nepostupanja istih na način kako je to propisano, ukažu na uočene greške i propuste.

Član 9

Ova interna procedura stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-35
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18), člana 60 stav 1 i člana 62 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), čl 1 - 25 Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativa i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje donosi,

INTERNU PROCEDURU Za pružanje usluge stanovanje uz podršku

Član 1

Internom procedurom se bliže propisuju uslovi i način za ostvarivanje usluge podrške za život u zajednici - stanovanje uz podršku.

Član 2

Usluga stanovanja uz podršku za mlade koji se osamostaljuju obezbeđuje se djeci i omladini bez roditeljskog staranja kojima prestaje pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite, odnosno hraniteljskoj porodici, kao i alternativa smještaja u ustanovi socijalne zaštite, ili u drugoj porodici, radi završetka redovnog školovanja ili osposobljavanja za samostalan život.

Član 3

Postupak za ostvarivanje prava na uslugu za stanovanje uz podršku pokreće Centar za socijalni rad Bijelo Polje.

Član 4

Navedena usluga ostvaruje se pod uslovom:

- da ne postoji mogućnost povratka u sopstvenu ili srodničku porodicu,
- da je planom otpusta utvrđeno da je stanovanje uz podršku najcjelishodniji oblik zaštite i
- da postoji saglasnost korisnika.

Član 5


Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju obezbeđuje se u trajanju od **tri godine**, uz mogućnost produženja još tri mjeseca, prema procjeni stručnog radnika Centra za socijalni rad, koji pruža podršku korisniku.

Član 6

JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, za ove namjene, raspolaže sa dvije stambene jedinice.

Član 7

Nadzor nad korišćenjem stanova vrši JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 8

Stanovanje uz podršku obezbjeđuje se korisniku koji prihvati poštovanje pravila kućnog reda. Pravo na stanovanje uz podršku može prestati i prije isteka roka ukoliko:

- Korisnik stana izjavi da je na drugačiji način riješio pitanje stanovanja,
- Ne poštuje kućni red,
- Ne koristi stan namjenski,
- Nemjerno oštećeju stan i ne održava ga u urednom stanju,
- Ometa druge korisnike u korišćenju stana i
- Promijeni mjesto prebivališta.


Član 9

Interna procedura za pružanje usluge stanovanje uz podršku stupa na snagu danom donošenja.

VD DIREKTOR

mr Vesna Minić





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-36
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

INTERNA PROCEDURA ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA BUDŽETSKIM SREDSTVIMA

Član 1

Interni procedura određuje način pripreme Zahtjeva za budžetskim sredstvima u JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu: Centar).

Član 2

Izrazi koji se u ovoj internoj proceduri koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Proces izrade Budžeta Crne Gore, inicira Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, koje budžetskim jedinicama dostavlja dopis sa pratećim obrascima i uputstvom (budžetski cirkular).

Po dobijanju dopisa Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, direktori direktorijata zadužuju lice ovlašćeno za poslove finansija za izradu Nacrta Budžeta (u daljem tekstu: koordinator).

Član 4


Lice zaduženo za blagovremenu pripremu Zahtjeva za budžetskim sredstvima u Centru je Rukovodilac službe za administrativno-finansijske i tehničke poslove.

Krajem maja ili početkom juna mjeseca, koordinator dostavlja Centru zahtjev za pripremu Zahtjeva za budžetskim sredstvima, koji sadrži:

- procjenu izdataka za naredne tri fiskalne godine,
- obrazloženje procijenjenih izdataka,
- pregled broja zaposlenih za koje se planiraju budžetska sredstva,
- višegodišnje ugovorene obaveze ili višegodišnje izdatke i
- posebno pripremljene investicione programe i kapitalne projekte.

Rukovodilac službe za administrativno-finansijske i tehničke poslove, na unaprijed pripremljenom obrascu, priprema prvu radnu verziju Zahtjeva za budžetskim sredstvima i dostavlja je direktoru najkasnije do kraja prve nedelje juna.

Direktor razmatra radnu verziju Zahtjeva i ukoliko ima primjedbe vraća isti na doradu. Kada je zahtijevana dorada izvršena, direktor odobrava i potpisuje Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava.



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Odobreni Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava, uz prateću dokumentaciju i propisni akt, prosledjuju se Koordinatoru u Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, najkasnije do kraja druge nedelje juna tekuće za narednu fiskalnu godinu, u papirnoj i elektronskoj formi, kako bi isti bio uključen u prvi Nacrt Budžeta.

Član 6

Centar je dužan detaljno obrazložiti svaku predloženu budžetsku poziciju i navesti aktivnosti koje se planiraju preuzeti u okviru predloženih budžetskih sredstava.

Član 7

Koordinator priprema konsolidovane tabele sa uporednim podacima o: sredstvima koja su odobrena Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji za tekuću godinu, sredstvima koja je Ministarstvo tražilo za narednu godinu, limite određene od strane Ministarstva finansija i pregled eventualnih prekoračenja.

Ukoliko postoje prekoračenja koordinator sa direktorom Centra i Rukovodilac službe za administrativno-finansijske i tehničke poslove, u trećoj nedelji juna, razmatra ključne stavke (npr. troškovi planiranih službenih putovanja, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja, oprema, rashodi za materijal, i sl.), odstupanja od zadatih i dogovorenih okvira, i vrši usaglašavanje odgovarajućih stavki za Nacrt budžeta.

Član 8

Stupanjem na snagu Zakona o budžetu, direktor upoznaje rukovodioce organizacionih jedinica sa usvojenim budžetom i daje usmeni nalog o njegovoj primjeni u skladu sa elementima sistema finansijskog upravljanja i kontrole.


Član 9

U cilju praćenja realizacije budžeta i trošenja sredstava, Centar dostavlja Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji (Birou za računovodstvene poslove i finansije) tabelarni prikaz izvršenja budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, kao i kvartalni izvještaj o ugovorenim, a neizmirenim obavezama.

Član 10

Ova Interna procedura stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.

VD DIREKTOR
mr Vesna Minić



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-430-2440/24-37
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 alineja 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“ br. 75/18) i člana 22 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje d o n o s i,

INTERNO PRAVILO O NAČINU POTRAŽIVANJA MJESEČNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNA DAVANJA CENTRA

Član 1

Ovim internim pravilom uređuje se način potraživanja novčanih sredstava za mjesecna materijalna davanja (Naknada zarade za refundaciju porodiljskog-roditeljskog odsustva, naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena i troškovi smještaja štićenika u ustanovama van Crne Gore, smještaj u Resursnom centru, usluga Pomoć u kući, usluge Dnevnog centra i dr. Materijalna davanja koja ne idu preko sistema SWIS), od resornog Ministarstva.

Član 2


Izrazi koji se u ovom internom pravilu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Trebovanje novčanih sredstava koja su potrebna za mjesecna davanja Centra se vrši na osnovu pristigle dokumentacije tj. zahtjeva za refundaciju porodiljskog-roditeljskog odsustva i zahtjeva za naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena i faktura od ustanova van Crne Gore i faktura od ustanova u Crnoj Gori, odluka i drugih pratećih dokumenata.

Član 4

Na osnovu dokumentacije, navedene u članu 3 ovog pravila, Rukovodilac službe sastavlja Tabelarni prikaz trebovanja novčanih sredstava uz koji je obavezan dio finansijska dokumentacija i isti se na osnovu prethodnog odobrenja direktora dostavljaju resornom Ministarstvu poštom i elektronskim putem (obrazac br.1). Tabelarni prikaz trebovanja novčanih sredstava neophodno je resornom Ministarstvu dostaviti najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Uz obrazac Tabelarnog prikaza trebovanja novčanih sredstava neophodno je dostaviti i kopiju cijelokupne dokumentacije na osnovu koje se vrši potraživanje novčanih sredstava od resornog Ministarstva.




JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Član 5

Ovo interno pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.






JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Obrazac br. 1 - Tabelarni prikaz trebovanja za mjesec davanja centra


PREGLED BROJA KORISNIKA I POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA MJESEC
_____.GODINE

| R.b. | Naziv prava | Naziv opštine | | Ukupno: | |
|------|---|--|----------|-------------|----------|
| | | Bijelo Polje | | | |
| | | Broj | Iznos | Broj | Iznos |
| 1 | Refundacija naknade zarada i naknada zarade za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo | Refundacija naknade zarada i naknada zarade za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo u državnom sektoru | | 0 | 0,00 |
| | | Naknada zarada za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo poslodavcu-preduzetniku | | 0 | 0,00 |
| | | Refundacija naknade zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena poslodavcu/preduzetniku | | 0 | 0,00 |
| | | Ukupno: | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Smještaj u ustanovama socijalne i dječije zaštite van CG | | | 0 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 |
| 3 | Porodični smještaj, porodični smještaj hraniteljstva, koji ne idu kroz SWISS | Ukupno: | 0 | 0,00 | 0 |
| | | Broj korisnika | | 0 | 0,00 |
| | | Naknade i nagrade staratelju-hranitelju | | 0 | 0,00 |




JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

| | | | | | | |
|----|--|---------|---|------|------|------|
| | | Ukupno: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Ugovor o doživotnom izdržavanju | | | 0 | 0,00 | |
| 5 | Ju za smještaj, reh,resocijal.korisnika PAS-a.- Kakaricka Gora | | | 0 | 0,00 | |
| 6 | Dnevni boravak za starija i invalidna lica | | | 0 | 0,00 | |
| 7 | Dnevni boravak za djecu i mlade sa problemima u ponašanju -Centar za prava djeteta | | | 0 | 0,00 | |
| 8 | Dnevni boravak za djecu sa problemima u ponašanju " Ljubović" | | | 0 | 0,00 | |
| 9 | Usluga personalne asistencije | | | 0 | 0,00 | |
| 10 | Usluga pomić u kući | | | 0 | 0,00 | |
| 11 | Dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju | | | 0 | 0,00 | |
| 12 | Ishrana i boravak djece RE populacije u predškolskim ustanovama | | | 0 | 0,00 | |



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

| | | | | |
|----|--|--|---|------|
| 13 | Ishrana i boravak djece sa posebnim obrazovnim potrebama u predškolskim ustanovama | | 0 | 0,00 |
| 14 | Odmor i rekreacija djece u JU odmaralište "Lovćen Bečići" | | 0 | 0,00 |
| 15 | Troškovi sahrane | | 0 | 0,00 |
| 16 | Azilanti | | 0 | 0,00 |
| 17 | Usluge smještaja u prihvatište-sklonište za žrtve trgovine ljudima-ISOP | | 0 | 0,00 |
| 18 | Usluge skloništa "Sigurna ženska kuća" u Podgorici | | 0 | 0,00 |
| 19 | Usluge smještaja u sklonište "SOS telefon" Nikšić | | 0 | 0,00 |
| 20 | Centar za podršku djeci i porodici "Bijelo Polje" | | 0 | 0,00 |
| 21 | Resursni centar "Podgorica" | | 0 | 0,00 |
| 22 | Resursni centar "1jun" | | 0 | 0,00 |



JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

| | | | | |
|----|---|------|---|------|
| 23 | Resursni centar "Dr Peruta Ivanović" Kotor | | 0 | 0,00 |
| 24 | Prihvatilište za djecu žrtve nasilja "Mladost" Bijela | | 0 | 0,00 |
| 25 | UKUPNA DAVANJA: (1-25) | 0,00 | | 0,00 |

DIREKTOR



Broj: 01-430-2440/24-38
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 15 Zakona o državnoj upravi ("Sl. List CG", br. 78/18) i Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. List CG", br. 53/14 i 42/17) JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje donosi

**PRAVILO
O NAČINU POSTUPANJA PO PRIJAVI ZVIŽDAČA**

Član 1

Ovim pravilom propisuje se način postupanja JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Član 2

Rješenjem direktora se određuje lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

Član 3

Lice iz člana 2 ovog Pravila je dužno po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, sprovesti postupak u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije (Sl. List 53/14 i 42/17) i Pravilnikom o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije (Sl. List CG br. 77/15).

Član 4

Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača je dužno da postupak provjere istinitosti navoda iz prijave pokrene najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prijave.

Provjera istinitosti navoda prijave iz člana 1 ovog Pravila vrši se neposrednim uvidom u službenu evidenciju, predmete, akte i službene prostorije JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje (u daljem tekstu Centar), kao i uzimanjem izjave od zaposlenih.

Član 5

Na osnovu sprovedenog postupka provjere istinitosti navoda iz prijave iz člana 1 ovog Pravila, lice iz člana 2 ovog pravila sačinjava mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Ukoliko se provjerom utvrdi da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, mišljenje iz stave 1 ovog člana sadrži i prijedlog mjera koje direktor treba da preduzme da bi se ugrožavanje sprječilo.

Član 6



Centar je u obavezi da obavijesti zviždača o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi, odnosno ishodu preduzetih mjera, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave.

Obavještenje iz stave 1 ovog člana sačinjava lice iz člana 2 ovog Pravila, potpisuje direktor i dostavlja zviždaču.

Član 7

Ukoliko je zviždač podnio prijavu o ugrožavanju javnog interesa Agenciji za sprječavanje korupcije, bez prethodnog podnošenja prijave Centru, a na osnovu sprovedenog postupka po prijavi Agencija utvrdi da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije, mišljenje koje sačini Agencija i preporuke koje treba preduzeti da bi se ugrožavanje spriječilo, obavezujuće je za Centar.

Postupanje Centra po preporukama i obavještenje Agencije o postupanju se vrši u ostavljenom roku, na način što se sačinjava poseban izvještaj o preduzetim radnjama radi izvršenja preporuke.

Izvještaj iz stava 2 ovog člana sačinjava lice iz člana 2 ovog pravila, potpisuje direktor i dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije u roku ostavljenom za postupanje po preporuci.

Član 8

Centar je u obavezi da sa podacima koji se odnose na prijavu koja upućuje na ugrožavanje javnog interesa i postojanje korupcije postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, da zaštititi identitet i prava zviždača i obezbijedi zaštitu od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Obaveza postupanja prema podacima koji se odnose na prijavu na način iz stava 1 ovog člana, odnosi se na sve zaposlene u Centru.

Član 9

Lice zaduženo za prijem i postupanje po prijavi zviždača je dužno da vodi evidenciju podnijetih prijava zviždača koja omogućava identifikovanje i pouzdano unošenje, čuvanje i kontrolu unijetih podataka.

Član 10

Ovo Pravilo čini sastavni dio Knjige procedura-Interni pravilnik JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje i primjenjuje se od dana potpisivanja.



Broj: 01-430-2440/24-39
Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Na osnovu čl. 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl. list CG“, br. 75/18), čl. 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, br. 47/08, 04/11 i 22/17), i čl. 200 Zakona o radu („Sl. list CG“, br. 74/19), čl. 23 Statuta, direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, donosi

INTERNO PRAVILO O SKLAPANJU, NADZORU I IZVJEŠTAVANJU O UGOVORIMA O DJELU I UGOVORIMA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

Član 1

Ovim internim pravilom bliže se uređuje način, postupak i uslovi za sklapanje, nadzor i izvještavanje kod ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima angažovanih lica u JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje.

Član 2

Izrazi koji se u ovim internim pravilima koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Ugovor o djelu se može zaključiti shodno Zakonu o obligacionim odnosima, a ugovor o povremenim i privremenim poslovima shodno Zakonu o radu, pod uslovima propisanim ovim Internim pravilom.

Član 4

Poslodavac može za obavljanje određenih poslova koji nijesu predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, a koja zahtijevaju posebna znanja i stručnost zaključiti ugovor o djelu za odbavljanje određenog posla.

Poslodavac može za obavljanje određenih poslova koji nijesu predviđeni aktom o sistematizaciji radnih mesta i koji ne zahtijevaju posebno znanje i stručnost, a po svojoj prirodi su takvi da ne traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini (privremeni i povremeni poslovi), sa određenim licem koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno agencije za posredovanje, da zaključi ugovor o povremenim i privremenim poslovima.

Direktor Centra utvrđuje da li predloženo lice ispunjava uslove za angažovanjem u skladu sa zakonom i ovim internim pravilom, za zaključenje navedenih ugovora, uz



prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji.

Član 5

Nakon utvrđivanja da postoji potreba za angažovanjem određenog broja lica po ovim ugovorima, potrebno je pribaviti saglasnost Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji i o finansijskim mogućnostima angažovanja ovih lica.

Uz zahtjev za saglasnost direktor Centra će obrazložiti za koje poslove i koji period je potrebno angažovanje ovih lica i koji efekti se očekuju od realizacije zaključenog ugovora.

Član 6

Lica iz čl 5 Internog pravila ugovor mogu zaključiti za posao i za period predviđen zakonom i može biti produžen samo u propisanoj proceduri u skladu sa zakonom.

Ugovorom se utvrđuje koje poslove lice obavlja, i kako se utvrđuje naknada za obavljeni posao u skladu sa zakonom.

Član 7

Saglasnost za zaključenje pomenutih ugovora se direktoru može dati, na osnovu jednog od sljedećih opštih uslova:

- uslijed povećanog obima posla u organizaciji;
- uslijed nedovoljnog broja zaposlenih u organizaciji;
- uslijed privremenog odsustva službenika (privredna spriječenost uslijed bolesti, trudničkog, porodičkog, roditeljskog odustava, neplaćeno odsustvo duže do 30 radnih dana), čiji poslovi ne smiju da trpe odlaganje a za koje direktor ne može da obezbijedi zamjenu i
- uslijed neophodnog obavljanja poslova koji nijesu predviđeni opisom radnog mesta zaposlenog shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Centra.

Samо četvrti uslov važi za ugovor o djelu, a prva tri za ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Takođe, potrebno je da se ispune i sljedeći posebni uslovi:

1. da poštuje radno vrijeme, propisano aktima kojima se uređuje organizacija i raspored radnog vremena u kojoj je angažovan (da postoji uredna pisana evidencija o njegovoj prisutnosti) (osim kod ugovora o djelu), i

2. da radi puno radno vrijeme (osim za ugovor od djelu).

Član 8

Ugovor se zaključuje u pisanoj formi i sadrži: naziv i sjedište poslodavca; ime prezime i JMBG angažovanog lica; zvanje, školsku spremu; opis poslova; mjesto rada i način obavljanja poslova, period na koji se ugovor zaključuje; podatke o radnom vremenu, visinu novčane naknade za obavljeni rad; rokove za isplatu naknade; prava, obaveze i odgovornosti



o pitanjima zaštite i zdravlja na radu; razloge za otkaz ugovora i druga prava i obaveze po osnovu rada.

Član 9

Direktor Centra prati realizaciju ugovora i dostavlja izvještaj o realizaciji ugovora Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije na mjesecnom nivou.

Član 10

Služba za administrativno tehničke poslove vodi evidenciju o svim zaključenim ugovorima o djelu i privremenim i povremenim poslovima, u skladu sa zakonom.

Član 11

Ugovor o djelu i ugovor o privremenim i povremenim poslovima prestaje da važi nakon obavljenog posla (isteka roka na koji je zaključen), sporazumom ugovornih strana ili otkazom ugovora jedne od ugovornih strana.

Član 12

Ovo Interno pravilo se objavljuje na internet stranici JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, <https://www.csrg.me/>

Interni pravilo stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Centra i sastavni je dio procedura Centra.

**VD Direktor,
mr Vesna Minić**





Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Adresa: Ul Trsova 27, 84 000 Bijelo Polje
Tel: (+382) 50/ 431-481
Fax: (+382) 50/ 432-024
E-mail: bijelopolje@czsr.me

Broj: 01-430-2499/23

Bijelo Polje, 27.12.2022. godine

U skladu sa čl 4 st 5 Statuta JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, br. 2177 od 27.05.2016. godine, direktor donosi

UPUTSTVO

o načinu korišćenja i čuvanja pečata i štambilja

1. Pečat i štambilj

1. Centar ima pečat i štambilj.
2. Centar može imati više pečata i štambilja iste veličine i sa istim tekstrom, koji se obilježavaju rednim brojem.
3. Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem je obodom kruga isписан tekst „Crna Gora – JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje“, a u sredini riječ „Bijelo Polje“.
4. Štambilj Centra je pravugaonog oblika, dimenzija 70 mm x 40 mm, sa tekstrom „Crna Gora – JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, sa sjedištem u Bijelom Polju, br: _____, Bijelo Polje, _____ godine, isписан horizontalno, u četiri reda.
5. Oblik, veličina i sadržaj pečata i štambilja se uređuju Statutom Centra.

2. Čuvanje i upotreba pečata

1. Direktor Centra određuje službenika koji upotrebljava i čuva pečat.
2. Službenik kome je povjeren pečat na upotrebu i čuvanje dužan je da ga čuva na način koji onemogućava neovlašćeno korišćenje pečata i lično je odgovoran za njegovu zakonsku i pravilnu upotrebu i čuvanje.
3. Centar je dužan da vodi evidenciju o svojim pečatima. Evidencija sadrži naročito: broj i datum akta kojim je pečat naručen i naloga za izradu pečata, veličinu pečata, otisak pečata, broj primjeraka svakog pečata, oznake na pečatu, razlog i datum prestanka upotrebe pečata i potpis službenika

zaduženog za čuvanje i upotrebu pečata, datum kada je pečat uništen i broj zapisnika o uništavanju pečata.

4. Pečat se upotrebljava u službenim prostorijama Centra.

5. Pečat se može upotrebljavati i van službenih prostorija državnog organa kada treba izvršiti određene službene radnje van tih prostorija.

6. Odobrenje o upotrebi pečata izvan službenih prostorija daje lice koje je za to ovlastio direktor.

7. Pečat se stavlja, po pravilu, sa lijeve strane pored potpisa lica ovlašćenog za potpisivanje.

8. Nestanak pečata mora se odmah prijaviti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i oglasiti nevažećim u "Sl. listu CG".

9. Nestali pečat smatra se nevažećim od dana oglašavanja u "Sl. listu CG", a u slučaju kasnijeg pronaalaženja pečat će se uništiti.

3. Uništavanje pečata

1. Pečat koji je zbog istrošenosti ili zbog drugih razloga neupotrebljiv, kao i u slučaju promjene naziva i sjedišta ili prestanka rada državnog organa, uništava se, o čemu odlučuje direktor.

2. Smatra se da je pečat zbog istrošenosti neupotrebljiv ako se iz otiska pečata jasno ne vidi tekst koji se daje otiskom pečata.

3. Uništavanje pečata vrši komisija koju obrazuje starješina državnog organa. Uništavanje gumenog pečata vrši se njegovim spaljivanjem, a pečat za otisak u vosak i pečat za suvi otisak uništavaju se mehaničkim putem, potpunim skidanjem teksta pečata.

4. Komisija za uništavanje pečata sačinjava zapisnik o uništavanju pečata koji sadrži naročito: datum kada je pečat uništen, broj primjeraka pečata, njihove oznake, redni broj pod kojim je upisan u evidenciju o pečatima i način uništavanja pečata.

Zapisnik iz stava 1. ove tačke potpisuje predsjednik i članovi komisije.

4. Čuvanje ili upotreba štambilja

1. Štambilj državnog organa služi prvenstveno za evidentiranje akata i drugih pismena, a može služiti i za naznačenje državnog organa na kovertama i drugim omotima u kojima se otprema službena pošta, kao i za druge slične svrhe.

2. Štambilj je pravougaonog oblika.



Dimenziije štambilja ne mogu biti veće od 30x70 mm.

Štambilj se izrađuje od gume ili od drugog odgovarajućeg materijala.

3. Štambilj sadrži naziv i sjedište državnog organa, a može da sadrži i druge podatke (adresu organa, broj poštanskog faha i pošte, broj telefona i telefaksa i sl.). Naziv i sjedište organa ispisuje se vodoravno, a između njih ostavlja se prazan prostor za upisivanje broja akta i datuma njegovog evidentiranja.

4. Otisak štambilja stavlja se u zaglavljek akta sa lijeve strane.


5. Sadržina štambilja može biti odštampana u zaglavljku akta.


6. Veličina i sadržina štambilja je utvrđena Statutom Centra.

7. Štambilj se čuva na način na koji se čuvaju i ostali službeni materijali.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

Direktor,
mr Vesna Minić





JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Broj: 01-1284
Bijelo Polje, 02.12.2019. godine

Direktor JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, na osnovu člana 22 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje i Poglavlja 3 Internih finansijskih procedura i finansijskog zakonodavstva donosi,

RJEŠENJE o određivanju lica za finansijsko upravljanje i kontrolu (FMC menadžer)

Sanja Raičević, rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, određuje se za lice zaduženo za finansijsko upravljanje i kontrolu (FMC Menadžer).

Obrázloženje

U skladu sa Poglavljem 3 Internih finansijskih procedura i finansijskog zakonodavstva određuje se rukovoditeljka Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Sanja Raičević, za ovlašćeno lice zaduženo za finansijsko upravljanje i kontrolu (FMC Menadžer).


Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Dostaviti:

- Imenovanoj
- U dosije
- Menadžeru integriteta
- a/a





Broj: 01-430-2443/24

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Direktor JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, na osnovu člana 23 Statuta JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje i člana 8 Internog pravila o postupku odobravanja stručnog usavršavanja donosi

RJEŠENJE

o određivanju lica zaduženog za organizaciju i evidenciju stručnog usavršavanja zaposlenih

Vanja Mašković, dipl.spec.pedagog, zaposlena na poslovima rukovodilac službe za djecu i mlade, odrasle i stare u Centru, određuje se za lice zaduženo za organizaciju i evidenciju stručnog usavršavanja zaposlenih.

Obrazloženje

Internim pravilom o postupku odobrenja stručnog usavršavanja, propisana je procedura odobrenja stručnog usavršavanja uposlenih i direktora Centra te se stoga saglasno ovom Vanja Mašković, rukovodilac službe za djecu i mlade, odrasle i stare određuje da kao ovlašćeno lice vodi evidenciju stručnog osposobljavanja zaposlenih i direktora Centra.

Zadatak imenovanog je da:

- vodi evidenciju o održanim seminarima, radionicama, konferencijama, obukama, okruglim stolovima, treninzima, prezentacijama i skupovima na kojima su prisustvovali zaposleni, kako bi svi bili podjednako zastupljeni;
- sarađuje sa Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu i Upravom za kadrove u cilju sprovođenja plana i programa za stručno usavršavanje zaposlenih;
- certifikate/potvrde koje zaposleni dobiju kao dokaz o stručnom usavršavanju odlaže u dosjea istih.


Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja se može pokrenutui spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Menadžeru integriteta
- Dosije





Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Adresa: Ul Trsova 27, 84 000 Bijelo Polje
Tel: (+382) 50/ 431-481
Fax: (+382) 50/ 432-024
E-mail: bijelopolje.czsr@czsr.me

Broj: 01-430-2444 | 24

Bijelo Polje, 31.12.2024. godine

Direktor JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, na osnovu člana 23 Statuta JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje i Internog pravila za uređivanje internet stranice donosi

RJEŠENJE

o određivanju lica zaduženog za uređivanje internet stranice

Zoran Nedović, zaposlen na administrativno tehničkim poslovima - arhivar u Centru, određuje se za lice zaduženo za uređivanje internet stranice.

Obrazloženje

U skladu sa Internim pravilom za uređivanje internet stranice određuje se lice zaduženo za uređivanje internet stranice i to Zoran Nedović, zaposlen na administrativno tehničkim poslovima - arhivar u Centru .

Imenovani je dužan da sve informacije koje se objavljaju na web sajtu kao i akte iz člana 3 navedenog Internog pravilnika, redovno dostavlja ovlašćenom licu firme koja je angažovana za održavanje internet stranice Centra (<http://www.csrg.me>)

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja se može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Dostaviti

- Imenovanom
- Menadžeru integriteta
- Dosije

VD DIREKTOR
mr Vesna Minic



Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Adresa: Ul Trsova 27, 84 000 Bijelo Polje
Tel: (+382) 50/ 431-481
Fax: (+382) 50/ 432-024
E-mail: bijelopolje.czsr@czsr.me

Broj: 01-430-2442/24

Datum: 31.12.2024.g.

Na osnovu čl 22 Statuta JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, čl 55 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG”, br. 54/24) i čl 3 Pravilnika o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije („Sl.list CG”, br. 77/15), v.d. direktora JU Centar za socijalni rad za Opštini Bijelo Polje, donosi

RJEŠENJE

o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača u JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

1. Zoran Nedović, određuje se za lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.
2. Zadatak imenovanog je sprovođenje postupka u cilju provjere istinitosti navoda iz prijave zviždača, predlaganje mjera direktoru Centra i postupanje u skladu sa Pravilnikom o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.
3. Imenovani je dužan postupak provjere istinitosti navoda iz prijave pokrenuti najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prijave.
4. Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 31.12.2024. godine.

Obratljivo

Članom 55 Zakona o sprječavanju korupcije je propisano da radi sprovođenja postupka iz člana 54 ovog zakona, poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih može odrediti nepristrasno lice ili organizacionu jedinicu za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

Radi sprovođenja postupka iz člana 54 ovog zakona, poslodavac koji ima najmanje 20 zaposlenih dužan je da odredi nepristrasno lice ili organizacionu jedinicu za prijem i postupanje po prijavi iz člana 48 ovog zakona.

Prijem prijava zviždača i postupanja po tim prijavama može obavljati lice ili organizaciona jedinica koja, pored tih poslova, obavlja i druge poslove svog radnog mjesta, odnosno iz svoje nadležnosti. Poslodavac je dužan da podatke o određivanju lica, odnosno organizacione jedinice iz st. 1 i 2 ovog člana učini lako dostupnim u radnom okruženju i objavljanjem na svojoj internet stranici.

Lice, odnosno organizaciona jedinica iz st. 1 i 2 ovog člana sprovodi postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave iz člana 48 ovog zakona i predlaže mјere ako utvrdi postojanje nepravilnosti.

Poslodavci iz st. 1 i 2 ovog člana ne smiju uticati na postupanje nepristrasnog lica, odnosno organizacione jedinice prilikom preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu zviždača.

Ako je prijavu iz člana 48 ovog zakona primilo lice, odnosno organizaciona jedinica koja nije nadležna za postupanje po prijavi, to lice, odnosno organizaciona jedinica dužna je da prijavu, bez odlaganja i izmjena, proslijedi licu, odnosno organizacionoj jedinici iz st. 1 i 2 ovog člana, štiteći identitet zviždača i povjerljivost podataka iz prijave.

Bliži način postupanja iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Aktom iz stava 8 ovog člana ne može se smanjiti obim prava ili uskratiti neko pravo zviždaču iz ovog zakona.

U čl 3 Pravilnika o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije je propisano da lice u organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika, koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi iz člana 1 ovog pravilnika, dužno je da postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave, pokrene najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prijave.

U čl 4 istog Pravilnika je propisano da provjera istinitosti navoda iz prijave iz člana 1 ovog pravilnika vrši se neposrednim uvidom u službenu evidenciju, predmete, akte i službene prostorije organa vlasti, privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, kao i uzimanjem izjave od zaposlenih.

U čl 5 Istog Pravilnika je propisano da na osnovu sprovedenog postupka provjere istinitosti navoda iz prijave iz člana 1 ovog pravilnika, lice iz člana 3 ovog pravilnika sačinjava mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Ukoliko se provjerom iz stava 1 ovog člana utvrdi da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, mišljenje iz stava 1 ovog člana sadrži i predlog mjera koje starješina organa, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili kod preduzetnika treba da preuzme da bi se ugrožavanje spriječilo.

Sa podacima zviždača i ostalih lica, povezanih sa zviždačem, kao i drugim osjetljivim podacima sa kojima se upozna tokom postupka, te podacima sa statusom službene odnosno poslovne tajne, određeno lice je dužno postupati u skladu sa odredbama propisa o zaštiti tajnih i ličnih podataka.

Određeno lice ima pravo i dužnost da u vezi sa postupanjem po prijavama zviždač unapređuje svoje znanje i učestvuje u obukama iz ove oblasti.

Imajući u vidu izloženo, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Obradio: Haris Mekić, dipl.pravnik

Dostaviti:

- Zoran Nedović, određeno lice,
- Služba za finansijsko administrativno tehničke poslove,
- Menadžeru integriteta,
- U dosije.





Broj: 01-142-2463/21

Bijelo Polje, 31.12.2021. godine

Direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, na osnovu čl. 22 Statuta i čl 17 Etičkog kodeksa za zaposlene u socijalnoj zaštiti br. 01-737 od 21.12.2015. godine, donosi

RJEŠENJE
o određivanju lica za praćenje primjene pravila Etičkog kodeksa

Vanja Mašković, rukovodilac Službe za djecu i mlade i odrasle i stare, određuje se za lice zaduženo za praćenje primjene pravila Etičkog kodeksa.

OBRAZLOŽENJE

U čl. 17 Etičkog kodeksa za zaposlene u socijalnoj zaštiti, je propisano da je rukovodilac dužan da ličnim ponašanjem daje primjer etičkog ponašanja drugim zaposlenima, kao i da podstiče zaposlene na kvalitetno i blagovremeno vršenje poslova, međusobno uvažavanje, poštovanje i saradnju i primjeren odnos prema građanima.

Neposredni rukovodilac je dužan da prati primjenu ovog Etičkog kodeksa, da ukazuje rukovodiocu ustanove na propuste u radu zaposlenih čijim radom rukovodi i da preuzima potrebne mjere zbog povrede etičkih standarda i pravila ponašanja utvrđenih ovim Etičkim kodeksom, u skladu sa zakonom.

Rukovodilac je dužan da preuzima potrebne mjere radi sprečavanja korupcije ili drugih oblika nedozvoljenog ponašanja.

S obzirom na navedeno, direktor Centra imenuje Vanja Mašković za lice zaduženo za praćenje primjene pravila Etičkog kodeksa.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja se može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana prijema.

Dostaviti:

Imenovanoj,
U dosije
a/a

Direktor,
mr Vesna Milić





Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Adresa: Ul Trsova 27, 84 000 Bijelo Polje
Tel: (+382) 50/ 431-481
Fax: (+382) 50/ 432-024
E-mail: bijelopolje@czsr.me

Broj: 01-1492-2460/21

Bijelo Polje, 31.12.2021. godine

Direktor JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje , na osnovu člana 22 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje i poglavlja 3 Internih finansijskih procedura i finansijskog zakonodavstva donosi,

RJEŠENJE

o određivanju lica zaduženog za praćenje propisa

Haris Mekić, stručni radnik na pravnim poslovima određuje se za lice zaduženo za praćenje propisa.

Obrázloženje

U skladu sa Poglavljem 3 Internih finansijskih procedura i finansijskog zakonodavstva određuje se stručni radnik na pravnim poslovima Haris Mekić , za ovlašćeno lice zaduženo za praćenje propisa i predlaganje internih pravila, finansijskih i drugih procedura, kako bi se jasno definisale odgovornosti i zadaci zaposlenih.

Ovim rješenjem stavlja se van snage rješenje JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje broj 01-1497 od 31.12.2019.godine kojim je Rukovodilac službe za materijalna davanja i pravne poslove Radosav Nedović određen kao lice zaduženo za praćenje propisa iz razloga prestanka radnog odnosa zaposlenog zbog odlaska u penziju.

Pravna Pouka: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Dostaviti:

- Imenovanom
- U dosije
- Menadžeru integriteta
- a/a

DIREKTOR





Broj: 01-142-2457/21

Bijelo Polje, 31.12.2021. godine

Direktor JU Centra za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, na osnovu člana 23 Statuta Centra i čl. 74 st.1 Zakona o sprječavanju korupcije (Sl. list CG br. 53/14) dana 31.12.2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta u JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

1. Sanja Raičević, rukovodilac službe za finansijsko administrativno-tehničke poslove JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, diplomirani ekonomista – visoka stručna spremna, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinacija i učešće u skupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama-sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.


3. Stavlja se van snage rješenje ovog Centra br. 01-481 od 13.04.2018. godine

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije (Sl.list CG br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za Izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodnočl. 74. st.1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema istog.

DIREKTOR



Dostaviti:

- imenovanom
- u spise
- a/a
- Agenciji za sprječavanje korupcije